

SPORAZUM O SLOBODNOJ TRGOVINI IZMEĐU CRNE GORE I EFTA ZEMALJA

PREAMBULA

Crna Gora, s jedne strane,

i Island, Knjaževina Lihtenštajn, Kraljevina Norveška i Švajcarska Konfederacija (u daljem tekstu: „EFTA zemlje”), s druge strane,

u daljem tekstu svaka pojedinačna država biće „Strana” ili zajedno „Strane”:

UZIMAJUĆI U OBZIR zajedničku želju da ojačaju veze između Crne Gore, s jedne strane, i EFTA zemalja druge strane, uspostavljanjem bliskih i trajnih odnosa;

POZIVAJUĆI SE na zajedničku namjeru da aktivno učestvuju u procesu euro-mediterranskih ekonomskih integracija i izražavajući spremnost da sarađuju u nalaženju puteva i načina da osnaže taj proces;

POTVRĐUJUĆI svoje opredjeljenje za demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i osnovne slobode u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu, uključujući Povelju Ujedinjenih nacija i Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima;

U ŽELJI da stvore povoljne uslove za razvoj i diversifikaciju međusobne trgovine, kao i za unaprjeđenje komercijalne i ekonomske saradnje u oblastima koje su im u zajedničkom interesu, na osnovu jednakosti, uzajamne koristi, nediskriminacije i međunarodnog prava;

RIJEŠENE da unaprijede i još više osnaže multilateralni trgovinski sistem, polazeći od prava i obaveza koje imaju prema Sporazumu iz Marakeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: „Sporazum o STO”) i drugim sporazumima dogovorenim na osnovu njega, čime doprinose skladnom razvoju i povećanju svjetske trgovine;

POTVRĐUJUĆI svoje opredjeljenje za ostvarivanje cilja održivog razvoja i prepoznajući značaj usklađenosti i uzajamne podrške između trgovine, životne sredine i politika rada u tom pogledu;

POZIVAJUĆI SE na prava i obaveza iz multilateralnih sporazuma o životnoj sredini čije su potpisnice kao i poštovanje osnovnih principa i prava na radnom mjestu, uključujući principe utvrđene u relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (u daljem tekstu: „MOR”) čije su potpisnice;

U NAMJERI da stvore nove mogućnosti za zapošljavanje i unaprijede životni standard, uz visoke nivoe zaštite zdravlja i bezbjednosti, kao i životne sredine;

RIJEŠENE da primijene ovaj Sporazum u cilju očuvanja i zaštite životne sredine putem valjanog upravljanja životnom sredinom i unaprjeđenja i optimalnog korišćenja svjetskih resursa u skladu sa principom održivog razvoja;

POTVRĐUJUĆI svoje opredjeljenje za sprječavanje i suzbijanje korupcije u oblasti međunarodne trgovine i ulaganja, kao i za promovisanje principa transparentnosti i dobre javne uprave;

KONSTATUJUĆI značaj dobrog korporativnog upravljanja i korporativne društvene odgovornosti za održivi razvoj i potvrđujući svoj cilj da podstiču preduzeća da poštuju međunarodno priznate smjernice i principe u tom pogledu, kao što su OECD Smjernice za multinacionalna preduzeća, OECD Principi o korporativnom upravljanju i Globalni sporazum UN-a;

IZRAŽAVAJUĆI svoju spremnost da ispitaju mogućnost razvijanja i produbljenja ekonomskih odnosa kako bi ih proširile na oblasti koje nisu obuhvaćene ovim Sporazumom;

UVJERENE da će ovaj Sporazum unaprijediti konkurentnost njihovih preduzeća na globalnim tržištima i stvoriti uslove koji podstiču razvoj međusobnih ekonomskih, trgovinskih i investicionih veza;

ODLUČILE SU, pridržavajući se gore navedenog, da zaključe sljedeći Sporazum (u daljem tekstu: „ovaj Sporazum”):

GLAVA 1

OPŠTE ODREDBE

ČLAN 1

Ciljevi

1. Sklapanjem ovog Sporazuma i dopunskih sporazuma o trgovini poljoprivrednim proizvodima koji se istovremeno zaključuju između Crne Gore i svake pojedinačne EFTA zemlje, Crna Gora i EFTA zemlje uspostaviće zonu slobodne trgovine, u cilju podsticanja prosperiteta i održivog razvoja na svojim teritorijama.

2. Ciljevi ovog Sporazuma, koji se zasniva na trgovinskim odnosima između tržišnih ekonomija i poštovanju demokratskih principa i ljudskih prava, su:

- (a) ostvariti liberalizaciju trgovine robom u skladu sa članom XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (u daljem tekstu: „GATT 1994”);
- (b) uzajamno povećati mogućnosti za ulaganja između Strana i postepeno stvoriti okruženje koje pogoduje unaprjeđenju trgovine uslugama;
- (c) obezbijediti pravične uslove za konkurenciju u trgovini između Strana i osigurati odgovarajuću i djelotvornu zaštitu prava intelektualne svojine;
- (d) postepeno ostvariti dodatnu liberalizaciju na tržištima javnih nabavki Strana na uzajamnoj osnovi;

- (e) razviti međunarodnu trgovinu na način koji doprinosi cilju održivog razvoja i osigurati da ovaj cilj bude ugrađen u trgovinske odnose između Strana i da se kroz njih odražava; i
- (f) doprinijeti na taj način skladnom razvoju i povećanju svjetske trgovine.

ČLAN 2

Trgovinski odnosi koje uređuje ovaj Sporazum

1. Ovaj Sporazum se odnosi na trgovinske odnose između Crne Gore, s jedne strane, i pojedinačnih EFTA zemalja, s druge strane, ali ne i na trgovinske odnose između pojedinačnih EFTA zemalja, osim ako se drugačije ne predvidi ovim Sporazumom.
2. Na osnovu carinske unije između Švajcarske i Lihtenštajna, uspostavljene u skladu sa Sporazumom o carinskoj uniji od 29. marta 1923. godine, Švajcarska zastupa Lihtenštajn u pitanjima obuhvaćenim istim.

ČLAN 3

Odnos prema ostalim međunarodnim sporazumima

1. Strane potvrđuju svoja prava i obaveze u skladu sa Sporazumom o STO, drugim sporazumima koji su dogovoreni na osnovu njega i čije su potpisnice kao i drugim međunarodnim sporazumima čije su one potpisnice.
2. Odredbe ovog Sporazuma ne utiču na tumačenje ili primjenu prava i obaveza koje proizilaze iz nekog drugog međunarodnog sporazuma o ulaganju čije su potpisnice Crna Gora i jedna ili više EFTA zemalja.
3. Ako Strana smatra da to što druga Strana održava ili uspostavlja carinsku uniju, zonu slobodne trgovine, aranžman o pograničnoj trgovini ili drugi preferencijalni sporazum mijenja trgovinski režim predviđen ovim Sporazumom, ona može zatražiti konsultacije sa tom stranom. Ta Strana dužna je da obezbijedi odgovarajuću priliku za održavanje konsultacija sa Stranom koja je takav zahtjev podnijela.

ČLAN 4

Teritorijalna primjena

1. Ovaj Sporazum se primjenjuje, osim ako nije drugačije utvrđeno u članu 8:
 - (a) na kopnenu teritoriju, unutrašnje vode i teritorijalno more Strane, kao i na vazdušni prostor iznad teritorije Strane, u skladu sa međunarodnim pravom; i
 - (b) izvan teritorijalnog mora u pogledu mjera koje Strana preduzima u vršenju svojih suverenih prava ili nadležnosti u skladu sa međunarodnim pravom.

2. Ovaj Sporazum se ne odnosi na norvešku teritoriju Svalbard, uz izuzetak robne trgovine.

ČLAN 5

Centralna, regionalna i lokalna uprava

Svaka Strana, unutar svoje teritorije, obezbjeđuje da njene centralne, regionalne i lokalne uprave i organi, kao i nevladina tijela s izvršnim ovlaštenjima koja su na njih prenijele centralne, regionalne i lokalne uprave i organi, poštuju sve dužnosti i obaveze u skladu sa ovim Sporazumom.

ČLAN 6

Javnost

1. Strane će objaviti ili na drugi način učiniti dostupnim svoje zakone, propise, sudske odluke, upravna rješenja koja imaju opštu primjenu i međunarodne sporazume koje su zaključile, a koji mogu da utiču na sprovođenje ovog Sporazuma.

2. Strane će odmah odgovoriti na konkretna pitanja i, na zahtjev, jedna drugoj obezbijediti informacije u vezi sa pitanjima koja se pominju u stavu 1. Od Strana se neće zahtijevati da otkrivaju povjerljive informacije.

GLAVA 2

TRGOVINA ROBOM

ČLAN 7

Obuhvat

1. Ova Glava se primjenjuje na sljedeće proizvode:

- (a) svi proizvodi razvrstani u glavama 25-97 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe (HS), isključujući proizvode koji se nalaze u Aneksu I;
- (b) prerađeni poljoprivredni proizvodi koji se navode u Aneksu II, uzimajući u obzir aranžmane koje predviđa taj Aneks; i
- (c) riba i ostali morski proizvodi, kao što je predviđeno u Aneksu III.

2. Crna Gora je sa svakom EFTA zemljom zaključila Sporazum o trgovini poljoprivrednim proizvodima na bilateralnoj osnovi. Ti sporazumi čine dio instrumenata za uspostavljanje zone slobodne trgovine između Crne Gore i EFTA zemalja.

ČLAN 8

Pravila o porijeklu i administrativna saradnja

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa pravilima o porijeklu i administrativnom saradnjom carinskih organa Strana će biti regulisana Regionalnom konvencijom o Pan - Euro Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu (u daljem tekstu „Konvencija“), osim kao što je predviđeno stavom 2 i ne dovodeći u pitanje član 15.
2. Za prerađene poljoprivredne proizvode iz Aneksa II, član 3 Priloga I Konvencije će se primjenjivati, *mutatis mutandis*, dozvoljavajući samo bilateralnu kumulaciju između Strana.
3. Ako se neka od Strana povuče iz Konvencije, Strane će odmah započeti pregovore o novim pravilima o porijeklu koja su primjenjiva na ovaj Sporazum. Do stupanja na snagu navedenih pravila, pravila o porijeklu sadržana u Konvenciji će se primjenjivati na ovaj Sporazum, *mutatis mutandis*, dozvoljavajući samo bilateralnu kumulaciju između Strana.

ČLAN 9

Carine

1. Po stupanju na snagu ovog Sporazuma, Strane će ukinuti sve carine i dažbine jednakog dejstva kao carine na uvoz i izvoz proizvoda porijeklom iz određene EFTA zemlje ili Crne Gore obuhvaćenih stavom 1(a) člana 7. Neće se uvoditi nikakve nove carine.
2. Carine i dažbine jednakog dejstva kao carine obuhvataju svaku carinu ili dažbinu bilo koje vrste koja je uvedena u vezi sa uvozom ili izvozom određenog proizvoda, uključujući svaki oblik dodatne takse ili dodatne naknade, ali ne uključujući nikakvu dažbinu koja je određena u skladu sa članovima III i VIII GATT-a 1994.

ČLAN 10

Količinska ograničenja

Prava i obaveze Strana u pogledu količinskih ograničenja uređena su članom XI GATT-a 1994, koji se ovim ugrađuje u ovaj Sporazum i čini njegov dio, *mutatis mutandis*.

ČLAN 11

Unutrašnje oprezivanje i propisi

1. Strane se obavezuju da primjenjuju sve unutrašnje poreze i ostale dažbine, kao i propise u skladu sa članom III GATT-a 1994 i drugim relevantnim sporazumima STO.
2. Izvoznici ne mogu ostvariti povraćaj unutrašnjeg poreza koji prelazi iznos indirektnog poreza za proizvode izvezene na teritoriju jedne od Strana.

ČLAN 12

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama uređena su STO Sporazumom o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera.
2. Strane će razmijeniti imena i adrese centara za kontakt koji posjeduju sanitarnu i fitosanitarnu ekspertizu, kako bi olakšale komunikaciju i razmjenu informacija između njih.

ČLAN 13

Tehnički propisi

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa tehničkim propisima, standardima i procjenama usaglašenosti uređena su STO Sporazumom o tehničkim barijerama u trgovini.
2. Strane će osnažiti saradnju na polju tehničkih propisa, standarda i procjene usaglašenosti u cilju boljeg međusobnog razumijevanja sistema svake od njih i olakšavanja pristupa svojim tržištima.

ČLAN 14

Olakšavanje trgovine

Strane će, u cilju olakšavanja trgovine između Crne Gore i EFTA zemalja, a u skladu sa odredbama Aneksa IV, učiniti sljedeće:

- (a) pojednostaviti, u najvećoj mogućoj mjeri, procedure u vezi sa trgovinom robom i pratećim uslugama;
- (b) unaprijediti međusobnu saradnju kako bi povećale svoje učešće u izradi i primjeni međunarodnih konvencija i preporuka u vezi sa olakšavanjem trgovine; i
- (c) sarađivati po pitanju olakšavanja trgovine u okviru Zajedničkog komiteta.

ČLAN 15

Podkomitet za pravila o porijeklu, carinske procedure i olakšavanje trgovine

1. U vezi sa članovima 8 i 14 i osniva se Podkomitet Zajedničkog komiteta za pravila o porijeklu, carinske postupke i olakšavanje trgovine (u daljem tekstu: Podkomitet).
2. Mandat Podkomiteta utvrđen je u Aneksu V.

ČLAN 16

Državna trgovinska preduzeća

Prava i obaveze Strana u vezi sa državnim trgovinskim preduzećima uređena su članom XVII GATT-a 1994 i Dogovorom o tumačenju člana XVII GATT-a 1994 koji se ovim ugrađuju u ovaj Sporazum i čine njegov sastavni dio *mutatis mutandis*.

ČLAN 17

Pravila konkurencije u vezi sa preduzećima

1. Niže navedeno nije u skladu sa ispravnom primjenom ovog Sporazuma ukoliko utiče na trgovinu između Crne Gore i određene EFTA zemlje:

- (a) svi sporazumi između učesnika na tržištu, odluke asocijacija preduzeća i dogovorna praksa između preduzeća čiji je cilj ili učinak sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije; i
- (b) zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više učesnika na tržištu na cijeloj teritoriji Strane ili na njenom većem dijelu.

2. Odredbe stava 1 primjenjuju se i na djelatnosti javnih preduzeća i preduzeća kojima Strane odobre posebna ili isključiva prava, u mjeri u kojoj primjena ovih odredbi ne ometa, pravno ili stvarno, vršenje odgovarajućih javnih poslova koji su im dodijeljeni.

3. Odredbe stava 1 i stava 2 neće se tumačiti tako da predstavljaju bilo kakvu direktnu obavezu za preduzeća.

4. Ukoliko jedna od Strana smatra da određena praksa nije u skladu sa odredbama stava 1 i stava 2, može zatražiti konsultacije u okviru Zajedničkog komiteta. Odnosne Strane pružaju Zajedničkom komitetu svu pomoć koja je neophodna da bi se ispitalo slučaj i, prema potrebi, ukinula praksa koja je predmet prigovora. Ukoliko odnosna Strana ne uspije da ukine praksu protiv koje je uložen prigovor u roku koji odredi Zajednički komitet, ili ako Zajednički komitet ne uspije da postigne dogovor poslije konsultacija, odnosno po isteku 30 dana od upućivanja na konsultacije, Strana koja je zatražila konsultacije može da donese odgovarajuće mjere za rješavanje teškoća nastalih zbog prakse o kojoj je riječ.

ČLAN 18

Subvencije i kompenzatorne mjere

1. Prava i obaveze Strana u vezi sa subvencijama i kompenzatornim mjerama uređena su u skladu sa članovima VI i XVI GATT-a 1994 i STO Sporazumom o subvencijama i kompenzatornim mjerama, osim ako nije drugačije predviđeno u stavu 2.

2. Prije nego što Crna Gora ili određena EFTA zemlja, zavisno od slučaja, pokrene postupak kako bi utvrdila postojanje, stepen i učinak navodne subvencije u Crnoj Gori ili određenoj EFTA zemlji, kao što je predviđeno u članu 11 STO Sporazuma o subvencijama i kompenzatornim mjerama, Strana koja razmatra pokretanje takvog postupka obavijestiće pismenim putem Stranu čija je roba predmet te istrage i dati rok od 45 dana u cilju pronalaženja međusobno prihvatljivog rješenja. Konsultacije će biti održane u okviru Zajedničkog komiteta, ukoliko bilo koja od Strana to zatraži u roku od 20 dana od prijema obavještenja.

ČLAN 19

Antidampinške mjere

Nijedna Strana neće primjenjivati antidampinške mjere predviđene u članu VI GATT-a 1994 i STO Sporazumu o primjeni člana VI GATT-a 1994 u odnosu na proizvode porijeklom iz druge Strane.

ČLAN 20

Opšte zaštitne mjere

Prava i obaveze Strana u vezi sa opštim zaštitnim mjerama uređena su u članu XIX GATT-a 1994 i STO Sporazumom o zaštitnim mjerama. Prilikom preduzimanja opštih zaštitnih mjera, Strana će isključiti uvoz određenog proizvoda porijeklom iz jedne ili nekoliko Strana, ukoliko takav uvoz sam po sebi ne uzrokuje ili ne prijeti da prouzrokuje nastanak ozbiljne štete. Strana koja preduzima mjeru dužna je da pruži dokaze da je takvo isključenje u skladu sa pravilima i praksom STO.

ČLAN 21

Bilateralne zaštitne mjere

1. U slučaju da se, kao rezultat smanjenja ili ukidanja carine prema ovom Sporazumu, bilo koji proizvod porijeklom iz jedne Strane uveze u povećanim količinama na teritoriju druge Strane, u apsolutnim ili relativnim iznosima u odnosu na domaću proizvodnju, i pod takvim uslovima da predstavlja značajan razlog za nastupanje ozbiljne štete ili prijetnje od takve štete za domaću privrednu granu koja proizvodi slične ili direktno konkuretne proizvode na teritoriji Strane uvoznice, Strana uvoznica može da preduzme bilateralne zaštitne mjere u minimalnom obimu koji je potreban da se otkloni ili spriječi šteta, u skladu sa odredbama stavova 2-10.

2. Bilateralne zaštitne mjere mogu biti preduzete samo po pružanju jasnih dokaza da je povećani uvoz prouzrokovao ili prijeti da prouzrokuje ozbiljnu štetu, prema istrazi sprovedenoj u skladu sa procedurama koje su utvrđene u STO Sporazumu o zaštitnim mjerama.

3. Strana koja namjerava da preduzme bilateralnu zaštitnu mjeru u skladu sa ovim članom će odmah, a u svakom slučaju prije preduzimanja mjere, poslati obavještenje o tome drugim Stranama. To obavještenje će sadržati sve relevantne informacije koje uključuju dokaze o nastupanju ozbiljne štete ili prijetnje od iste, prouzrokovane povećanim uvozom, tačan naziv proizvoda o kome je riječ i mjeru koju predlaže, kao i predloženi datum njenog uvođenja, očekivano vrijeme trajanja i vremenski raspored postepenog ukidanja te mjere.

4. Ukoliko se ispune uslovi iz stava 1, Strana uvoznica može povećati carinsku stopu na proizvod do nivoa koji ne prelazi manju od sljedeće dvije stope:

- (a) carinsku stopu po statusu najpovlašćenije nacije (MFN) koja se primjenjuje u trenutku kada se mjera preduzima; ili
- (b) carinsku stopu po statusu najpovlašćenije nacije (MFN) koja se primjenjuje na dan koji neposredno prethodi danu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

5. Bilateralne zaštitne mjere se primjenjuju najduže godinu dana. U izuzetnim okolnostima, poslije ocjene koju izvrši Zajednički komitet, mjere se mogu primjenjivati u ukupnom trajanju od najviše tri godine. Bilateralna zaštitna mjera se ne primjenjuje na uvoz proizvoda na koji je prethodno primjenjivana takva mjera.

6. Zajednički komitet će, u roku od 30 dana od dana obavještenja iz stava 3, ispitati dostavljene informacije kako bi se omogućilo nalaženje obostrano prihvatljivog rješenja za nastali problem. U nedostatku takvog rješenja, Strana uvoznica može da donese mjeru u skladu sa stavom 4, kako bi otklonila problem. Druge Strane će odmah biti obaviještene o bilateralnoj zaštitnoj mjeri koja će biti predmet periodičnih konsultacija u okviru Zajedničkog komiteta, posebno u cilju utvrđivanja vremenskog rasporeda za njeno ukidanje, čim okolnosti to dozvole. U izboru bilateralne zaštitne mjere prioritet se mora dati mjeri koja najmanje ometa funkcionisanje ovog Sporazuma.

7. Po prestanku primjene bilateralne zaštitne mjere, carinska stopa biće stopa koja bi se inače primjenjivala da nije donijeta mjera.

8. U kritičnim okolnostima, gdje bi odlaganje moglo da prouzrokuje štetu koju je teško popraviti, bilo koja Strana može da preduzme privremenu bilateralnu zaštitnu mjeru u skladu sa preliminarno utvrđenom činjenicom da postoje jasni dokazi da povećan uvoz predstavlja značajan razlog za nastupanje ozbiljne štete ili prijetnje od iste za domaću privrednu granu. Strana koja namjerava da preduzme tu mjeru odmah će o tome obavijestiti u pismenoj formi druge Strane. U roku od 30 dana od datuma obavještenja, biće pokrenute procedure iz stavova 2-6.

9. Svaka privremena bilateralna zaštitna mjera prestaje da važi najkasnije u roku od 200 dana. Period primjene takve privremene bilateralne zaštitne mjere računa se kao dio trajanja bilateralne zaštitne mjere iz stava 5 i svakog produženja njenog trajanja. Sva povećanja carina biće odmah nadoknađena, ukoliko istraga iz stava 2 ne dovede do zaključka da su ispunjeni uslovi iz stava 1.

10. Poslije pet godina od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, Strane će u okviru Zajedničkog komiteta ocijeniti da li postoji potreba da zadrže mogućnost međusobne primjene bilateralnih zaštitnih mjera. Ukoliko, poslije prve izvršene ocjene, Strane odluče da tu mogućnost ipak zadrže, one će, nakon toga, vršiti takve ocjene svake dvije godine u okviru Zajedničkog komiteta.

ČLAN 22

Izuzeca

Prava i obaveze Strana u vezi sa opštim izuzećima i izuzećima iz razloga bezbjednosti su uređena u članovima XX i XXI GATT 1994, koji se ovim putem ugrađuju u ovaj Sporazum i čine njegov dio *mutatis mutandis*.

GLAVA 3

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

ČLAN 23

Zaštita intelektualne svojine

1. Strane će dodijeliti i obezbijediti odgovarajuću, djelotvornu i nediskriminatornu zaštitu prava intelektualne svojine i predvidjeti mjere za sprovođenje takvih prava, kao i protiv njihovog kršenja, falsifikovanja i piratstva u skladu sa odredbama ovog člana, Aneksom VI i međunarodnim sporazumima koji se u njemu navode.
2. Strane će međusobno dodijeliti državljanima svake od njih tretman koji nije manje povoljan od onoga koji daju svojim državljanima. Izuzeca od ove obaveze moraju biti u skladu sa materijalnim odredbama člana 3 i člana 5 STO Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine od 15. aprila 1994. godine (u daljem tekstu: „Sporazum TRIPS“).
3. Strane će međusobno dodijeliti državljanima svake od njih tretman koji nije manje povoljan od onoga koji daju državljanima bilo koje druge države. Izuzeca od ove obaveze moraju biti u skladu sa materijalnim odredbama Sporazuma TRIPS, posebno članovima 4 i 5 istog.
4. Strane se slažu da će, na zahtjev bilo koje Strane, preispitati odredbe o zaštiti prava intelektualne svojine koje su sadržane u ovom članu i Aneksu VI u cilju daljeg unaprjeđenja nivoa zaštite i izbjegavanja ili otklanjanja trgovinskih poremećaja prouzrokovanih postojećim nivoima zaštite prava intelektualne svojine.

GLAVA 4

ULAGANJA, USLUGE I JAVNE NABAVKE

ČLAN 24

Ulaganja

1. Strane će nastojati da na svojoj teritoriji obezbijede stabilne, pravične i transparentne uslove ulaganja za ulagače iz drugih Strana koji vrše ulaganja ili su zainteresovani da vrše ulaganja na njihovoj teritoriji.
2. Strane će dozvoliti ulaganja ulagača drugih Strana u skladu sa svojim zakonima i propisima. One smatraju da je neprihvatljivo podsticati ulaganja snižavanjem zdravstvenih, sigurnosnih ili ekoloških standarda.
3. Strane pridaju važnost unaprjeđenju ulaganja i tehnoloških tokova, kao sredstva za ostvarivanje ekonomskog rasta i razvoja. Saradnja u vezi sa tim može da uključuje:
 - (a) odgovarajuća sredstva za utvrđivanje mogućnosti za ulaganja i kanale za informisanje o propisima koji se tiču ulaganja;
 - (b) razmjenu informacija o mjerama za unaprjeđenje ulaganja u inostranstvu; i
 - (c) unaprjeđenje pravnog ambijenta koji pogoduje povećanju investicionih tokova.
4. Strane potvrđuju svoje opredjeljenje da u okviru Zajedničkog komiteta izvrše ocjenu pitanja u vezi sa ulaganjima najkasnije pet godina po stupanju na snagu ovog Sporazuma, uključujući pravo ulagača jedne Strane da osnivaju preduzeće na teritoriji druge Strane.
5. Crna Gora, s jedne strane, i Island, Lihtenštajn i Švajcarska, s druge strane, uzdržaće se od proizvoljnih i diskriminatornih mjera u vezi sa ulaganjima koja vrše ulagači druge Strane iz ovog stava i poštovaće obaveze koje su preuzele u pogledu konkretnih ulaganja koja vrši ulagač druge Strane iz ovog stava.

ČLAN 25

Trgovina uslugama

1. Strane teže da ostvare postepenu liberalizaciju i otvore svoja tržišta za trgovinu uslugama u skladu sa odredbama Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (u daljem tekstu: „GATS”), uzimajući u obzir tekuće aktivnosti pod okriljem STO.
2. Ako jedna Strana, po stupanju na snagu ovog Sporazuma, dodijeli državi neugovornici dodatne olakšice u pogledu pristupanja njenom tržištu usluga, dužna je da se saglasi sa započinjanjem pregovora u cilju davanja istih olakšica drugoj Strani na uzajamnoj osnovi.

3. Strane se obavezuju da prate primjenu stava 1 i stava 2 u cilju utvrđivanja sporazuma kojim se liberalizuje trgovina uslugama između njih u skladu sa članom V GATS-a.

ČLAN 26

Javne nabavke

1. Strane su dužne da poboljšaju međusobno razumjevanje zakona i propisa o javnim nabavkama svake od njih u cilju postepene liberalizacije svojih tržišta javnih nabavki na osnovu nediskriminacije i uzajamnosti.

2. Svaka Strana će objaviti svoje zakone, ili na drugi način učiniti dostupnim svoje zakone, propise i upravna rješenja koja imaju opštu primjenu, kao i zaključene međunarodne sporazume svake od njih koji mogu da utiču na njihova tržišta javnih nabavki. Svaka Strana će odmah odgovoriti na konkretna pitanja i, na zahtjev, pružati jedna drugoj informacije u vezi sa tim.

3. Ukoliko jedna Strana, po stupanju na snagu ovog Sporazuma, dodijeli državi neugovornici dodatne olakšice u pogledu pristupa svom tržištu javnih nabavki, dužna je da se saglasi sa započinjanjem pregovora u cilju davanja istih olakšica drugoj Strani na uzajamnoj osnovi.

GLAVA 5

PLAĆANJE I KRETANJE KAPITALA

ČLAN 27

Plaćanje tekućih transakcija

U skladu sa odredbama člana 29, Strane se obavezuju da omoguće da se sva plaćanja tekućih transakcija vrše u slobodno konvertibilnoj valuti.

ČLAN 28

Kretanje kapitala

1. U skladu sa odredbama člana 29, strane će obezbijediti da kapital koji se uloži u kompanije osnovane u skladu sa zakonima svake od njih, svaki prinos koji iz toga proizilazi i iznosi koji nastaju iz likvidacija ulaganja budu slobodno prenosivi.

2. Strane će održavati konsultacije u cilju olakšavanja kretanja kapitala između Crne Gore i EFTA zemalja i dostizanja njegove potpune liberalizacije, čim to bude moguće.

ČLAN 29

Platnobilansne teškoće

U slučaju da Crna Gora ili neka EFTA zemljama ozbiljne platnobilansne teškoće, ili joj iste prijete, može u skladu sa uslovima utvrđenim u okviru GATT-a 1994, GATS-a i Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu, preduzeti restriktivne mjere u pogledu tekućih plaćanja, ukoliko su te mjere nužne. Navedene mjere će biti primijenjene na principima kratkoročnosti, jednakosti i nediskriminacije. Odnosna strana odmah će obavijestiti druge Strane o tim mjerama i što prije dostaviti vremenski raspored njihovog ukidanja.

ČLAN 30

Izuzeća

Prava i obaveze strana u okviru ove Glave koja se odnose na opšta izuzeća i izuzeća iz razloga bezbjednosti uređena su stavovima (a) – (c) člana XIV i stavom 1 člana XIV *bis* GATS-a, koji se ovim putem ugrađuju u ovaj Sporazum i čine njegov dio, *mutatis mutandis*.

GLAVA 6

TRGOVINA I ODRŽIVI RAZVOJ

ČLAN 31

Kontekst i ciljevi

1. Strane se pozivaju na Štokholmsku deklaraciju o čovjekovoj sredini iz 1972. godine, Deklaraciju iz Ria o životnoj sredini i razvoju iz 1992. godine, Agendu 21 o životnoj sredini i razvoju iz 1992. godine, Deklaraciju MOR-a o fundamentalnim principima i pravima na radu i njenog dodatka iz 1998. godine, Plan iz Johanesburga o implementaciji održivog razvoja iz 2002. godine, Ministarsku deklaraciju Ekonomskog i socijalnog savjeta UN-a o stalnom zaposlenju i dostojanstvu na radu iz 2006. godine i Deklaraciju MOR-a o socijalnoj pravdi u cilju pravedne globalizacije iz 2008. godine.
2. Strane potvrđuju da su ekonomski razvoj, socijalni razvoj i zaštita životne sredine međusobno zavisne komponente održivog razvoja, koje podržavaju jedna drugu. One naglašavaju koristi saradnje po pitanjima rada vezanog za trgovinu i pitanjima životne sredine u okviru globalnog pristupa trgovini i održivom razvoju.
3. Strane potvrđuju svoje opredjeljenje da unaprijede razvoj međunarodne trgovine na način koji doprinosi postizanju održivog razvoja i da osiguraju da taj cilj bude ugrađen u trgovinske odnose između Strana i da se kroz njih odražava.

ČLAN 32

Obuhvat

Ukoliko nije drugačije predviđeno u ovoj Glavi, ova Glava primjenjuje se na mjere koje su Strane usvojile ili sprovode, a koje su od značaja za trgovinsko-investicione aspekte rada¹ i pitanja životne sredine.

ČLAN 33

Pravo na regulaciju i nivoi zaštite

1. Prihvatajući pravo svake Strane da, u skladu sa odredbama ovog Sporazuma, uspostavlja sopstvene nivoe zaštite životne sredine i zaštite rada, te da, shodno tome, usvaja ili mijenja svoje relevantne zakone i politike, svaka Strana će težiti da osigura da njeni zakoni, politike i praksa predviđaju i podstiču visoke nivoe zaštite životne sredine i zaštite rada, u saglasnosti sa standardima, principima i sporazumima koji su navedeni u članovima 35 i 36, i nastojati dalje da unaprijede nivoe zaštite koji su sadržani u tim zakonima i politikama.

2. Strane potvrđuju da je, prilikom pripreme i sprovođenja mjera koje se odnose na životnu sredinu i uslove rada a koje utiču na trgovinu i ulaganja između njih, važno da se uzmu u obzir naučne, stručne i druge informacije, kao i relevantni međunarodni standardi, smjernice i preporuke.

ČLAN 34

Održavanje nivoa zaštite u primjeni i sprovođenju zakona, propisa ili standarda

1. Strana je dužna da djelotvorno sprovodi svoje zakone, propise i standarde u oblasti životne sredine i rada tako da ne ugrozi trgovinu i ulaganja između Strana.

2. U skladu sa članom 33, Strana neće:

- (a) oslabiti niti smanjiti nivoe zaštite životne sredine i rada koji su predviđeni njenim zakonima, propisima ili standardima sa isključivom namjerom da podstakne ulaganja neke druge Strane ili da zatraži ili poveća konkurentsku prednost u trgovini za proizvođače ili pružaoce usluga koji posluju na njenoj teritoriji; niti će se
- (b) odreći ili na drugi način odstupiti od tih zakona, propisa ili standarda, ili ponuditi da se odrekne ili na drugi način odstupi od istih, kako bi podstakla ulaganja neke druge Strane ili zatražila ili povećala konkurentsku prednost u trgovini za proizvođače ili pružaoce usluga koji posluju na njenoj teritoriji.

ČLAN 35

Međunarodni standardi rada i međunarodni sporazumi o radu

1. Strane se pozivaju na obaveze koje proističu iz članstva u MOR-u i na Deklaraciju MOR-a o fundamentalnim principima i pravima na radu i njen Prilog,

¹ Kad se pominje "rad" u ovoj glavi, to podrazumijeva pitanja koja su relevantna za Agendu o pristojnim uslovima rada koja je usaglašena u MOR.

usvojenu na 86. zasjedanju Konferencije međunarodnog rada 1998. godine, da poštuju, unaprijeđuju i ostvaruju principe koji se odnose na fundamentalna prava, a to su:

- (a) sloboda udruživanja i djelotvornog priznavanja prava na kolektivni ugovor;
- (b) eliminisanje svih oblika prisilnog ili prinudnog rada;
- (c) djelotvorno ukidanje rada djece; i
- (d) eliminisanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem.

2. Strane potvrđuju svoju opredijeljenost, shodno Ministarskoj deklaraciji Ekonomskog i socijalnog savjeta UN-a o stalnom zaposlenju i dostojanstvu na radu iz 2006. godine, da se stalno i produktivno zaposlenje i dostojanstveni uslovi rada za sve priznaju kao ključni elemenat održivog razvoja za sve zemlje i kao prioritetni cilj međunarodne saradnje, te da se unaprijeđuje razvoj međunarodne trgovine na takav način da doprinosi stalnom i produktivnom zaposlenju i dostojanstvenom radu za sve.

3. Strane se pozivaju na obaveze koje proističu iz članstva u MOR-u da djelotvorno sprovode ratifikovane Konvencije MOR-a i da stalno ulažu trud u pravcu ratifikacije fundamentalnih Konvencija MOR-a, kao i drugih konvencija koje MOR svrsta u „aktuelne“.

4. Kršenje fundamentalnih principa i prava na radu ne smije da se podstiče ili na drugi način koristi kao legitimna komparativna prednost. Standardi rada ne smiju da se koriste za svrhe protekcionizma u trgovini.

ČLAN 36

Multilateralni sporazumi o životnoj sredini i principi zaštite životne sredine

Strane potvrđuju svoje opredjeljenje da kroz svoje zakone i praksu ostvaruju djelotvornu primjenu multilateralnih sporazuma o životnoj sredini koje su zaključile, kao i da se pridržavaju principa zaštite životne sredine koji su sadržani u međunarodnim instrumentima iz člana 31.

ČLAN 37

Podsticanje trgovine i ulaganja kojima se favorizuje održivi razvoj

1. Strane će nastojati da olakšaju i podstiču strana ulaganja, trgovinu i distribuiranje robe i usluga koje su korisne za životnu sredinu, uključujući ekološke tehnologije, održivu obnovljivu energiju, energetske efikasne i eko-označenu robu i usluge, između ostalog i kroz rad na povezanim s nekarinskim barijerama.

2. Strane će nastojati da olakšaju i podstiču strana ulaganja, trgovinu i distribuiranje robe i usluga koje doprinose održivom razvoju, uključujući robu i usluge koje su predmet fer i etičke trgovine.

3. Za potrebe stava 1 i stava 2, Strane su saglasne da razmijene gledišta i mogu, zajednički ili na bilateralnoj osnovi, da razmotre saradnju u toj oblasti.

4. Strane će podsticati saradnju između preduzeća u pogledu roba, usluga i tehnologija koje doprinose održivom razvoju i koje su od koristi za životnu sredinu.

ČLAN 38

Saradnja na međunarodnim forumima

Strane će nastojati da osnaže saradnju u vezi sa trgovinsko-investicionim aspektima rada i pitanjima životne sredine na relevantnim bilateralnim regionalnim i multilateralnim forumima u kojima učestvuju.

ČLAN 39

Sprovođenje i konsultacije

1. Strane imenuju administrativne organe koji će služiti kao kontakt institucija za svrhe sprovođenja ove Glave.

2. Strana može, preko kontakt institucija iz stava 1, da zatraži stručne konsultacije ili konsultacije sa Zajedničkim komitetom u vezi sa bilo kojim pitanjem koje proističe iz ove Glave. Strane će dati sve od sebe da stvar riješe na obostrano zadovoljavajući način. Kada je to relevantno i ukoliko postoji saglasnost Strana, one mogu da zatraže savjet od relevantnih međunarodnih organizacija ili tijela.

3. Ukoliko Strana smatra da mjera druge Strane nije u skladu sa obavezama sadržanim u ovoj Glavi, ona može da ostvari pravo na konsultacije shodno stavovima 1-3 člana 42.

ČLAN 40

Revizija

Strane će periodično razmatrati u Zajedničkom komitetu napredak ostvaren u postizanju ciljeva sadržanih u ovoj Glavi, kao i relevantna međunarodna dešavanja, kako bi identifikovale oblasti u kojima bi dodatne aktivnosti mogle unaprijediti te ciljeve.

GLAVA 7

INSTITUCIONALNE ODREDBE

ČLAN 41

Zajednički komitet

1. Strane ovim sporazumom osnivaju Zajednički komitet između Crne Gore i EFTA zemalja. Ovaj komitet će biti sastavljen od predstavnika Strana koje će voditi visoki zvaničnici.

2. Zajednički komitet će:

- (a) nadgledati i ocjenjivati primjenu ovog Sporazuma, između ostalog i vršenjem sveobuhvatne ocjene sprovođenja odredbi ovog Sporazuma, uzimajući u obzir sve konkretne ocjene koje su predviđene ovim Sporazumom;
- (b) pratiti mogućnost dodatnog uklanjanja barijera u trgovini i drugih restriktivnih mjera koje se tiču trgovine između Crne Gore i EFTA zemalja;
- (c) kontrolisati dalji razvoj ovog Sporazuma;
- (d) nadgledati rad svih podkomiteta i radnih grupa koji su osnovani u skladu sa ovim Sporazumom;
- (e) nastojati da riješi sporove koji mogu da nastanu u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma; i
- (f) razmotriti svako pitanje koje može da utiče na sprovođenje ovog Sporazuma.

3. Zajednički komitet može da obrazuje podkomitete i radne grupe, koje smatra potrebnim, kako bi mu pomogli da ispuni svoje zadatke. Osim ako nije drugačije predviđeno ovim Sporazumom, podkomitete i radne grupe djeluju u skladu s mandatom koji utvrdi Zajednički komitet.

4. Zajednički komitet može donositi odluke kako je predviđeno ovim Sporazumom. Po drugim pitanjima može donositi preporuke.

5. Zajednički komitet će konsenzusom donositi odluke i preporuke.

6. Zajednički komitet se sastaje kad god to bude potrebno na osnovu međusobnog dogovora, a po pravilu svake dvije godine. Sastancima zajednički predsjedavaju Crna Gora i jedna od EFTA zemalja. Zajednički komitet donosi svoj poslovnik.

7. Svaka Strana može, u svakom trenutku, putem pisanog obavještenja drugim Stranama, zatražiti održavanje vanrednog sastanka Zajedničkog komiteta. Takav sastanak održaće se u roku od 30 dana od prijema tog zahtjeva, osim ako se Strane drugačije ne dogovore.

8. Zajednički komitet može da odluči da izvrši izmjene i dopune Aneksa i Priloga uz ovaj Sporazum. U skladu sa stavom 9 Zajednički komitet može da odredi datum stupanja na snagu takvih odluka.

9. Ukoliko predstavnik jedne Strane u Zajedničkom komitetu prihvati odluku koja podliježe ispunjenju ustavnih zahtjeva, ta odluka stupa na snagu na dan kada posljednja Strana obavijesti da su njeni domaći uslovi ispunjeni, osim ako na samoj odluci nije naveden neki kasniji datum. Zajednički komitet može da odluči da ta odluka stupi na snagu za one Strane koje su ispunile zahtjeve svog domaćeg zakonodavstva, pod uslovom da je Crna Gora jedna od tih Strana. Strana može da privremeno primjenjuje određenu odluku Zajedničkog komiteta, dok ta odluka ne stupi na snagu za tu Stranu u skladu s njenim ustavnim zahtjevima.

GLAVA 8

RJEŠAVANJE SPOROVA

ČLAN 42

Konsultacije

1. U slučaju razlike u tumačenju, sprovođenju i primjeni ovog Sporazuma, Strane će učiniti sve da, putem saradnje i konsultacija, dođu do uzajamno zadovoljavajućeg rješenja.

2. Strana može pisanim putem da zatraži konsultacije s bilo kojom drugom Stranom u vezi sa svakom postojećom ili predloženom mjerom ili bilo kojim drugim pitanjem za koje smatra da može da utiče na primjenu ovog Sporazuma. Strana koja zahtijeva konsultacije će o tome u isto vrijeme pisanim putem obavijestiti druge Strane i dostaviti sve relevantne informacije.

3. Konsultacije se obavljaju u okviru Zajedničkog komiteta, ukoliko bilo koja od Strana to zatraži, i to u roku od 20 dana od prijema obavještenja iz stava 2, u cilju nalaženja opšte prihvatljivog rješenja.

4. Ukoliko Strana kojoj je takav zahtjev podnjet u skladu sa stavom 2, ne odgovori na njega u roku od deset dana i ne započne konsultacije u roku od 20 dana po prijemu tog zahtjeva, Strana koja podnosi zahtjev ima pravo da zahtijeva osnivanje arbitražnog vijeća u skladu sa članom 43.

ČLAN 43

Arbitrataža

1. Sporove između Strana u vezi sa tumačenjem prava i obaveza prema ovom Sporazumu koji nijesu riješeni putem direktnih konsultacija ili u okviru Zajedničkog komiteta u roku od 60 dana od datuma prijema zahtjeva za konsultacije, oštećena Strana može putem pisanog obavještenja Strani na koju se žali podnijeti na arbitražu. Primjerak tog obavještenja biće dostavljen svim drugim Stranama, tako da svaka od tih Strana može da odluči da li da učestvuje u sporu ili ne.

2. U slučaju da više od jedne Strane zahtijeva osnivanje arbitražnog vijeća u vezi s istim pitanjem, ili da se zahtjev odnosi na žalbu protiv više od jedne Strane, kad god je to izvodljivo, može se odrediti isto arbitražno vijeće kako bi razmotrilo takve sporove².
3. Strana koja nije strana u sporu ima pravo da, po dostavi pisanog zahtjeva stranama u sporu, uputi pisane primjedbe arbitražnom vijeću, kao i da od strana u sporu dobije pisane primjedbe, uključujući i anekse, prisustvuje raspravama i da usmene izjave.
4. Arbitražno vijeće se sastoji od tri člana, imenovana u skladu sa „Opcionim pravilima Stalnog arbitražnog suda za rješavanje arbitražnih sporova između dvije države“, koja su na snazi od 20. oktobra 1992. godine (u daljem tekstu: „Opciona pravila“).
5. Arbitražno vijeće je dužno da, u svjetlu odredbi ovog Sporazuma koje se primjenjuju i tumače u skladu s pravilima tumačenja javnog međunarodnog prava, ispita slučaj koji se pominje u zahtjevu za osnivanje arbitražnog vijeća. Odluka arbitražnog vijeća je konačna i obavezujuća za strane u sporu. Svaka odluka arbitražnog vijeća se objavljuje, ukoliko se strane u sporu ne dogovore drugačije.
6. Postupak se vodi na engleskom jeziku. Rasprave arbitražnog vijeća su otvorene za javnost ukoliko se strane u sporu ne dogovore drugačije. Svaka Strana će smatrati povjerljivim informacije koje druge Strane dostave arbitražnom vijeću i označe kao povjerljive.
7. Nije dopuštena *ex parte* komunikacija sa arbitražnim vijećem u vezi sa pitanjima koja su predmet njegovog razmatranja.
8. Arbitražno vijeće donosi odluku u roku od 180 dana od dana imenovanja predsjednika vijeća. Taj period može biti produžen za najviše 90 dana, ukoliko se strane u sporu slože sa tim.
9. Strane u sporu podjednako snose troškove arbitražnog vijeća, uključujući i naknadu za rad njegovih članova.
10. Ukoliko nije drugačije navedeno u ovom Sporazumu, ili se strane u sporu drukčije ne dogovore, primjenjivaće se Opciona pravila, *mutatis mutandis*.

ČLAN 44

Sprovođenje odluke

1. Strana u sporu je dužna da, bez odlaganja, postupi po odluci arbitražnog vijeća. Ukoliko nije moguće da odmah postupi po istoj, strane u sporu će se dogovoriti oko razumnog vremenskog roka da se to uradi. U nedostatku takvog dogovora u roku od 30 dana od datuma odluke, bilo koja strana u sporu može da, u roku od deset dana po isteku tog perioda, zatraži od prvobitnog arbitražnog vijeća da utvrdi dužinu razumnog vremenskog roka.

² Za potrebe ove glave, izrazi “Strana”, “strana u sporu”, “oštećena strana” i “strana koja se žali protiv”, mogu označavati jednu ili više strana..

2. Strana u sporu obavještava drugu stranu u sporu o mjeri koju je donijela kako bi sprovela odluku.

3. Ukoliko Strana u sporu ne uspije da postupi po odluci u razumnom vremenskom periodu, a strane u sporu se ne dogovore ni o kakvoj nadoknadi, druga Strana u sporu može, sve dok se odluka pravilno ne sprovede ili se spor drukčije ne riješi, a po prethodnom obavještenju u roku od 30 dana unaprijed, obustaviti primjenu olakšica koje se dodjeljuju prema ovom Sporazumu, ali samo u obimu koji je ekvivalentan mjeri za koju je arbitražno vijeće ustanovilo da krši ovaj Sporazum.

4. Bilo koji spor u vezi sa sprovođenjem odluke ili najavljenom obustavom, će biti rješavan od strane prvobitnog arbitražnog vijeća, po zahtjevu bilo koje strane u sporu prije primjene obustave olakšica. Arbitražno vijeće, takođe, može odlučivati o tome da li su implementacione mjere donijete po obustavi olakšica u skladu s njegovom odlukom, kao i o tome da li obustavu olakšica treba ukinuti ili preinačiti. Odluka arbitražnog vijeća u skladu s ovim stavom se po pravilu donosi u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva.

GLAVA 9

ZAVRŠNE ODREDBE

ČLAN 45

Ispunjenje obaveza

Strane će preduzeti sve potrebne opšte ili posebne mjere, kako bi ispunile svoje obaveze prema ovom Sporazumu.

ČLAN 46

Aneksi

Aneksi ovog Sporazuma, uključujući njihove Priloge, čine sastavni dio ovog Sporazuma.

ČLAN 47

Razvojna klauzula

Strane se obavezuju da revidiraju ovaj Sporazum u svjetlu daljih kretanja u međunarodnim ekonomskim odnosima, između ostalog i u okviru STO, te da, u tom kontekstu i u svjetlu svakog relevantnog činioca, ispitaju mogućnost daljeg razvijanja i produbljanja međusobne saradnje u skladu sa ovim Sporazumom, kao i da prošire oblasti koje su njime obuhvaćene. Zajednički komitet će redovno ispitivati ovu mogućnost i, po potrebi, davati preporuke Stranama, posebno u cilju započinjanja

pregovora.

ČLAN 48

Izmjene i dopune

1. Strane mogu da se dogovore o bilo kojoj izmjeni i dopuni ovog Sporazuma. Izmjene i dopune se dostavljaju Stranama na ratifikaciju, prihvatanje ili odobrenje, osim kad se radi o izmjenama i dopunama iz stava 8 člana 41. Ukoliko se Strane drukčije ne dogovore, izmjene i dopune stupaju na snagu prvog dana trećeg mjeseca po deponovanju posljednjeg instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.
2. Tekst izmjena i dopuna, kao i instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja deponuju se kod depozitara.

ČLAN 49

Pristupanje

1. Svaka država koja postane članica Evropskog udruženja slobodne trgovine može da pristupi ovom Sporazumu, ukoliko Zajednički komitet odobri njeno pristupanje, u skladu s uslovima i odredbama o kojima se Strane dogovore. Instrument pristupanja se deponuje kod depozitara.
2. U odnosu na državu koja pristupa, ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana trećeg mjeseca po deponovanju njenog instrumenta pristupanja ili nakon što postojeće Strane ugovornice odobre uslove pristupanja, ukoliko se to dogodi kasnije.

ČLAN 50

Povlačenje i prestanak važenja

1. Svaka Strana može da se povuče iz ovog Sporazuma putema pismenog obavještenja depozitaru. Povlačenje stupa na snagu šest mjeseci od datuma prijema tog obavještenja od strane depozitara.
2. Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ovaj Sporazum će, *ipso facto*, prestati da važi.
3. Bilo koja EFTA zemlja koja se povuče iz Konvencije o osnivanju Evropskog udruženja slobodne trgovine će, *ipso facto*, istog dana kada povlačenje stupi na snagu, prestati da bude Strana u ovom Sporazumu.

ČLAN 51

Stupanje na snagu

1. Ovaj Sporazum podliježe ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju u skladu sa ustavnim zahtjevima Strana. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja deponuju se kod depozitara.

2. Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. jula 2012. godine u odnosu na one Strane koje su deponovale svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja kod depozitara ili ga obavijestile o privremenoj primjeni, najmanje dva mjeseca prije tog datuma, pod uslovom da su najmanje Crna Gora i jedna od EFTA zemalja među tim Stranama.

3. U slučaju da ovaj Sporazum ne stupi na snagu 1. jula 2012. godine, on će stupiti na snagu prvog dana trećeg mjeseca nakon što najmanje Crna Gora i jedna od EFTA zemalja deponuju svoje instrumente ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja kod depozitara ili ga obavijeste o privremenoj primjeni.

4. U odnosu na EFTA zemlju koja deponuje svoj instrument ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu, on će stupiti na snagu prvog dana trećeg mjeseca po deponovanju njenog instrumenta ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja.

5. Ukoliko to dozvoljavaju njene ustavne odredbe, Strana može privremeno da primjenjuje ovaj Sporazum do ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja te Strane. O privremenoj primjeni ovog Sporazuma obavještava se depozitar.

ČLAN 52

Depozitar

Vlada Norveške vrši dužnost depozitara.

U POTVRDU ČEGA, dolje potpisani ovlašćeni predstavnici potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 14. novembra 2011. godine, u jednom originalu na engleskom jeziku.

Depozitar prosljeđuje ovjerene primjerke svim Stranama.

Za Crnu Goru

Za Island

.....

.....

Za Knjaževinu Lihtenštajn

.....

Za Kraljevinu Norvešku

.....

Za Švajcarsku Konfederaciju

.....

ANEKS I

U SKLADU SA ČLANOM 7

PROIZVODI KOJI SE IZUZIMAJU

Proizvodi navedeni u Tabeli ispod izuzeti su od primjene u skladu sa stavom 1(a) člana 7 ovog Sporazuma kada se uvoze u navedene Strane:

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Zemlje
35.01	Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lijepkovi od kazeina.	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska
35.02	Albumini (uključujući koncentrate od dva ili više bjelančevina iz surutke, koji sadrže, po masi, više od 80% bjelančevine iz surutke, računato na suhu materiju), albuminati i ostali derivati albumina. - Albumin iz jaja: 3502.11 - - Sušen 3502.19 - - Ostalo 3502.20 - Albumin iz mlijeka, uključujući koncentrate od Dvije ili više bjelančevina iz surutke 3502.90 - Ostalo	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska Norveška Norveška
35.05	Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (npr. preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lijepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova.	
3505.10	- Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi:	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska
ex 3505.20	- Lijepkovi, za ishranu životinja	Lihtenštajn/ Švajcarska
38.09	Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.	

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Zemlje
ex 3809.10	- Na bazi skrobnih materija, za ishranu životinja	Lihtenštajn/ Švajcarska
38.23	Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi.	
	- Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:	
ex 3823.11	-- Stearinska kiselina, za ishranu životinja	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska
ex 3823.12	-- Oleinska kiselina, za ishranu životinja	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska
ex 3823.13	-- Masne kiseline Tal-ulja, za ishranu životinja	Norveška
ex 3823.19	-- Ostalo, za ishranu životinja	Norveška Lihtenštajn/ Švajcarska
ex 3823.70	- Industrijski masni alkoholi, za ishranu životinja	Norveška

ANEKS II

U SKLADU SA ČLANOM 7

PRERAĐENI POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Član 1

Mjere kompenzacije cijene

1. U cilju uzimanja u obzir razlika u cijeni poljoprivrednih sirovina koje su sastavni dio proizvoda navedenih u članu 2, Sporazum ne sprječava:

- (a) uvođenje carina, nakon uvoza; i
- (b) primjenu mjera usvojenih nakon izvoza.

2. Uvozna carina vrši se na osnovu, ali ne prelazi, razlike između cijene na domaćem i svjetskom tržištu poljoprivrednih sirovina koje su sastavni dio predmetnih proizvoda.

Član 2

Carinske koncesije od strane EFTA zemalja

Imajući u vidu odredbe člana 1, EFTA zemlje će primjenjivati tretman ne manje povoljan od tretmana koji u Evropskoj Zajednici imaju proizvodi porijeklom iz Crne Gore i koji su navedeni u Tabeli 1.

Član 3

Carinske koncesije od strane Crne Gore

1. Crna Gora će primjenjivati smanjene carinske stope na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz EFTA zemalja, u skladu sa Tabelom 2.
2. Do 1. januara 2015. godine, EFTA zemlje će imati tretman koji Crna Gora garantuje Evropskoj Zajednici od 2012. godine. Smanjenje carina će se izvršiti u četiri jednaka koraka, sa početkom dana stupanja na snagu Sporazuma. Sljedeći koraci će biti sprovedeni 1. januara 2013. godine i 1. januara 2014. godine.

Član 4

Notifikacija

1. EFTA zemlje će obavijestiti Crnu Goru o svim mjerama koje se primjenjuju u skladu sa članom 1, u ranoj fazi prije njihovog stupanja na snagu.
2. Strane će obavijestiti jedna drugu o svim promjenama tretmana dodijeljenog Evropskoj Zajednici.

Član 5

Konsultacije

Crna Gora i EFTA zemlje će periodično razmatrati razvoj trgovine proizvodima obuhvaćenih ovim Aneksom. U svjetlu ovih razmatranja i imajući u vidu sporazume između Strana i Evropske Zajednice i u okviru STO, Strane će odlučiti o mogućim promjenama proizvoda koje pokriva ovaj aneks, kao i mogućnosti razvoja mjera primijenjenih u skladu sa članom 1.

TABELA 1

CARINSKE KONCESIJE – EFTA ZEMLJE

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
04.03	Mlaćenica, kiselo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom.			

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
ex 0403.10	- Jogurt: - - Aromatizovan ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća, ili kaka	*	*	*
ex 0403.90	- Ostalo: - - Aromatizovan ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća, ili kaka	*	*	*
05.01	Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana; otpaci od ljudske kose.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
05.02	Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:	Slobodno	Slobodno	Slobodno
05.05	Kože i ostali djelovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i djelovi perja (sa podsjećenim ili nepodsjećenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili djelovi perja.	Slobodno	Slobodno	Slobodno ¹⁾
05.07	Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
05.08	Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljuštore mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca i kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisječeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda.	Slobodno	Slobodno	Slobodno ¹⁾

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
05.10	Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesusena; žlijezde i ostali životinjski proizvodi koji se koriste za pripremu farmaceutskih proizvoda, svježi, rashlađeni, smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
07.10 0710.40	Povrće (uključujući blanširano i kuvano u vodi), smrznuto. - Kukuruz šećerac	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
07.11 ex 0711.90	Povrće privremeno konzervisano (npr: sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanom u vodi ili drugim rastvorima za konzerviranje), ali u takvom stanju neposredno za neposrednu ishranu. - Ostalo povrće; mješavine povrća: -- Kukuruz šećerac (<i>Zea mays var. saccharata</i>)	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
09.01	Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamjene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu.	Slobodno	Slobodno	Slobodno ¹⁾
09.02	Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
13.02 1302.12 1302.13 1302.19 1302.20	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani. - Biljni sokovi i ekstrakti: -- Od slatkog korijena -- Od hmelja -- Ostalo - Pektinske materije, pektinati i pektati	Slobodno Slobodno Slobodno Slobodno	Slobodno Slobodno Slobodno Slobodno	Slobodno Slobodno Slobodno Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
1302.31	- Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: -- Agar-agar	Slobodno	Slobodno	Slobodno
1302.32	-- Sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, sjemena roščića ili sjemena guara, modifikovani ili nemodifikovani	Slobodno	Slobodno	Slobodno
1302.39	-- Ostalo	Slobodno	Slobodno	Slobodno
14.01	Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (nax bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pručće, rafija, slama žitarica, očišćena bijeljena ili nebijeljena i kora od lipe).	Slobodno	Slobodno	Slobodno
14.04	Biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.	Slobodno	Slobodno	Slobodno ¹⁾

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
15.16 ex 1516.20	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni. - Biljne masti i ulja i njihove frakcije: - - Hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal vosak"	 Slobodno	 Slobodno	 Slobodno
15.17 ex 1517.10 ex 1517.90	Margarin; mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz pozicije broj 15.16: - Margarin, isključujući tečni margarine: - - Sa sadržajem mliječnih masnoća preko 10% do 15% po masi - Ostalo: - - Sa sadržajem mliječnih masnoća preko 10% do 15% po masi - - - Mješavine i jestivi preparati koji se upotrebljavaju kao ulja za odjeljivanje kalupa ili ulja za odvajanje.	 * * Slobodno	 * (*) Slobodno	 * * Slobodno
15.18 ex 1518.00	Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz pozicije broj 15.16; mješavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni. - Linoksin	 Slobodno	 Slobodno	 Slobodno
15.20	Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine.	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
15.21	Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili obojeni.	Slobodno	Slobodno	Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
15.22	Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porijekla.	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
17.02	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu, u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med, pomiješan ili nepomiješan sa prirodnim medom; karamel.			
1702.50	- Hemijski čista fruktoza	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
ex 1702.90	- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mješavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: - - Hemijski čista maltoza	Slobodno	(*)	Slobodno ¹⁾
17.04	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) bez kaka.	Slobodno	*	*
18.03	Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
18.04	Maslac, masnoće i ulje od kaka.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
18.05	Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje.	Slobodno	Slobodno	Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
18.06	Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao.			
1806.10	- - Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje	Slobodno	Slobodno	*
1806.20	- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg	(*)	*	*
1806.31	- Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama - - Punjeni	*	*	*
1806.32	- - - Nepunjeni	(*)	*	*
1806.90	- - Ostalo	(*)	*	*
19.01	Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenoj osnovi, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi iz tarifne oznake od 04.01 do 04.04, bez kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 5% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenoj osnovi, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.			
1901.10	-Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo	Slobodno	*	*
1901.20	-Mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tar. broja 1905	(*)	*	*
1901.90	-Ostalo	Slobodno	(*)	(*)
19.02	Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen.			
	- Tjestenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene:			

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
1902.11	-- Sa dodatkom jaja	*	*	*
1902.19	-- Ostalo	Slobodno	*	*
ex 1902.20	- Tjestenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene: -- Osim proizvoda koji sadrže više od 20% po masi kobasica, mesa, mesnih iznutrica ili krvi, ili bilo koju njihovu kombinaciju.	(*)	*	*
1902.30	- Ostale tjestenine	(*)	*	*
1902.40	- Kus-kus	(*)	*	*
19.03	Tapioka i zamjene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosijanih ili sličnih oblika.	Slobodno	*	Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
19.04	Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obradenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvani ili drugačije dobijeni, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.			
1904.10				
1904.20	- Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica	Slobodno	Slobodno ¹⁾	*
1904.30	- Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mješavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili od bubrenih žitarica	Slobodno	*	*
1904.90	- "Bulgur" pšenica	(*)	*	*
	- Ostalo	(*)	(*)	(*)
19.05	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi.			
	- Hrskavi hljeb (krisp)			
1905.10	- Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom	Slobodno	*	*
1905.20	- Slatki biskviti, vafle i oblande	*	*	*
	- - Slatki biskviti			
	- - Vafli i oblande			
1905.31	- Dvopek, tost hljeb i slični tost proizvodi	*	*	*
1905.32	- Ostalo	*	*	*
1905.40		*	*	*
1905.90		(*)	*	(*) ¹⁾
20.01	Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće i ostali djelovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini.			
ex 2001.90	- Ostalo:			
	- - Kukuruz šećerac (<i>Zea mays</i> var <i>saccharata</i>); palmina jezgra; slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba	Slobodno	(*)	Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
20.02 2002.90	Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom. - Ostalo	Slobodno	Slobodno	Slobodno
20.04 ex 2004.10 ex 2004.90	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 20.06. - Krompir: - - Jestivi proizvodi koji se sastoje od brašna, griza ili pahuljica od krompira - Ostalo povrće i mješavine povrća: - - Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	Slobodno	*	*
20.05 ex 2005.20 2005.80	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 20.06. - Krompir: - - Jestivi proizvodi koji se sastoje od brašna, griza ili pahuljica od krompira - Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
20.06 ex 2006.00	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani). - Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	Slobodno	*	Slobodno
20.07 2007.10 2007.91 2007.99	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje. - Homogenizovani proizvodi -Ostalo - - Od agruma - - Ostalo	Slobodno	*	*
		Slobodno	Slobodno	(*)
		Slobodno	(*)	(*)

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
20.08	Voće, jezgrasto voće i ostali djelovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.			
ex 2008.11	- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale sjemenke, uključujući i međusobne mješavine -- Kikiriki: --- Maslac od kikirikija --- Kikiriki, pržen	Slobodno Slobodno	Slobodno *	* Slobodno
2008.91	- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog podbroja 2008.19: -- Palmina jezgra	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno
ex 2008.99	-- Ostalo: --- Kukuruz osim kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	Slobodno	*	Slobodno
21.01	Ekstrakti, esencije i koncentрати kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentрати tih proizvoda			
2101.11	- Ekstrakti, esencije i koncentрати kafe i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe			
2101.12	-- Ekstrakti, esencije i koncentрати			
2101.20	-- Preparati na bazi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na bazi kafe	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2101.30	- Ekstrakti, esencije i koncentрати čaja, mate-čaja i preparati na bazi tih ekstrakta, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate-čaja - Pržena cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentрати tih proizvoda	Slobodno Slobodno	Slobodno Slobodno	(* (* Slobodno

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
21.02	Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 30.02); pripremljeni praškovi za peciva.			
2102.10	- Aktivni kvasac	Slobodno	Slobodno	Slobodno ²⁾
2102.20	-Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi	Slobodno	Slobodno ¹⁾	Slobodno ¹⁾
2102.30	- Pripremljeni praškovi za pecivo	Slobodno	Slobodno	Slobodno
21.03	Sosovi i preparati za te proizvode; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf).			
2103.10	- - Sos od soje	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2103.20	-"Kečap" i ostali sosovi od paradajza	Slobodno	(*)	Slobodno
2103.30	- Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)	Slobodno	Slobodno	Slobodno ¹⁾
2103.90	-Ostalo	(*)	(*)	Slobodno
21.04	Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi.	*	(*)	(*)
21.05	Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa.	I	(*)	*
21.06	Prehrambeni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni.			
2106.10	- koncentratni bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste materije	Slobodno	*	(*)
ex 2106.90	- Ostalo: - - Osim aromatizovanih i obojenih šećernih sirupa	Isključen	(*)	(*)
22.03	Pivo dobijeno od slada.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
22.05	Vermut i ostala vina od svježeg grožđa aromatizovanih biljem ili sredstvima za aromatizaciju.	Slobodno	Slobodno	Slobodno
22.07	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine.			

Tarifna oznaka	Naimenovanje	Iceland	Norway	Switzerland/ Liechtenstein
2207.20	- Etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine	Slobodno	Slobodno	Slobodno
22.08	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića.			
2208.20	- Alkoholna pića dobijena destilacijom vina ili komine od grožđa	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2208.30	- Viski	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2208.40	- Rum i ostala alkoholna pića dobijena destilacijom fermentiranih proizvoda šećerne trske	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2208.50	- Džin i klekovača (geneva)	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2208.60	- Vodka	Slobodno	Slobodno	Slobodno
2208.70	- Likeri i "cordials"	Slobodno	Slobodno	Slobodno
22.09	Sirće i zamjene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline.	Slobodno	Slobodno	Slobodno

- * =Carine u skladu sa članovima 1 i 2 Protokola
SLOBODNO =Bez carine u skladu sa članom 8 Sporazuma
(*) =Sadrži i tarifne oznake bez carine „slobodno“
1) =Proizvodi za stočnu hranu:Norveška: djelimična koncesija. Švajcarska:bez koncesija
2) =Koncesije se ne odobravaju za pekarski kvasac i za proizvodnju stočne hrane

TABELA 2

CARINSKE KONCESIJE – CRNA GORA

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
0403	Mlačénica, kiselo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom:		
0403 10	-Jogurt;		
0403 10 51 - 0403 10 99	- - Aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kaka	20	0

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
0403 90	- Ostalo:		
0403 90 71 -0403 90 99	-- Nearomatizovano i bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće, ili kaka:	20	0
0501	Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose	0	0
0502	Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka:	0	0
0505	Kože i ostali djelovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje i djelovi perja (sa podsjećenim ili nepodsjećenim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili djelovi perja:	0	0
0507	Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandže i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisječeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda:	0	0
0508	Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drukčije neobrađeni; ljuštore mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca i kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisječeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda	0	0
0510	Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesusušena; žlijezde i ostale životinjske materije svježi, rashlađeni, smrznuti ili drukčije privremeno konzervisani koji seupotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda,	0	0
0710	Povrće (uključujući blanširano i kuvano u vodi), smrznuto:		
0710 40	- Kukuruz šećerac	20	0
0711	Povrće privremeno konzervisano (npr: sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:		
0711 90	- Ostalo povrće; mješavine povrća:		
0711 90 30	--- Ostalo povrće; mješavine povrća:	20	0
0901	Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljušpice i opne kafe; zamjene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu.		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
	-Kafa, nepržena:		
0901 11 00	- - Sa kofeinom	0	0
0901 12 00	- - Bez kofeina	0	0
	- Kafa pržena:		
0901 21 00	- - Sa kofeinom	10	0
0901 22 00	- - Bez kofeina	10	0
0901 90	- Ostalo:	10	0
0902	Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan:	0	0
1302	Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani:	0	0
1401	Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr.: bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena bijeljena ili nebijeljena i kora od lipe):	0	0
1404	Biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:	0	0
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:		
1516 20	- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:		
1516 20 10	- - Hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. "opal vosak"	0	0
1517	Margarin; mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:		
1517 10	- Margarin, isključujući tečni margarin:		
1517 10 10	- - Sa sadržajem mliječnih masnoća preko 10% do 15% po masi	0	0
1517 90	- Ostalo:		
1517 90 10	- - Sa sadržajem mliječnih masnoća preko 10% do 15% po masi	0	0
	- - - Ostalo:		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
1517 90 93	- - - Jestive mješavine i preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa	0	0
1518	Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; mješavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:		
1518 00 10	- Linoksin	0	0
1520	Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine	0	0
1521	Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili nebojeni:	0	0
1522	Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porijekla:	0	0
1702	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu, u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med, pomiješan ili nepomiješan sa prirodnim medom; karamel:		
1702 50	- Hemijski čista fruktoza	0	0
1702 90	- Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mješavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi:		
1702 90 10	- - Hemijski čista maltoza	0	0
1704	Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) bez kaka:	25	0
1803	Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena:	0	0
1804	Maslac, masnoće i ulje od kaka:	0	0
1805	Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:	0	0

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
1806	Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:		
1806 10	- Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje:	20	0
1806 20	- Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg		
1806 20 10	-- Koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mliječne masnoće u kombinaciji	5	0
1806 20 30	-- Koji sadrže od 25% do 31% kakao maslaca i mliječne masnoće u kombinaciji	10	0
	--- Ostalo:		
1806 20 50	--- Sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca	10	0
1806 20 70	--- Čokoladno-mliječne mrvice ("chocolate milk crumb")	10	0
1806 20 80	--- Čokoladni preliv	10	0
1806 20 95	--- Ostalo	10	0
	- Ostalo u blokovima, tablama ili šipkama:		
1806 31	-- Punjeni	25	0
1806 32	-- Nepunjeni:	25	0
1806 90	- Ostalo:	25	0
1901	Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kaka ili sa dodatkom kaka u količini manjoj od 40% po masi kaka, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. Broja 0401 do 0404 bez dodatka kaka ili sa sadržajem kaka manjiim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mjestu nepomenuti niti obihvaćeni:		
1901 10	- Proizvodi za ishranu djece, u pakovanjima za prodaju na malo	0	0
1901 20	- Mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda iz tar. broja 1905	0	0
1901 90	- Ostalo:		
	----- Ekstrakt slada:		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
1901 90 11	--- Sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi	5	0
1901 90 19	--- Ostalo	5	0
	-- Ostalo:		
1901 90 91	--- Koji ne sadrže mliječne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili sadrže manje od 1,5% mliječne masnoće, 5% saharoze (uključujući invertni šećer) ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba, osim proizvoda za hranu u obliku praha od proizvoda iz tarifnog broja 0401 do 0404	0	0
1901 90 99	--- Ostalo	5	0
1902	Tjestenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen:	5	0
1903	Tapioka i zamjene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli, prosijanih ili sličnih oblika	5	0
1904	Proizvodi za ishranu dobijeni buprenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drugačije obrađenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drugačije pripremljene, na drugom mjestu nepomenute niti obuhvaćene:	5	0
1905	Hljeb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi:		
1905 10	- Hrskavi hljeb (krisp)	10	0
1905 20	- - Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom:	10	0
	- Slatki biskviti, vafle i oblande:		
1905 31	- - Slatki biskviti:	10	0
1905 32	- - Vafli i oblande:		
1905 32 05	-- Sa sadržajem vode preko 10% po masi	10	0
	-- Ostalo:		
	--- Potpuno ili djelimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao:		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
1905 32 11	----- U neposrednom pakovanju čiji neto-sadržaj ne prelazi 85 g	10	0
1905 32 19	----- Ostale	10	0
	---- Ostale:		
1905 32 91	----- Slane, punjene ili nepunjene	10	0
	----- Ostalo		
1905 32 99 10	----- Slatki kornet	10	0
1905 32 99 90	----- -Other	10	0
1905 40	- Dvopek, tost hljeb i slični tost proizvodi:	20	0
1905 90	- Ostalo:	10	0
2001	Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali dijelovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:		
2001 90	- Ostalo:		
2001 90 30	-- Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	20	0
2001 90 40	-- Slatki krompir i slični jestivi dijelovi bilja sa sadržajem 5% ili više po masi skroba	20	0
2001 90 60	---- Palmina jezgra	20	0
2002	Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom.		
2002 90	- Ostalo:	20	0
2004	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:		
2004 10	- Krompir:		
	- - Ostalo:		
2004 10 91	--- U obliku brašna, griza ili ljuspica	20	0
2004 90	- Ostalo povrće i mješavine povrća:		
2040 90 10	- - Kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata)	20	0
2005	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
2005 20	- Krompir:		
2005 20 10	-- U obliku brašna, griza ili ljuspica	20	0
2005 80	- Kukuruz šećerac (<i>Zea mays</i> var <i>saccharata</i>)	20	0
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali djelovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani).		
2006 00	- Ostalo:		
	-- Sa sadržajem šećera preko 13% po masi:		
2006 00 38	--- Ostalo-kukuruz šećerac (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	20	0
	-- Ostalo:		
2006 00 99	--- Ostalo-kukuruz šećerac (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	20	0
2007	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje.		
2007 10	- Homogenizovani proizvodi:	20	0
	- Ostalo:		
2007 91	-- Od agruma:	20	0
2007 99	-- Ostalo:		
	--- Sa sadržajem šećera preko 30% po masi:		
2007 99 10	---- Pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto-sadržaja preko 100 kg, za industrijsku preradu	20	0
2007 99 20	---- Pire i pasta od kestena	20	0
	---- Ostalo:		
2007 99 31	----- Od trešanja i višanja	20	0
2007 99 33	----- Od jagoda	20	0
2007 99 35	----- Od malina	20	0
2007 99 39	----- Ostalo	20	0
	--- Sa sadržajem šećera preko 13% do 30%		
2007 99 55	---- pire od jabuka, uključujući kompot	20	0
2007 99 57	---- Ostalo	20	0

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
	--- Osalo:		
2007 99 93	---- Od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća	20	0
2007 99 97	---- Ostalo	5	0
2008	Voće, jezgrasto voće i ostali djelovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:		
	- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale sjemenke, uključujući i međusobne mješavine:		
2008 11	- - Kikiriki:		
2008 11 10	--- maslac od kikirikija.	20	0
	--- Ostalo, u neposrednom pakovanju sa neto-sadržajem:		
2008 11 91	---- Preko 1 kg	20	0
	---- Ne preko 1 kg:		
2008 11 96	----- Prženi	20	0
	- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog podbroja 2008 19:		
2008 91	-- Palmina jezgra	20	0
2008 99	-- Ostalo:		
	--- Bez dodatka alkohola:		
	---- Bez dodatka šećera:		
2208 99 85	----- Kukuruz, osim kukuruza šećerca (<i>Zea mays</i> var <i>saccharata</i>)	20	0
2101	Ekstrakti, esencije i koncentri kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentri tih proizvoda.		
	- Ekstrakti, esencije i koncentri kafe i preparati na bazi ovih ekstrakata, esencija i koncentrata ili na bazi kafe:		
2101 11	-- Ekstrakti, esencije i koncentri	0	0
2101 12	-- Preparati na bazi ekstrakata, esencija i koncentrata ili na bazi kafe:	0	0

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
2101 20	- Ekstrakti, esencije i koncentрати čaja ili mate čaja i preparati na bazi ovih ekstrakata, esencija i koncentrata ili na bazi čaja ili mate- čaja:	15	0
2101 30	- Cikorija i ostale pržene zamjene kafe i ekstrakti, esencije i koncentрати tih proizvoda:	20	0
21 02	Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tarifnog broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva:		
2102 10	- Aktivni kvasac:	15	0
2102 20	- Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi:	0	0
2102 30	- Pripremljeni praškovi za peciva	15	0
2103	Preparati za sosove i pripremljeni sosovi ; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):	5	0
2104	Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi:		
2104 10	- Supe i čorbe i preparati za te proizvode	5	0
2104 20	- Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi	25	0
2105	Sladoled i drugi slični proizvodi sa dodatkom ili bez dodatka kakaa:	25+0,30€/kg	0
2106	Prehrambeni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:		
2106 10	- Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste materije:		
2106 10 20	-- Koji ne sadrže mliječne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili sa sadržajem po masi, manje od 1,5% mliječne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba	5	0
2106 10 80	-- Ostali	20	0
2106 90	- Ostalo:		
2106 90 20	-- Složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića	30	0
	-- Ostali:		

Tarifna oznaka Crne Gore	Naimenovanje	Prva godina primjene Sporazuma	Umanjena stopa
2106 90 92	- - - Koji ne sadrže mliječne masnoće, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili sadrže, po masi, manje od 1,5% mliječne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba	30	0
2106 90 98	- - - Ostali	30	0
2203	Pivo dobijeno od slada:		
	- U sudovima do 10 l:		
2203 00 01	- - U bocama	30+0,20€/kg	0
2203 00 09	- - Ostalo	30+0,20€/kg	0
2203 00 10	- U sudovima preko 10 l	30	0
2205	Vermut i ostala vina od svježeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju:	30	0
2207	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% vol ili jači; etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine;		
2207 20	- Etil-alkohol i ostali alkoholi, bilo koje jačine, denaturisani	30	0
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:	30	0
2209	Sirće i zamjene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline:	20	0

ANEKS III

U SKLADU SA ČLANOM 7

RIBA I OSTALI MORSKI PROIZVODI

Član 1

Riba i ostali morski proizvodi navedeni u Tabeli 1 su obuhvaćeni Sporazumom, osim ako drugačije nije predviđeno ovim Aneksom.

Tabela 1

Tarifna oznaka	Naimenovanje
02.08	Ostalo meso i drugi jestivi mesni klanični proizvodi, svježi, rashlađeni ili

Tarifna oznaka	Naimenovanje
	smrznuti.
ex. 0208.40	- Od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); od morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia):
	- - Meso od kitova ³
GLAVA 3	Ribe i ljuskari, mekušci i ostali morski beskičmenjaci
05.11	Proizvodi životinjskog porijekla koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Glava 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu.
	- Ostalo:
0511.91	-- Proizvodi od riba ili ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka; mrtve životinje iz Glave 3
15.04	Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nisu modifikovani⁴:
15.16	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni.
ex. 1516.10	- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:
	-- U potpunosti dobijeni od ribe ili morskih sisara ⁵
16.03	Ekstrakti i sokovi od mesa, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka.
ex. 1603.00	- Ekstrakti i sokovi od mesa kita, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka ⁶
16.04	Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamjene kavijara pripremljeni od ribljih jaja.
16.05	Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani.
23.01	Brašno, prah i pelete od mesa ili mesnih otpadaka, riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu; čvarci.
ex 2301.10	- Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci:
	-- Od kita ⁷

³ Zabrana uvoza za proizvode od kita se primjenjuje u Crnoj Gori, Linhenštajnu i Švajcarskoj, na osnovu Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženih vrsta divlje faune i flore (CITES Konvencija).

⁴ Pogledati fusnotu 1.

⁵ Pogledati fusnotu 1.

⁶ Pogledati fusnotu 1.

⁷ Pogledati fusnotu 1.

Tarifna oznaka	Naimenovanje
2301.20	- Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka
23.09	Proizvodi koji se upotrebljavaju za ishranu životinja.
ex. 2309.90	- Ostalo:
	- - Rastvorljivi proizvodi od ribe

Član 2

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, strane će ukinuti sve carine i dažbine jednakog dejstva kao carine na uvoz i izvoz proizvoda navedenih u Tabeli 1 porijeklom iz Strane Sporazuma, osim ako drugačije nije predviđeno Članom 3 i 4.

Član 3

Švajcarska, uključujući i teritoriju Lihtenštajna može zadržati carine na uvoz ribe i ostalih morskih proizvoda porijeklom iz Crne Gore koji su navedeni u Tabeli 2.

Tabela 2

Tarifni broj	Naimenovanje
ex 0511.91	Stočna hrana za ishranu životinja
ex 15.04 i ex 1516.10	Masti i ulja za ljudsku ishranu
ex 2301.10 i ex 2301.20	Stočna hrana za ishranu životinja
ex 2309.90	Stočna hrana za ishranu životinja

Član 4

Crna Gora će raspodijeliti carine i dažbine jednakog dejstva kao carine na uvoz proizvoda porijeklom iz EFTA zemalja u skladu sa dinamikom raspodjele predviđenom u Tabeli 3. Sljedeće kategorije po fazama navedene u Tabeli 3 će se primjenjivati:

- (a) carine za proizvode sa porijeklom koje spadaju u kategoriju A će biti eliminisane u pet jednakih godišnjih faza, sa početkom od 1. jula 2012.godine i sa završetkom 1. januara 2016. godine;

- (b) carine za proizvode sa porijeklom koje spadaju u kategoriju B će biti eliminisane u sedam jednakih godišnjih faza, sa početkom od 1. jula 2012.godine i sa završetkom 1. januara 2018. godine;
- (c) carine za proizvode sa porijeklom koje spadaju u kategoriju C će biti smanjivane do nivoa navedenog u Tabeli 3 u pet jednakih godišnjih faza, sa početkom od 1. jula 2012. godine i sa završetkom 1. januara 2016. godine.

Tabela 3

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0301 91	-- Pastrmka (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
0301 91 10	--- Vrste <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	30	15	C
0301 91 90	--- Ostale	30	15	C
0301 92 00	-- Jegulje (<i>Anguilla</i> spp.)	10	0	A
0301 93 00*	-- Šaran (krap)	30	0	A
0301 94 00	-- Tuna plavorepka (<i>Thunnus thynnus</i>)	30	0	A
0301 95 00	-- Tuna plavoperka s južnih mora (<i>Thunnus maccoyii</i>)	30	0	A
0301 99	-- Ostale:			
	--- Slatkovodne ribe:			
0301 99 11	---- Lososi pacifički (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), lososi atlantski (<i>Salmo salar</i>) i lososi dunavski (mladica) (<i>Hucho Hucho</i>)	5	0	A
0301 99 19	---- Ostale	10	0	A
0301 99 80	--- Morske ribe	5	0	A
0302	Riba, svježa ili rashladena, osim ribljih fileta I drugih ribljih proizvoda iz tarifnog broja 0304:			
	- Salmonide, osim džigerice i ikre:			
0302 11	-- Pastrmka (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus</i>			

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
	apache i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>):			
0302 11 10	- - - Vrste <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>	30	15	C
0302 11 20	- - - Vrste <i>Oncorhynchus mykiss</i> , sa glavama i škragama, bez utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg ili bez glava, škrga i utroba, pojedinačne težine preko 1 kg	30	10	C
0302 11 80	- - - Ostale	30	0	A
0302 12 00	- - Lososi pacifički (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), lososi atlantski (<i>Salmo salar</i>) i lososi dunavski (mladica) (<i>Hucho Hucho</i>)	30	0	B
0302 19 00	- - Ostale	5	0	A
	- Ribe pljosnatice (<i>Pleuronectidae</i> , <i>Bothidae</i> , <i>Cynoglossidae</i> , <i>Soleidae</i> , <i>Scophthalmidae</i> i <i>Citharidae</i>), osim džigerice i ikre:			
0302 21	- - Listovi (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i> , <i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Hippoglossus stenolepis</i>):			
0302 21 10	- - - Manji ili grenlandski list (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	10	0	A
0302 21 30	- - - Atlantski list (<i>Hippoglossus Hippoglossus</i>)	10	0	A
0302 21 90	- - - Pacifički list (<i>Hippoglossus stenolepis</i>)	10	0	A
0302 22 00	- - Iverak (<i>Pleuronectes platessa</i>)	10	0	A
0302 23 00	- - List (<i>Solea</i> spp.)	10	0	A
0302 29	- - Ostale:			
0302 29 10	- - - Patarača (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	10	0	A
0302 29 90	- - - Ostale	10	0	A
	- Tune ili tunjevi (roda <i>Thunnus</i>), trup (<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>), osim džigerice i ikre:			
0302 31	- - Tuna dugorepka (<i>Thunus alalunga</i>):			
0302 31 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604	5	0	A
0302 31 90	- - - Ostale	10	0	A
0302 32	- - Tuna žutoperka (<i>Thunnus albacares</i>):			
0302 32 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604	5	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0302 32 90	- - - Ostale	10	0	A
0302 33	- - Trup			
0302 33 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604	5	0	A
0302 33 90	- - - Ostali	10	0	A
0302 34	- - Krupnooka tuna (<i>Thunnus obesus</i>):			
0302 34 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604	5	0	A
0302 34 90	- - - Ostale	10	0	A
0302 35	- - Tuna plavoperka (tunj) (<i>Thunnus thynnus</i>):			
0302 35 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604	5	0	A
0302 35 90	- - - Ostale	10	0	A
0302 36	- - Tuna južnih mora (<i>Thunnus maccoyii</i>):			
0302 36 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tar. broja 1604	5	0	A
0302 36 90	- - - Ostale	10	0	A
0302 39	- - Ostale			
0302 39 10	- - - Za industrijsku preradu proizvoda iz tar. broja 1604	5	0	A
0302 39 90	- - - Ostalo	10	0	A
0302 40 00	- Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), osim džigerice i ikre:	5	0	A
0302 50	- Bakalari (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), osim džigerice i ikre:			
0302 50 90	- - Ostale	5	0	A
	- Ostala riba, osim džigerice i ikre:			
0302 61	- - Srdela (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), velike srdele (<i>Sardinella</i> spp.), papaline (<i>Sprattus sprattus</i>):			
0302 61 10	- - - Srdela vrste <i>Sardina pilchardus</i>	5	0	A
0302 61 30	- - - Srdela roda <i>Sardinops</i> , velike srdele (<i>Sardinella</i> spp.)	5	0	A
0302 61 80	- - - Papaline (<i>Sprattus Sprattus</i>)	5	0	A
0302 64 00	- - Skuše (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	10	0	A
0302 65	- - Morski psi i ostale ajkule:			
0302 65 20	- - - Morski psi vrste <i>Squalus acanthias</i>	5	0	A
0302 65 60	- - - Atlantski morski psi (<i>Lamna nasus</i>)	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0302 65 95	--- Ostale	10	0	A
0302 66 00	-- Jegulje (<i>Anguilla</i> spp.)	10	0	A
0302 67 00	-- Sabljarka (<i>Xiphias gladius</i>)	5	0	A
0302 68 00	-- Patagonijski zuban (<i>Dissostichus</i> spp.)	5	0	A
0302 69	-- Ostala:			
	--- Slatkovodna riba:			
0302 69 11	---- Šaran	10	0	A
0302 69 15	---- Ostalo	10	0	A
0302 69 18	--- Morska riba:	10	0	A
	---- Riba roda <i>Euthynnus</i> , osim trupa (<i>Euthynnus</i> (<i>Katsuwonus</i>) <i>pelamis</i>) iz tarifnog podbroja 0302 33:			
	----- Za industrijsku preradu proizvoda iz tar. broja 1604			
0302 69 21	----- Ostala	5	0	A
	---- Crvena riba semga (<i>sebastes</i> spp.):			
0302 69 25	----- Ostala	5	0	A
	---- Crvena riba semga (<i>sebastes</i> spp.):			
0302 69 31	----- od vrsta <i>Sebastes marinus</i>	5	0	A
0302 69 33	----- Ostale	5	0	A
0302 69 35	---- Riba vrste <i>Boreogadus saida</i>	5	0	A
0302 69 41	---- Pišmolj (<i>Merlangius merlangus</i>)	5	0	A
0302 69 45	---- Morski, manić (<i>Molva</i> spp.)	5	0	A
0302 69 51	---- Aljaski bakalar (<i>Theragra chalcogramma</i>) i severnoatlantski bakalar (<i>Pollachius Pollachius</i>)	5	0	A
0302 69 55	---- Inćuni, brgljuni (<i>Engraulis</i> spp.)	5	0	A
0302 69 61	---- Ljuskavke (<i>Dentex Dentex</i> i <i>Pagellus</i> spp.)	5	0	A
	---- Oslići (<i>Merluccius</i> spp. , <i>Urophycis</i> spp.):			
	----- Oslić roda <i>Merluccius</i> :			
0302 69 66	----- Kapski (južnoafrički) oslić (<i>Merluccius capensis</i>) i namibijski oslić (<i>Merluccius paradoxus</i>)	10	0	A
0302 69 67	----- Oslić južnih mora (<i>Merluccius australis</i>)	10	0	A
0302 69 68	----- Ostale	10	0	A
0302 69 69	----- Ugotice <i>Urophycis</i>	5	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0302 69 75	---- Morske plotice roda Brama (Brama spp.)	5	0	A
0302 69 81	---- Grdobina (Lophius spp.)	10	0	A
0302 69 82	---- Plava ugotica (Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou i Plava ugotica južnih mora (Micromesistius australis))	5	0	A
0302 69 91	---- Šnjur (Caranx trachurus, trachurus trachurus)	10	0	A
0302 69 92	---- Američka hujka (Genypterus blacodes)	5	0	A
0302 69 94	---- Brancin (Dicentrarchus labrax)	10	0	A
0302 69 95	---- Orada (Sparus aurata)	10	0	A
0302 69 99	---- Ostale	5	0	A
0302 70 00	- Džigerice i ikre	5	0	A
0303	Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tarifnog broja 0304:			
	- Lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), osim džigerice i ikre:			
	- Ostale salmonide, osim džigerice i ikre:			
0303 21	-- Pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster):			
0303 21 10	--- Vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster	30	15	C
0303 21 20	--- Vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škragama, bez utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utroba, pojedinačne težine preko 1 kg	30	10	C
0303 21 80	--- Ostale	30	0	A
0303 79	-- Ostale:			
	--- Slatkovodne ribe:			
0303 79 11	---- Šaran	10	0	A
0303 79 19	---- Ostale	10	0	A
	--- Morske ribe:			
	---- Ribe roda Euthynnus, osim trupa (Euthynnus (Katsuwonus) pelanis) iz tarifnog podbroja 0303 43:			
0303 79 20	----- Za industrijsku preradu proizvoda iz tarifnog broja 1604:	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0303 79 31	----- Ostale	10	0	A
	---- Crvena riba (semga) (Sebastes spp.):			
0303 79 37	----- Ostale	10	0	A
0303 79 41	---- Arktički bakalar Boreogadus saida	10	0	A
0303 79 45	---- Pišmolj (Merlangius merlangus)	10	0	A
0303 79 51	---- Morski manič (Molva spp.)	10	0	A
0303 79 55	---- Aljaski bakalar (Theragra chalcogramma) i severnoatlantski bakalar (Pollachius Pollachius)	10	0	A
0303 79 58	---- Atlantska palamida Orcynopsis unicolor	10	0	A
0303 79 65	---- Inćuni (brgljuni) (Engraulis spp.)	10	0	A
0303 79 71	---- Zubatac (Dentex Dentex i Pagellus spp.)	10	0	A
0303 79 75	---- Morske plotice roda Brama	10	0	A
0303 79 81	---- Grdobina (Lophius spp.)	10	0	A
0303 79 83	---- Velika ugotica (Micromesistius poutassou ili Gadus poutassou)	10	0	A
0303 79 85	---- Ugotica južnih mora (Micromesistius australis)	10	0	A
0303 79 91	---- Šnjur (Caranx trachurus, trachurus trachurus)	10	0	A
0303 79 92	---- Plavi grenadir (Macruronus novaezealandiae)	10	0	A
0303 79 93	---- Američka hujka (Genypterus blacodes)	10	0	A
0303 79 94	---- Ribe vrste (Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus novaezealandiae)	10	0	A
0303 79 98	----- Ostale	10	0	A
0303 80	- Džigerice i ikra:			
0304	Riblji fileti i ostalo riblje meso (bilo da je mljeveno ili ne), svježe, rashlađeno ili smrznuto:			
	- Svježe ili rashlađeno:			
0304 11	-- Sabljarka (Xiphias gladius):			
0304 11 10	--- Fileti	10	0	A
0304 11 90	--- Ostalo riblje meso (bilo da je mljeveno ili ne)	10	0	A
0304 12	-- Patagonijski zuban (Dissostichus spp.):			
0304 12 10	--- Fileti	10	0	A
0304 12 90	--- Ostalo riblje meso (nezavisno je li mljeveno ili ne)	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0304 19	-- Ostalo:			
	--- Fileti:			
	---- Od slatkovodnih riba:			
0304 19 01	----- Od nilskog smuđa (<i>Lates niloticus</i>)	15	0	A
0304 19 03	----- Od panga (<i>Pangasius spp.</i>)	15	0	A
0304 19 13	----- Od lososa pacifičkog (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), lososa atlantskog (<i>Salmo salar</i>) i lososa dunavskog (mladice) (Hucho Hucho)	10	0	B
	----- Od pastrmke vrsta <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> i <i>Oncorhynchus gilae</i> :			
0304 19 15	----- Od vrste <i>Oncorhynchus mykiss</i> pojedinačne težine preko 400 g	15	7.5	C
0304 19 17	----- Ostalo	15	0	A
0304 19 18	----- Od ostalih slatkovodnih riba	15	0	A
	---- Ostali:			
0304 19 31	----- Od bakalara (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) i od riba vrste <i>Boreogadus saida</i>	10	0	A
0304 19 33	----- Od bakalara (<i>Pollachius virens</i>)	10	0	A
0304 19 35	----- Od škarpina (<i>Sebastes spp.</i>)	10	0	A
0304 19 39	----- Ostali	10	0	A
	--- Ostalo riblje meso (mljeveno ili nemljeveno):			
0304 19 91	---- Od slatkovodnih riba	10	0	A
	---- Ostalo:			
0304 19 97	----- Peraja od haringe	10	0	A
0304 19 99	----- Ostalo	10	0	A
	- Smrznuti fileti:			
0304 21 00	-- Sabljarka (<i>Xiphias gladius</i>)	10	0	A
0304 22 00	-- Patagonijski zuban (<i>Dissostichus spp.</i>)	10	0	A
0304 29	-- Ostalo:			
	--- Od slatkovodnih riba:			
0304 29 01	----- Od nilskog smuđa (latest niloticus)	15	0	A
0304 29 03	----- Od panga(<i>pangasius spp</i>)	15	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0304 29 05	----- Od tilapija	15	0	A
0304 29 13	----- Od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tshawitscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog (mladice) (Hucho Hucho)	10	0	B
	----- Od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae:			
0304 29 15	----- Od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko 400 g	15	7.5	C
0304 29 17	----- Ostalo	15	0	A
0304 29 18	----- Od ostalih slatkovodnih riba	15	0	A
	--- Ostalo:			
	----- Od bakalara (Gadus morhua, Gadus macrocephalus, Gadus ogac) i od riba vrste Boreogadus saida:			
0304 29 21	----- Od bakalara vrste Gadus macrocephalus	10	0	A
0304 29 29	----- Ostali	10	0	A
0304 29 31	----- Od bakalara (Pollachius virens)	10	0	A
0304 29 33	----- Od vahnje (Melanogrammus aeglefinus)	10	0	A
	----- Od škarpina (Sebastes spp.):			
0304 29 35	----- Vrste Sebastes marinus	10	0	A
0304 29 39	----- Ostali	10	0	A
0304 29 41	----- Od pišmolja (Merlangius merlangus)	10	0	A
0304 29 43	----- Od manića, morskog (Molva spp.)	10	0	A
0304 29 45	----- Od Tune (roda Thunnus) i od riba roda Euthynnus	10	0	A
	----- Od skuše (roda Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) i od riba vrste Orcynopsis unicolor:			
0304 29 51	----- Od skuše vrste Scomber australasicus	10	0	A
0304 29 53	----- Ostali	10	0	A
	----- Od oslića (Merluccius spp., Urophycis spp.):			
	----- Od oslića roda Merluccius:			
0304 29 55	----- Od oslića plitkih voda (Merluccius capensis) i od oslića dubokih voda (Merluccius paradoxus)	15	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0304 29 56	----- Od oslića argentinskog (oslića jugozapadnog Atlantika) (<i>Merluccius hubbsi</i>)	10	0	A
0304 29 58	----- Ostali	10	0	A
0304 29 59	----- Od oslića roda <i>Urophycis</i>	10	0	A
	---- Od morskih pasa i ostalih ajkula:			
0304 29 61	----- Od morskih pasa (<i>Squalus acanthias</i> i <i>Scyliorhinus</i> spp.)	10	0	A
0304 29 65	----- Od atlanskih morskih pasa (<i>Lamna nasus</i>)	10	0	A
0304 29 68	----- Od ostalih ajkula	10	0	A
0304 29 71	---- Od lista (<i>Pleuronectes platessa</i>)	10	0	A
0304 29 73	---- Od iverka (<i>Platichthys flesus</i>)	10	0	A
0304 29 75	---- Od Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	0	A
0304 29 79	---- Od patarače (<i>Lepidorhombus</i> spp.)	10	0	A
0304 29 83	---- Od grdobine (<i>Lophius</i> spp.)	10	0	A
0304 29 85	---- Od aljaskog bakalara (<i>Theragra chalcogramma</i>)	10	0	A
0304 29 91	---- Od plavog grenadira (<i>Macrurus novaezealandiae</i>)	10	0	A
0304 29 99	---- Ostali	10	0	A
	- Ostalo:			
0304 91 00	-- Sabljarka (<i>Xiphias gladius</i>)	10	0	A
0304 92 00	-- Patagonijski zuban (<i>Dissostichus</i> spp.)	10	0	A
0304 99	-- Ostalo:			
0304 99 10	--- Surimi	10	0	A
	--- Ostalo:			
0304 99 21	---- Od slatkovodnih riba	10	0	A
	---- Ostalo:			
0304 99 23	----- Od Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	0	A
0304 99 29	----- Od crvene ribe (<i>Sebastes</i> spp.)	10	0	A
	----- Od bakalara (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) i od riba vrste <i>Boreogadus saida</i> :			
0304 99 31	----- Od bakalara vrste <i>Gadus macrocephalus</i>	10	0	A
0304 99 33	----- Od bakalara vrste <i>Gadus morhua</i>	10	0	A
0304 99 39	----- Ostalo	10	0	A
0304 99 41	----- Od bakalarke (<i>Pollachius virens</i>)	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0304 99 45	----- Od vahnje (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)	10	0	A
0304 99 51	----- Od oslića i ugotice (<i>Merluccius spp.</i> , <i>Urophycis spp.</i>)	10	0	A
0304 99 55	----- Od patarače (<i>Lepidorhombus spp.</i>)	10	0	A
0304 99 61	----- Od morskih plotica roda <i>Brama</i>	10	0	A
0304 99 65	----- Od grdobine (<i>Lophius spp.</i>)	10	0	A
0304 99 71	----- Od velike ugotice (<i>Micromesistius poutassou</i> ili <i>Gadus poutasou</i>)	10	0	A
0304 99 75	----- Od aljaskog bakalara (<i>Theragra chalcogramma</i>)	10	0	A
0304 99 99	----- Ostalo	10	0	A
0305	Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, bilo da je kuvana ili ne prije ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobne za ljudsku ishranu:			
0305 10 00	- Prah, brašno i paleti od riba, za ljudsku ishranu	10	0	A
0305 20 00	- Džigerice i ikre sušene, dimljene ili u salamuri	10	0	A
0305 30	- Riblji fileti, sušeni, dimljeni, u salamuri ali nedimljeni:			
	-- Od bakalara (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) i od riba vrste <i>Boreogadus saida</i> :			
0305 30 19	--- Ostali	10	0	A
0305 30 30	-- Od lososa pacifičkog (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawitscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), lososa atlantskog (<i>Salmo salar</i>) i lososa dunavskog (mladice) (<i>Hucho Hucho</i>), soljeni ili u salamuri	10	0	B
0305 30 50	-- Od manjeg ili grenlandskog lista (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>), soljeni ili u salamuri	10	0	A
0305 30 90	-- Ostali	10	0	A
	- Dimljena riba, uključujući filete:			
0305 41 00	-- Lososi pacifički (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbusha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawitscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), losos atlanski (<i>Salmo salar</i>) i lososi dunavski (mladica) (<i>Hucho Hucho</i>)	10	0	A
0305 42 00	-- Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	0	A
0305 49	-- Ostala:			
0305 49 10	--- Manji ili grenlandski list (<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>)	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0305 49 20	--- Atlantski list (<i>Hippoglossus Hippoglossus</i>)	10	0	A
0305 49 30	--- Skuše (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	10	0	A
0305 49 45	--- Pastrmke (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> i <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	10	5	C
0305 49 50	--- Jegulje (<i>Anguilla</i> spp.)	10	0	A
0305 49 80	--- Ostala	10	0	A
	- Sušene ribe, bilo da su soljene ili ne, ali nedimljene:			
0305 51	-- Bakalari (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):			
0305 59	-- Ostale:			
0305 59 10	--- Ribe vrste <i>Boreogadus saida</i>	10	0	A
0305 59 30	--- Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	0	A
0305 59 50	--- Inćuni (brgljuni) (<i>Engraulis</i> spp.)	10	0	A
0305 59 70	--- Atlantski list (<i>Hippoglossus Hippoglossus</i>)	10	0	A
0305 59 80	--- Ostale	10	0	A
	- Riba, soljena ali nesusušena i nedimljena i riba u salamuri:			
0305 61 00	-- Haringe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10	0	A
0305 62 00	-- Bakalari (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	10	0	A
0305 63 00	-- Inćuni (brgljuni) (<i>Engraulis</i> spp.)	10	0	A
0305 69	-- Ostala:			
0305 69 10	--- Ribe vrste <i>Boreogadus saida</i>	10	0	A
0305 69 30	--- Atlantski list (<i>Hippoglossus Hippoglossus</i>)	10	0	A
0305 69 50	--- Lososi pacifički (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> i <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), losos atlantski (<i>Salmo salar</i>) i losos dunavski (mladica) (<i>Hucho Hucho</i>)	10	0	B
0305 69 80	--- Ostale	10	0	A
0306	Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljuštore, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri; ljuskari u ljušturi, kuvani na pari ili pak kuvani u vodi, pa i rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od ljuskara:			
	- Nesmrznuti:			
0306 21 00	-- Jastozi i drugi rakovi hridinastog dna (<i>Palinurus</i> spp., <i>Panulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.):	5	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0306 22	-- Hlapovi (rarozi) (Homarus spp.):			
0306 22 10	--- Živi	5	0	A
	--- Ostali:			
0306 22 91	---- Cijeli	5	0	A
0306 22 99	---- Ostali	5	0	A
0306 23	-- Škampi i kozice:			
0306 23 10	--- Familije Pandalidae	15	0	A
	--- Škampi roda Crangon:			
0306 23 31	---- Svježi, rashlađeni, kuvani na pari ili kuvani u vodi	10	0	A
0306 23 39	---- Ostali	10	0	A
0306 23 90	--- Ostali	10	0	A
0306 24	-- Rakovi:			
0306 24 30	--- Rakovi vrste Cancer pagurus	10	0	A
0306 24 80	--- Ostali	10	0	A
0306 29	-- Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu:			
0306 29 10	--- Slatkovodni rakovi	10	0	A
0306 29 30	--- Norveški jastozi (škampi) (Nephrops norvegicus)	10	0	A
0306 29 90	--- Ostalo	10	0	A
0307	Mekušci, sa ljušturom ili bez ljuštore, živi, svježi, rashlađeni, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, svježi, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osim ljuskara, podobni za ljudsku ishranu:			
0307 10	- Kamenice (ostrige):			
0307 10 10	-- Pljosnate kamenice (ostrige) (roda Ostrea), žive i pojedinačne mase (zajedno sa ljušturom) od najviše 40 g	5	0	A
0307 10 90	-- Ostale	5	0	A
	- Kapice i pokrovke roda Pecten, Chlamys ili Placopecten:			
0307 21 00	-- Žive, svježe ili rashlađene	5	0	A
0307 29	-- Ostale:			
0307 29 10	--- Kapice jakovske, "coquilles St Jacques" (Pecten maximus), smrznute	5	0	A
0307 29 90	--- Ostale	5	0	A
	- Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.):			

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
0307 31	-- Žive, svježe ili rashlađene:			
0307 31 10	--- Mytilus spp.	15	0	A
0307 31 90	--- Perna spp.	15	0	A
0307 39	-- Ostale:			
0307 39 10	--- Mytilus spp.	15	0	A
0307 39 90	--- Perna spp.	15	0	A
	- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41	-- Žive, svježe ili rashlađene:			
0307 41 10	--- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)	10	0	A
	--- Lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):			
0307 41 91	---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus	10	0	A
0307 41 99	---- Ostale	10	0	A
	---- Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):			
	- Hobotnice (Octopus spp.):			
0307 51 00	-- Žive, svježe ili rashlađene	15	0	A
	- Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara, podobne za ljudsku ishranu:			
0307 91 00	-- Živi, svježi ili rashlađeni	10	0	A
1604	Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamjene kavijara pripremljeni od ribljih jaja:			
1604 11 00	-- Losos	15	0	A
1604 12	-- Haringe:	10	0	A
1604 13	-- Sardina, sardinele i papaline:	15+0.30 €/kg	7.5+0.15€/kg	C
1604 14	-- Tune, trupovi i palamide (Sarda spp.):	10	0	A
1604 15	-- Skuše:	15	0	A
1604 16	-- Incuni (brgljuni)	10	0	A
1604 19	-- Ostalo:	15	0	A
1604 20	- Ostala pripremljena ili konzervisana riba:	10	0	A
1604 30	- Kavijar i zamjene kavijara:	10	0	A

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN	Nivo carine nakon tranzicionog perioda	Kategorija
1605	Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani:	10	0	A

Član 5

Ukidanje carina na uvoz u Crnu Goru proizvoda sa porijeklom iz EFTA zemalja i iz Tabele 3 kategorije "C" će se razmatrati u okviru Zajedničkog komiteta ne kasnije od tri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, a kasnije ako bude potrebno svake druge godine.

ANEKS IV

U SKLADU SA ČLANOM 14

OLAKŠAVANJE TRGOVINE

Član 1

Opšte odredbe

Strane, u cilju služenja interesima njihovih poslovnih zajednica i stvaranja trgovinskog okruženja koje im omogućava da koriste pogodnosti koje nudi ovaj Sporazum, saglasne su da se postupanje nadležnih organa i mjere za olakšavanje trgovine razvijaju naročito na sljedećim načelima:

- (a) transparentnost, efikasnost, pojednostavljenje, usklađenost i dosljednost trgovinskih postupaka;
- (b) promocija međunarodnih standarda;
- (c) dosljednost vezana za primjenu multilateralnih instrumenata;
- (d) korišćenje informacione tehnologije na najbolji mogući način;
- (e) visok standard javnih usluga;
- (f) kontrola bazirana na upravljanju rizikom;
- (g) saradnja carine i drugih organa na granici unutar svake Strane; i
- (h) konsultacije Strana i njihovih poslovnih zajednica.

Član 2

Transparentnost

1. Svaka Strana će odmah objaviti, ukoliko je moguće i na internetu, na engleskom, sve zakone, propise i administrativne odluke opšte primjene koje se odnose na trgovinu robom i uslugama vezanim za robu između EFTA zemalja i Crne Gore.
2. Svaka Strana će osnovati informativni centar za carinska i druga pitanja u skladu sa ovim aneksom, koji će moći da se kontaktira na engleskom jeziku putem interneta.
3. Svaka Strana će konsultovati svoju poslovnu zajednicu o njenim potrebama, a u cilju razvoja i implementacije mjera za olakšavanje trgovine uz napomenu da posebnu pažnju treba posvetiti interesima malih i srednjih preduzeća.
4. Svaka Strana će osigurati dovoljno vremena između objavljivanja zakona i propisa relevantnih za međunarodnu trgovinu i njihovog stupanja na snagu.
5. Svaka Strana će objaviti unaprijed, a posebno na internetu, sve zakone i propise relevantne za međunarodnu trgovinu, u cilju pružanja mogućnosti zainteresovanim licima da daju komentare na pomenute zakone i propise.
6. Svaka Strana će na jedinstven način nepristrasno i objektivno tumačiti i sprovoditi svoje zakone, propise i administrativne odluke relevantne za međunarodnu trgovinu robom.

Član 3

Saradnja

1. Strane, prema potrebi, mogu da identifikuju i dostave Zajedničkom komitetu na razmatranje, dalje mjere u cilju olakšavanja trgovine među stranama.
2. Strane će unaprijeđivati međunarodnu saradnju na relevantnim multilateralnim forumima koji se bave pitanjima olakšavanja trgovine. Strane će razmotriti relevantne međunarodne inicijative u olakšavanju trgovine kako bi se identifikovale i dostavile Zajedničkom komitetu na razmatranje dodatne oblasti u kojima zajedničke akcije mogu da doprinesu ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Član 4

Prethodne odluke

1. Svaka strana će u prikladnom vremenskom periodu, na pisani zahtjev koji sadrži sve neophodne informacije, izdati pisanu predhodnu odluku uvozniku, proizvođaču ili izvozniku sa njene teritorije, ili izvozniku ili proizvođaču sa teritorije druge Strane⁸, vezanu za:

⁸ U cilju veće sigurnosti uvoznik, izvoznik ili proizvođač može podnijeti zahtjev za predhodnu odluku preko ovlašćenog predstavnika.

- (a) tarifno svrstavanje proizvoda i primijenjene carinske stope za proizvod, uključujući metod koji se koristi za obračunavanje primijenjene carinske stope;
- (b) carinsku procjenu vrijednosti proizvoda, ili gdje je potrebno, metod i primjenu metoda koji se koriste za obračunavanje carinske stope, na osnovu odgovarajućih činjenica⁹;
- (c) dažbine i takse koje će biti primijenjene ili u slučajevima gdje je potrebno, obavještenje o načinu obračunavanja dažbina i taksi;
- (d) primjenjive prekogranične zahtjeve ili zahtjeve ulazne luke za određene proizvode;
- (e) pravilo o porijeklu koje će se odnositi na proizvod; i
- (f) ostala pitanja o kojima se Strane dogovore.

2. Strana koja odbije da izda prethodnu odluku će u što kraćem roku o tome obavijestiti podnosioca zahtjeva u pisanoj formi, navodeći razloge zbog kojih je odluka odbijena.

3. Svaka strana će omogućiti da prethodna odluka stupi na snagu na dan izdavanja ili na drugi dan naznačen u odluci, pod uslovom da činjenice ili okolnosti na kojima je odluka zasnovana ostanu nepromijenjene.

4. Strana može ograničiti rok važenja prethodne odluke na period predviđen domaćim zakonodavstvom.

5. Svaka Strana će nastojati da informacije o prethodnim odlukama koje mogu biti od značaja drugim učesnicima u prometu robe budu dostupne javnosti imajući u obzir potrebu zaštite povjerljivih informacija.

Član 5

Pojednostavljenje međunarodnih trgovinskih postupaka

1. Strane će primjenjivati trgovinske i granične procedure koje su jednostavne, razumne i nepristrasne.

2. Strane će ograničiti kontrole, formalnosti i broj zahtijevanih dokumentara u vezi trgovine robom između Strana, samo na one koje su neophodne i odgovarajuće kako bi se obezbijedila primjena zakona, i na taj način pojednostaviti, u najvećoj mogućoj mjeri, odgovarajuće postupke.

3. Strana uvoznica neće zahtijevati kopiju izvozne deklaracije od uvoznika.

⁹ Švajcarska primjenjuje carinsku stopu na osnovu težine i kvantiteta rađe nego ad valorem stope.

4. Strane će primjenjivati efikasne postupke za trgovinu, zasnovane, kada je to moguće, na međunarodnim standardima, u cilju smanjenja troškova i nepotrebnih kašnjenja u međusobnoj trgovini, prije svega standard i preporuke Centra za trgovinske olakšice i elektronsko poslovanje Ujedinjenih Nacija (UN/CEFACT), Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i Svjetske Carinske Organizacije (u daljem tekstu "SCO"), uključujući principe revidirane Međunarodne konvencije o pojednostavljanju i usklađivanju carinskih postupaka (revidirana Kjoto konvencija).

5. Svaka Strana će usvojiti ili nastaviti sa primjenjivanjem postupaka koji:

- (a) obezbjeđuju prethodno elektronsko dostavljanje i obradu informacija prije pristizanja robe u cilju ubrzanja njenog carinjenja;
- (b) omogućiti uvoznicima puštanje robe prije ispunjenja svih uslova za uvoz koje je postavila Strana, ukoliko uvoznik obezbijedi dovoljne garancije i kada je odlučeno da nije potreban dodatan pregled robe, fizička inspekcija niti dostavljanje bilo kojeg drugog dokumenta.

Član 6

Nadležnost carinske ispostave

1. Strane će odrediti carinske ispostave u kojima roba može biti predstavljena ili ocarinjena. U cilju određivanja nadležnosti i lokacije ispostava, kao i radnog vremena, potrebno je uzeti u obzir uslove za trgovinu.

2. Svaka Strana će, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, vršiti carinske kontrole i procedure van određenog radnog vremena ili van prostorija carinskih ispostava, ako je tako zahtijevano od trgovca iz opravdanih razloga. Bilo koja naknada ili naplata će biti ograničena na približnu cijenu koštanja pruženih usluga.

Član 7

Upravljanje rizikom

1. Svaka strane će na osnovu upravljanja rizikom odrediti koja će lica, dobra, ili prevozna sredstva biti podložna kontroli i odrediti stepen kontrole koji će se primjenjivati.

2. Strane će sistemski primjenjivati objektivne procedure i prakse upravljanja rizikom, u cilju identifikovanja i prepoznavanja rizika koji se odnose na ulaz, izlaz, transfer ili krajnju upotrebu robe koja se kreće carinskim teritorijama Strane ili drugih Strana, ili na prisustvo robe koja nije u slobodnom prometu.

3. Granične procedure i carinske kontrole svake Strane, uključujući pregled dokumentacije, fizički pregled ili naknadni pregled, neće biti strožiji nego što je neophodno da se ograniči izloženost rizicima.

Član 8

Sistem ovlašćenih privrednih subjekata

1. Strana koja primjenjuje Sistem ovlašćenih privrednih subjekata ili bezbjedonosne mjere koje utiču na međunarodna trgovinska kretanja će:

- (a) omogućiti drugim stranama pregovaranje međusobnog priznavanja ovlašćenja i bezbjedonosnih mjera, u cilju olakšavanja međunarodne trgovine uz istovremeno održavanje efektivne carinske kontrole; i
- (a) približiti praksu međunarodnim standardima i praksi, posebno Okvirni standardi SCO.

Član 9

Carinski agenti

Carinski sistemi i procedure svake Strane će omogućiti izvoznicima i uvoznicima da podnesu svoje carinske deklaracije, bez obaveze obraćanja carinskim agentima.

Član 10

Dažbine i takse

1. Sve dažbine i takse, osim uvoznih carina i taksi u skladu sa Članom 3 GATT-a iz 1994. godine, određene u vezi sa uvozom i izvozom, uključujući i takse u skladu sa Članom 4, ne smiju da prelaze približne troškove za uslugu koja im se pruža i ne smiju predstavljati indirektnu zaštitu domaćih proizvoda ili oporezivanje uvoza ili izvoza za fiskalne svrhe.

2. Dažbine i takse iz stava 1 se neće računati na *ad valorem* osnovi.

3. Svaka Strana će objaviti informacije o dažbinama i taksama. Ove informacije moraju da sadrže razloge za naplatu dažbine i takse, odnosno pružene usluge, odgovorne organe, dažbine i takse koje će se primjenjivati i način na koji se računaju, kao i kada in a koji način se vrši njihovo plaćanje. Informacije će biti zvanično objavljene, po mogućnosti, na internetu, na engleskom jeziku.

1. Na zahtjev, carinski ili bilo koji drugi granični organi Strane, davaće informacije o stopama carine, dažbina i taksi koje se primjenjuju na uvoz robe na teritoriji Strane, uključujući i metode obračuna.

Član 11

Legalizacija dokumenata

Strana neće zahtijevati legalizaciju dokumenata neophodnih za carinjenje na teritoriji Strane, posebno konzularne transakcije, izdavanje komercijalne fakture, uvjerenja o porijeklu robe ili bilo kog carinskog dokumenta, uključujući dokumenta koji se odnose na dažbine i takse.

Član 12

Privremeni uvoz robe

1. Svaka strana će olakšati privremeni uvoz robe, u skladu sa međunarodnim standardima.
2. Za potrebe ovog člana, "privremeni uvoz" podrazumijeva carinsku proceduru na osnovu koje mogu određene robe biti unijete u carinsku teritoriju uslovno oslobođene od plaćanja carine. Takva roba će biti uvezena za određenu svrhu i biće namijenjena za ponovni izvoz u određenom roku i bez pretrpljenih nikakvih promjena, osim normalne amortizacije zbog njihove upotrebe.

Član 13

Unutrašnja i spoljašna prerada

1. Svaka Strana će olakšati postupak privremenog uvoza i izvoza za aktivno i pasivno oplemenjivanje, u skladu sa međunarodnim standardima.
2. Za potrebe ovog Člana,
 - (a) "aktivno oplemenjivanje" podrazumijeva carinsku proceduru pod kojom se određena roba može unijeti u carinsku teritoriju uslovno oslobođeno od plaćanja carine. Takva roba mora biti namijenjena za ponovni izvoz u određenom roku nakon što je prošla kroz proizvodnju, preradu ili popravku, i
 - (b) "pasivno oplemenjivanje" podrazumijeva carinsku proceduru pod kojom se određena roba, koja je u slobodnom prometu u carinskoj teritoriji, može privremeno izvoziti za potrebe proizvodnje, prerade ili popravke u inostranstvu, a zatim ponovo uvoziti oslobođena od plaćanja carine u potpunosti ili djelimično.

Član 14

Saradnja agencija na granici

Strana će obezbijediti da njeni organi i agencije uključene u granične i druge uvozne i izvozne kontrole, saraduju i koordiniraju svoje procedure kako bi se olakšala trgovina.

Član 15

Žalba

Svaka Strana će obezbijediti da uvoznici, izvoznici i proizvođači imaju pravo na najmanje jedan nivo administrativne ili sudske žalbe u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Član 16

Povjerljivost

Sve pružene informacije u odnosu na uvoz, izvoz, predhodnu odluku ili tranzit robe tretiraće se povjerljivim od Strane i biće označene kao poslovne tajne, u skladu sa odgovarajućim zakonima svake od Strana. Organi Strane ih neće otkrivati bez prethodne izričite saglasnosti lica ili organa koji ih daje.

ANEKS V

U SKLADU SA ČLANOM 15

MANDAT PODKOMITETA ZA PRAVILA O PORIJEKLU, CARINSKE POSTUPKE I OLAKŠAVANJE TRGOVINE

1. Nadležnosti Podkomiteta su razmjena informacija, ocjena napretka, priprema koordinacije stavova Strana, priprema tehničkih izmjena i pružanje pomoći Zajedničkom komitetu u vezi sa:
 - (a) Pravilima o porijeklu i administrativnoj saradnji u skladu sa članom 8;
 - (b) Pitanjima iz člana 14 i Aneksa IV;
 - (c) Pitanjima iz članova 7, 9, i 10; i
 - (d) Ostalim pitanjima vezanim za trgovinu robom za koju se Zajednički komitet obrati Podkomitetu.
2. Podkomitet podnosi izvještaje Zajedničkom komitetu. Podkomitet može da daje preporuke Zajedničkom komitetu u vezi sa pitanjima iz stava 1.
3. Svaka Strana ima pravo da bude zastupljena u Podkomitetu. Podkomitet djeluje na bazi konsensusa.
4. Podkomitet se sastaje prema potrebi. Saziva se na zahtjev Zajedničkog komiteta, predsjedavajućeg Podkomiteta na svoju inicijativu ili zahtjev neke od Strana. Mjesto sastanka je naizmjenično u EFTA zemljama i Crnoj Gori.

5. Za svaki sastanak, predsjedavajući Podkomiteta priprema provizorni dnevni red u konsultaciji sa Stranama, i šalje im ga, po pravilu, najkasnije dvije nedelje prije sastanka. Sastancima Podkomiteta predsjedavaju predstavnici EFTA zemalja ili Crne Gore u dogovorenim vremenskim periodima.

6. Podkomitet nakon svakog sastanka priprema izvještaj o postignutim rezultatima, i ako se zahtijeva, predsjedavajući podnosi izvještaj na sjednici Zajedničkog komiteta.

ANEKS VI

U SKLADU SA ČLANOM 23

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Definicija intelektualne svojine

Za potrebe ovog Sporazuma, izraz “intelektualna svojina” obuhvata naročito autorska prava, uključujući i zaštitu kompjuterskih programa i prikupljanja podataka, kao i srodna prava, žigove roba i usluga, geografske oznake za robe, uključujući imena porijekla roba i oznake porijekla za robe i usluge, industrijski dizajn, patente, biljne sorte, topografije integrisanih kola, kao i neotkrivene informacije.

Član 2

Međunarodne konvencije

1. Strane potvrđuju poštovanje svojih obaveza utvrđenih sledećim međunarodnim sporazumima:

- (a) Pariskom konvencijom o zaštiti industrijske svojine od 20. marta 1883. godine, revidiranom Štokholmskim aktom iz 1967. godine (u daljem tekstu “Pariska konvencija”);
- (b) Bernskom konvencijom o zaštiti književnih i umjetničkih djela od 9. septembra 1886. godine, revidiranom Pariskim aktom iz 1971. godine (u daljem tekstu “Bernska konvencija”);
- (c) Međunarodnom konvencijom o zaštiti izvođača, proizvođača fonograma i radiodifuznih organizacija od 26. oktobra 1961. godine (u daljem tekstu “Rimska konvencija”);

- (d) Ugovor o saradnji u oblasti patenata od 19. juna 1970. godine, revidiran Vašingtonskim aktom iz 2001. godine;
 - (e) Budimpeštanski Ugovor o međunarodnom prepoznavanju depozitara mikroorganizama za potrebe patentnog postupka od 28. aprila 1977. godine;
 - (f) Sporazum o Nicanskoj međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga za svrhu registrovanja žigova od 25. juna 1957. godine, revidiran Ženevskim aktom iz 1979. godine; i
 - (g) Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum u vezi međunarodne registracije žigova od 27. juna 1989. godine.
2. Strane će prihvatiti suštinske odredbe TRIPS Sporazuma.
3. Strane koje nisu potpisnice nekog od sporazuma navedenih u ovom stavu, će izvršiti ratifikaciju ili pristupiti tim sporazumima do 31. decembra 2012. godine:
- (a) Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna iz 1999. godine;
 - (b) Sporazum o autorskom pravu Svjetske Organizacije za intelektualnu svojinu od 20. decembra 1996. godine (u daljem tekstu „WIPO”);
 - (c) WIPO sporazum o interpretacijama i fonogramima od 20. decembra 1996. godine (u daljem tekstu “WPPT”) December 1996;i
 - (d) Međunarodna konvencija o zaštiti novih biljnih sorti iz 1991. godine, ukoliko zainteresovana Strana već nije članica Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti iz 1978. godine, i ako je izabrala da ne pristupi aktu iz 1991. godine.
4. Strane se slažu da, na zahtjev jedne od Strana, odmah održe ekspertski sastanak u vezi sa aktivnostima koje se odnose na konvencije navedene u ovom članu ili budućih međunarodnih konvencija o harmonizaciji, administraciji i primjeni prava intelektualne svojine i o aktivnostima međunarodnih organizacija, kao što su STO i WIPO, kao i o odnosima Strana sa trećim zemljama po pitanjima intelektualne svojine.

GLAVA II

STANDARDI KOJI SE ODOSE NA DOSTUPNOST, OBUHVAT I KORIŠĆENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 3

Autorsko i srodna prava

1. Bez obzira na obaveze iz međunarodnih sporazuma koje su Strane potpisale, svaka Strana će, u skladu sa svojim zakonima i propisima, respektivno, odobriti i obezbijediti adekvatnu i efikasnu zaštitu autorima za njihova djela i izvođačima, proizvođačima fonograma i videograma i radiodifuznim organizacijama za njihova djela, izvođenja, fonograme, videograme i emisije.
2. Pored zaštite predviđene u stavu 1, svaka strana će dati i obezbijediti zaštitu kao što je predviđeno u članovima 5, 6, 7, 8 i 10 WPPT, *mutatis mutandis*, izvođačima za audiovizuelna i vizuelna izvođenja..
3. Svaka Strana će obezbijediti da radiodifuzna organizacija na svojoj teritoriji ima barem ekskluzivno pravo da dozvolu za sljedeće aktivnosti: snimanje, umnožavanje i distribuciju snimaka, reemitovanja bežičnim putem, kao i stavljanje na raspolaganje javnosti emitovanja žičnim ili bežičnim putem na takav način da im javnost može pristupiti sa mjesta i u vrijeme koje individualno odaberu.
4. Svaka Strana može, u svom nacionalnom zakonu, obezbijediti iste vrste ograničenja ili izuzetaka kao iz člana 16 WPPT-a, koje se odnose na zaštitu izvođača za zvučna, vizuelna i audio-vizuelna izvođenja i na zaštitu radiodifuzne organizacije, kako bi takva ograničenja i izuzeci bili u skladu sa Rimskom konvencijom.
5. Svaka Strana će obezbijediti da autor ima pravo, nezavisno od imovinskih prava autora, a čak i poslije prenosa tih prava, da traži autorska prava za djelo, i da se suprotstavi bilo kojoj izmjeni, izobličenju, sakaćenju ili drugoj izmjeni koja se odnosi na pomenuto djelo, koje bi bile na uštrb njegove časti ili ugleda.
6. Prava koja su garantovana autoru u skladu sa stavom 5 će, poslije njegove smrti, biti održavana najmanje do isteka imovinskih prava, i izvršiva od lica ili institucije ovlašćene zakonom Strane potpisnice u kojoj je zaštita tražena .
7. Prava navedena u stavovima 5 i 6 će biti garantovana, *mutatis mutandis*, izvođačima u odnosu na njihova zvučna, vizuelna ili audio-vizuelna izvođenja uživo, ili izvođenja snimljena na fonogramima ili audio-vizuelnim snimcima.
8. Opšti rok zaštite će biti garantovan za djela tokom života autora i 70 godina nakon njegove smrti. Za kompjuterske programe, rok zaštite će biti najmanje za života autora i 50 godina nakon njegove smrti.
9. Rok zaštite za srodna prava koja su obuhvaćena ovim Sporazumom, kao i za ostala djela za koja se rok zaštite izračunava na osnovi koja nije životni vijek, neće biti manje od 50 godina nakon dozvoljenog objavljivanja, ili, ako nije objavljeno sa dozvolom u roku od 50 godina od nastanka djela, 50 godina od nastanka .
10. Strana može biti izuzeta od svojih obaveza iz stavova 8 i 9, kada mogu biti primijenjeni izuzeci iz člana 7 i 7bis Bernske konvencije.

Član 4

Žigovi

1. Strane će pružiti odgovarajuću i efikasnu zaštitu nosiocima prava na žig za robe i usluge. Bilo koji znak, kombinacija znakova, podobna za raspoznavanje roba i usluga jednog preduzeća od roba ili usluga drugog preduzeća, će se smatrati žigom. Takvi znaci, a posebno riječi, uključujući kombinaciju riječi, lična imena, slova, brojeve, figurativne elemente, oblike robe, zvukove i kombinacije boja, kao i svaka kombinacija takvih znakova, može biti podobna za zaštitu žigom. U slučaju da znaci nisu sami po sebi podobni za razlikovanje roba i usluga na koje se odnose, Strane mogu usloviti registrovanje distinktivnošću koja je stečena upotrebom. Strane mogu zahtijevati, kao uslov registracije, da znaci budu vizuelno uočljivi.

2. Strane potvrđuju značaj, i upravljace se prema principima sadržanim u Zajedničkim preporukama za zaštitu opšte poznatih znakova, koje je usvojila Skupština Pariske unije za zaštitu industrijske svojine i Skupština WIPO iz 1999. godine i Zajedničkim preporukama za zaštitu znakova i drugih prava industrijske svojine oznaka, na internetu, koje je usvojila Skupština Pariske Unije za zaštitu industrijske svojine i Generalna Skupština WIPO u 2001. godini.

Član 5

Patenti

Strane će svojim nacionalnim zakonima, obezbijediti najmanje sledeće:

- (a) adekvatnu i efikasnu zaštitu patenata za pronalasku u svim oblastima tehnologije, u skladu sa stepenom zaštite predviđenih Konvencijom o evropskom patentu; i
- (b) dodatni rok zaštite za farmaceutske proizvode i proizvode za zaštitu bilja, koji se računa od isteka maksimalnog perioda važenja patenta od 20 godina za period koji je jednak periodu koji je protekao od dana podnošenja prijave patenta do dana puštanja proizvoda u promet, smanjen za period od 5 godina. Takav dodatni rok zaštite će pokriti najviše¹⁰ period od 5 godina i biće priznat pod sledećim uslovima:
 - (i) da je proizvod zaštićen patentom na snazi;
 - (ii) da je izdato zvanično odobrenje za puštanje u promet medicinskih proizvoda i proizvoda za zaštitu bilja;
 - (iii) da su prava priznata na osnovu patenta odložena zbog administrativnih procedura koje se odnose na izdavanje dozvole za stavljanje u promet, tako da se patent efektivno ostvaruje u periodu manjem od 15 godina; i
 - (iv) da efektivna zaštita povjerena na osnovu patenta i dodatna zaštita zajedno, ne budu duže od 15 godina.¹¹

¹⁰ Za farmaceutske proizvode koji su testirani za pedijatrsku upotrebu, može biti garantovan šestomesečni produžetak dodatnog roka zaštite u skladu sa nacionalnim zakonom Strane.

¹¹ Za farmaceutske proizvode koji su testirani za pedijatrsku upotrebu, može biti garantovan šestomesečni produžetak dodatnog roka zaštite u skladu sa nacionalnim zakonom Strane.

Član 6

Neotkrivene informacije

1. Strane, kada je zahtijevano, kao uslov za odobrenje marketinga farmaceutskih ili hemijskih proizvoda za poljoprivredu koji koriste hemikalije ili biološke supstance, za podnošenje neobjavljenih testova ili podataka, za nastanak koji je zahtijevao značajan napor, će štitiiti takve podatke od nefer komercijalne upotrebe. Dodatno, Strane će štitiiti ovu vrstu podataka od objavljivanja, osim kada je to neophodno da bi se zaštitila javnost, ili sem ako se preduzimaju koraci da obezbijede zaštitu podataka od nefer komercijalne upotrebe.

2. Strane će spriječiti podnosioca zahtjeva za odobrenje za marketing od oslanjanja na, ili odnošenja na neobjavljene podatke testiranja ili ostale podatke podnešene nadležnim organima od strane prvog podnosioca za period, računajući od dana odobrenja marketinga, za najmanje 8 godina za farmaceutske proizvode, ili za najmanje 10 godina za agrohemijske proizvode. Dodatno, za farmaceutske proizvode Strane će obezbijediti da se isti ne oslanjaju na, ili ne odnose na neobjavljene podatke testiranja ili ostale podatke podnešene nadležnim organima od strane prvog podnosioca, koji je pozicioniran na tržištu već 10 godina od dana dobijanja odobrenja za marketing prvog podnosioca.

3. Period od deset godina iz stava 2 će se produžiti na minimum jedanaest godina ako, za najmanje osam godina od ovih deset godina, nosilac marketinških prava dobijenih autorizacijom jednog ili više novih terapijskih indikatora koji, tokom naučne evaluacije prije njihove autorizacije, će omogućiti značajan klinički benefit u odnosu na postojeće terapije.

4. Oslanjanje ili odnošenje na takve podatke može biti dozvoljeno da bi se izbjeglo nepotrebno dupliranje testova agrohemijskih proizvoda na kičmenjacima, pod uslovom da je prvi podnosilac adekvatno kompenziran.

Član 7

Industrijski dizajn

Strane će osigurati, svojim nacionalnim zakonima, adekvatnu i efikasnu zaštitu industrijskog dizajna, pružajući je naročito u periodu najduže do 25. godina. Strane mogu predvidjeti kraći rok zaštite za dizajn sastavnih djelova koji se koriste u svrhu popravke proizvoda.

Član 8

Geografske oznake i oznake porijekla

1. Strane će osigurati, svojim nacionalnim zakonima, adekvatan i efikasan način zaštite geografskih oznaka u pogledu svih proizvoda, i oznaka porijekla i imena i zastava zemalja u pogledu svih proizvoda i usluga.

2. Za potrebe ovog Sporazuma, “geografske oznake” su one oznake, koje označavaju robu koja potiče sa teritorije određene Strane, regiona ili lokaliteta sa te teritorije, gdje se daje kvalitet, reputacija ili ostale karakteristike robe koje se suštinski mogu pripisati njenom geografskom porijeklu.

3. Oznake porijekla direktno ili indirektno upućuju na geografsko porijeklo roba i usluga. Ništa u ovom Sporazumu neće zahtijevati od Strane da izmijeni svoje zakonske propise, na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma, svojim nacionalnim zakonima ograničava zaštitu oznaka porijekla na slučajeve kada se dati kvalitet, reputacija ili ostale karakteristike robe ili usluga u suštini mogu pripisati njenom geografskom porijeklu.

4. Bez obzira na član 23 TRIPS Sporazuma, Strane će obezbijediti pravna sredstva zainteresovanim stranama za sprječavanje upotrebe geografskih oznaka porijekla ili oznaka porijekla robe koja ne potiče sa mjesta naznačenog u predmetnoj oznaci na način kojim se javnost dovodi u zabludu o geografskom porijeklu robe ili koji predstavlja akt nelojalne konkurencije u skladu sa članom 10*bis* Pariske konvencije.

5. Strane će obezbijediti pravna sredstva zainteresovanim Stranama sa ciljem sprečavanja upotrebe geografskih oznaka za poljoprivredne i prehrambene proizvode za identične i slične proizvode koji ne potiču sa teritorije naznačene predmetnom geografskom oznakom.

6. Strane će obezbijediti pravna sredstva zainteresovanim Stranama sa ciljem sprečavanja upotrebe oznaka porijekla za usluge na način kojim se javnost dovodi u zabludu o pravom porijeklu ili koji predstavlja akt nelojalne konkurencije.

7. Strane će spriječiti svaku netačnu ili prevarnu upotrebu ili registraciju naziva zemlje neke od Strana kao žiga, dizajna ili bilo koji drugi zaštićeni naziv, kao što su nazivi preduzeća ili asocijacija.

8. Strane će spriječiti da grbovi, zastave ili druga državna ili regionalna obilježja Strana budu upotrijebljena ili registrovana kao žigovi, dizajni ili kao bilo koji drugi zaštićeni naslovi, kao što su nazivi preduzeća ili asocijacija, a što nije u saglasnosti sa zakonskim i podzakonskim aktima dotične Strane. Ova zaštita će se takođe primjenjivati na znakove koji mogu biti pomiješani sa grbovima, zastavama ili drugim državnim ili regionalnim obilježjima Strane.

GLAVA III

STICANJE I ODRŽAVANJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 9

Sticanje i održavanje

U slučaju kada sticanje prava intelektualne svojine proizilazi iz priznanja ili registracije, Strane će obezbijediti da postupci za priznanje ili registraciju budu na nivou predviđenom TRIPS Sporazumom, posebno članom 62.

GLAVA IV

SPROVODJENJE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Član 10

Opšte odredbe

Strane će, svojim nacionalnim zakonima, obezbijediti da odredbe o sprovođenju prava predviđenih članom 1 budu istog nivoa kao što je predviđeno TRIPS Sporazumom, naročito članovima od 41 do 61.

Član 11

Obustava puštanja robe u promet

1. Strane će usvojiti postupke koji će omogućiti nosiocu prava, koji opravdano sumnja da može doći do uvoza ili izvoza robe uz kršenje prava intelektualne svojine, da podnese nadležnim administrativnim ili sudskim organima, pismeni zahtjev za obustavu puštanja takve robe u slobodan promet od strane carinskih organa.
2. Strane će omogućiti svojim nadležnim organima da djeluju na njihovu sopstvenu inicijativu i obustave puštanje robe kada imaju validnu osnovu za sumnju da će uvoz ili izvoz te robe kršiti prava intelektualne svojine.
3. Strane će ovlastiti carinske organe da informišu nosioca prava da ima pravo da podnese zahtjev iz stava 1.
4. Podrazumijeva se da neće biti obaveza da se primenjuju postupci navedeni u stavovima 1 ili 2 na obustavljeno puštanje robe u slobodan promet na tržištu druge zemlje sa ili bez odobrenja nosioca prava.
5. U slučaju suspenzije u skladu sa stavovima 1 ili 2 u odnosu na uvoz u ili izvoz iz carinske teritorije Strane, nadležni organi Strane koji su obustavili puštanje proizvoda u promet, će obavijestiti nosioce prava o obustavi uključujući neophodne informacije za sprovođenje svojih prava, kao što su ime i adresa pošiljaoca ili primaoca, uvoznika ili izvoznika, i, kada je primjenjivo, količina proizvoda koja je u pitanju.
6. Svaka Strana će obezbijediti da nadležni organi, administrativni ili sudski, na zahtjev nosioca prava imaju nadležnost da odluče da će proizvodi, za koje je puštanje u promet suspendovano u skladu sa stavom 1 ili 2, biti zaplijenjeni do donošenja konačne odluke u prekršajnom sporu. Strane će obezbijediti da nadležni sudski organi za prekršajni spor mogu narediti, na zahtjev nosioca prava, da određene mjere budu preduzete za robu za koju je otkriveno da krši prava intelektualne svojine, i u određenim

slučajevima, u odnosu na materijale i naprave pretežno korišćene za stvaranje ili proizvodnju ovih roba. Takve mjere će uključiti konačno uklanjanje iz trgovinskih kanala ili uništavanje. Prilikom razmatranja zahjeva za korektivne mjere, potreba za srazmjernošću između ozbiljnosti prekršaja i mogućih pravnih lijekova kao i interesi trećih strana će biti uzeti u obzir.

7. Svaka Strana će obezbijediti da ukoliko su nadležni organi odredili da je sumnjiva roba prekršila pravo intelektualne svojine, postupci omogućavaju nosiocu prava da traži povratak, i obeštećenje, troškova koje je nosilac prava imao u vezi sa ostvarenjem prava i pravnih lijekova iz ovog člana.

Član 12

Sudske zabrane

1. Svaka Strana će obezbijediti da u slučaju kada je donijeta sudska odluka o prekršaju ili o neposrednoj opasnosti od prekršaja prava intelektualne svojine, sudski organ može izdati sudsku zabranu u cilju zabrane daljeg kršenja prava.

2. Nepoštovanje sudske zabrane će, kada je prikladno, biti predmet građanske ili krivične sankcije, u cilju osiguranja poštovanja zabrane.

Član 13

Pravo inspekcije

1. Nadležni organi će omogućiti podnosiocu zahtjeva za obustavu puštanja robe u slobodan promet, kao i drugim licima uključenim u obustavu, da pregleda robu čije je puštanje u slobodan promet bilo obustavljeno ili zadržano.

2. Prilikom pregledanja robe, nadležni organi mogu uzimati uzorke i, u skladu sa važećim pravilima na snazi u dotičnoj Strani, predati ih ili poslati nosiocu prava, na osnovu njegovog izričitog zahtjeva, isključivo radi analize ili olakšavanja naknadnih postupaka. Kada okolnosti dozvoljavaju, uzorci moraju biti vraćeni po okončanju tehničke analize i, kada je moguće, prije puštanja robe u slobodan promet, odnosno prije ukidanja njenog zadržavanja. Svaka analiza ovih uzoraka će se izvoditi na isključivu odgovornost nosioca prava.

3. Deklarant, nosilac ili vlasnik robe može zahtijevati da bude prisutan za vrijeme inspekcije u cilju zaštite poslovne tajne.

Član 14

Građanska prava

Svaka Strana će obezbijediti da :

- (a) u građanskim sudskim postupcima, sudske vlasti imaju ovlaštenje da nalože prekršiocu, koji je znao ili imao razumnog osnova da zna da je

učestvovao u aktivnostima kršenja prava intelektualne svojine, da plati naknadu štete nosiocu prava dovoljnu da kompenzira stvarne povrede koje je nosilac prava pretrpio kao rezultat prekršaja; i

- (b) u određivanju iznosa naknade štete za povredu prava intelektualne svojine, sudske vlasti će uzeti u obzir, između ostalog, stvarnu štetu, ili obezbijediti fer naknadu za licencu.

Član 15

Krivična prava

Svaka Strana će obezbijediti da se krivični postupci i kazne primjenjuju barem u slučajevima namjernog krivotvorenja zaštitnog znaka ili autorskog prava ili prava vezanog za pirateriju na komercijalnom nivou.

Član 16

Izjava o odgovornosti, garancija ili odgovarajuće obezbjeđenje

Nadležni organi će imati ovlašćenja da zahtijevaju od podnosioca zahtjeva za obustavu puštanja robe u slobodan promet, da izjavi da prihvata odgovornost u pogledu svih uključenih lica i, u opravdanim slučajevima, da pruži garanciju ili odgovarajuće obezbjeđenje dovoljno za zaštitu tuženog i nadležnih organa i radi sprječavanja zloupotreba. Takva garancija ili odgovarajuće obezbjeđenje neće neopravdano odvracati od pribjegavanja ovim postupcima.

Član 17

Saradnja u oblasti intelektualne svojine

Strane će, uzimajući u obzir sve veći značaj prava intelektualne svojine kao faktora društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja, unaprijediti međusobnu saradnju u oblasti prava intelektualne svojine.

ANEKS VII

PRELAZNE ODREDBE

1. S obzirom da se članovi 12, 13, 18 i 19 ovog Sporazuma pozivaju na, ali ne inkorporišu pojedinačne sporazume STO-a, Strane su saglasne da dok Crna Gora ne postane punopravna članica STO-a:

- (a) STO Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera, STO Sporazum o tehničkim barijerama u trgovini, članovi VI i XVI GATT-a 1994, i STO Sporazum o subvencijama i kompezatornim mjerama će se

smatrati dijelom ovog sporazuma i primjenjivati *mutatis mutandis*, među stranama; i

- (b) Crna Gora neće primjenjivati antidampinške mjere na proizvode porijeklom iz druge Strane.

2. Uzimajući u obzir da se član 8 ovog Sporazuma odnosi na Pan-Euro Mediteransku Regionalnu konvenciju o preferencijalnim pravilima o porijeklu, Strane su saglasne da će se ista primjenjivati na Sporazum, *mutatis mutandis*, do dana njenog stupanja na snagu za relevantne Strane.

Sporazum o poljoprivredi između Crne Gore i Norveške

ČLAN 1

Obuhvat

1. Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Crne Gore i Kraljevine Norveške (u daljem tekstu "Norveška") se zaključuje shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini između EFTA zemalja i Crne Gore (u daljem tekstu: "Sporazum o slobodnoj trgovini"), koji je potpisan 14. novembra 2011. godine, a posebno u skladu sa stavom 2 člana 7 Sporazuma o slobodnoj trgovini.

2. Ovaj Sporazum se odnosi na trgovinu poljoprivrednih proizvoda između Strana:
- (a) klasifikovanih u Glavama 1 do 24 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe (u daljem tekstu „HS“), i koji nisu uključeni u Aneksu II ili Aneksu III Sporazuma o slobodnoj trgovini; i
 - (b) obuhvaćenih Aneksom I Sporazuma o slobodnoj trgovini.

ČLAN 2

Carinske koncesije

Norveška će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Crne Gore kao što je navedeno u Aneksu I. Crna Gora će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Norveške kao što je navedeno u Aneksu II.

ČLAN 3

Pravila o porijeklu i administrativna saradnja

1. Član 8 Sporazuma o slobodnoj trgovini primjenjuje se na ovaj Sporazum, *mutatis mutandis*, izuzev u slučaju iz stava 2.
2. Za potrebe ovog Sporazuma, član 3. Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu će se primjenjivati *mutatis mutandis*, dozvoljavajući samo bilateralnu kumulaciju među Stranama.

ČLAN 4

Dijalog

Strane će razmotriti sve poteškoće koje se mogu pojaviti u međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastojati da pronađu odgovarajuća rješenja.

ČLAN 5

Dalja liberalizacija

Strane se obavezuju da nastave sa svojim naporima u cilju dalje liberalizacije međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, uzimajući u obzir uobičajene robne tokove takve trgovine između njih, posebnu osjetljivost ove vrste proizvoda i razvoj poljoprivredne politike obje Strane. Na zahtjev bilo koje Strane, Strane će se konsultovati kako bi ostvarile ovaj cilj, i to poboljšanjem pristupa tržištu kroz smanjenje ili ukidanje carina na poljoprivredne proizvode i kroz proširenje obuhvata poljoprivrednih proizvoda na osnovu ovog Sporazuma.

ČLAN 6

STO Sporazum o poljoprivredi

Strane potvrđuju svoja prava i obaveze koje proističu iz STO Sporazuma o poljoprivredi.

ČLAN 7

Odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini

Odredbe koje se odnose na teritorijalnu primjenu (član 4), centralnu, regionalnu i lokalnu upravu (član 5), sanitarne i fitosanitarne mjere (član 12), tehničke propise (član 13), antidamping (član 19) i bilateralne mjere zaštite (član 21), kao i Glava 8 Rješavanje sporova u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, primjenjivaće se između strana ovog Sporazuma, *mutatis mutandis*.

ČLAN 8

Stupanje na snagu i raskidanje Sporazuma

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu istog dana kad Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Norveške stupa na snagu. Sporazum ostaje na snazi sve dok Sporazum o slobodnoj trgovini ostaje na snazi između njih.
2. Sporazum će biti raskinut ukoliko Strana odustane od Sporazuma o slobodnoj trgovini, u kojem slučaju će se ovaj Sporazum smatrati raskinutim istog dana kada je odustajanje od Sporazuma o slobodnoj trgovini stupilo na snagu.

U POTVRDU čega, doljepotpisani ovlašćeni predstavnici potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 14. novembra 2011. godine godine, u dva originalna primjerka.

Za Crnu Goru

Za Kraljevinu Norvešku

.....

.....

ANEKS I

U SKLADU SA ČLANOM 2

CARINSKE KONCESIJE NORVEŠKE

Norveška će ukinuti ili smanjiti carine u smislu konsolidovanih carina STO, nivo iz 2000. godine, na proizvode porijeklom iz Crne Gore, kao što je navedeno u koloni 6.

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
07.02			Paradajz, svježi ili rashlađeni				
07.02.00	1	1	- Od 1. novembra do 9. maja	slobodno		slobodno	slobodno
			- Od 10. maja do 10. jula:				
07.02.00	2	2	- - Od 10. maja do 31. maja	142.0%	12.21	12.21	15%
07.02.00	2	3	- - Od 1. juna do 10. jula	142.0%	12.21	12.21	15%
07.02.00	3	0	- Od 11. jula do 14. oktobra	145.0%	8.86	8.86	15%
07.02.00	4	0	- Od 15 oktobra do		1.60	1.60	slobodno

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
			31. oktobra				
07.07			Krastavci I kornišoni, svježi ili rashlađeni				
			- "Zmija" krastavac:				
07.07.00	1	0	-- Od 10. marta do 31. oktobra	120.0%	7.74	7.74	15%
07.07.00	2	0	-- Od 1. novembra do 30. novembra		0.60	0.60	slobodno
			- Ostalo				
07.07.00	9	2	-- Od 1. januara do 30. juna	251.0%	11.49	11.49	10%
07.07.00	9	3	-- Od 1. jula do 31. decembra	251.0%	11.49	11.49	10%
07.10			Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto:				
			- Ostalo povrće:				
07.10.80	1	0	-- Špargle i artičoke		0.15	0.15	slobodno
07.10.80	2	0	-- Karfiol	182.0%	13.00	13.00	5%
07.10.80	3	0	-- Uvijeni peršun	106.0%	6.26	6.26	25%
07.10.80	4	0	-- Pečurke		0.60	0.60	slobodno
07.10.80	5	0	-- Crni luk	108.0%	4.08	4.08	20%
07.10.80	6	0	-- Celer	170.0%	8.50	8.50	10%
			-- Ostalo:				
07.10.80	9	1	--- Šargarepa	219.0%	8.23	8.23	10%
07.10.80	9	4	--- Brokoli	219.0%	8.23	0.80	slobodno
07.10.80	9	5	--- Slatka paprika (<i>Capsicum annum</i> <i>var. Annum</i>)	219.0%	8.23	0.80	slobodno
07.10.80	9	9	--- Ostalo	219.0%	8.23	8.23	10%
07.12			Sušeno povrće, cijelo, sječeno u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno				
07.12.20	0	0	- Crni luk	209.0%	12.38	slobodno	slobodno
			- Jestive pečurke, judino uvo (<i>Auricularia spp</i>), drhtalica (<i>Tremella spp</i>) i trifle:				
			-- Ostalo :				
07.12.39	0	1	--- Trifle		0,06	slobodno	slobodno
07.12.39	0	9	--- Ostalo		0,06	slobodno	slobodno
			- Ostalo povrće;				

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
			mješavine povrća:				
			- - Krompir:				
07.12.90	1	1	- - - Uključujući sječen u komade ili na režnjeve, ali dalje nepripremljen	209.0%	12.38	12.38	15%
07.12.90	1	2	- - - Lomljen ili u prahu	209.0%	12.38	12.38	15%
07.12.90	2	0	- - Bijeli luk		0.03	slobodno	slobodno
			- - Kukuruz šećerac:				
07.12.90	4	0	- - - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
			- - Ostalo:				
07.12.90	9	1	- - - Paradajz	209.0%	12.38	slobodno	slobodno
07.12.90	9	2	- - - Šargarepa	209.0%	12.38	slobodno	slobodno
07.12.90	9	9	- - - Ostalo povrće; mješavine povrća	209.0%	12.38	slobodno	slobodno
08.05			Agrumi, svježi ili suvi				
			- Pomorandže:				
08.05.10	9	0	- - Ostalo		0,40 H	slobodno	slobodno
			- Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični agrumi				
08.05.20	9	0	- - Ostalo		0,40 H	slobodno	slobodno
			- Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos)				
08.05.40	9	0	- - Ostalo		0,40 H	slobodno	slobodno
			- Limun (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) i limeta (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus Latifolia</i>):				
			- - Ostalo:				
08.05.50	2	0	- - - Limun	slobodno		slobodno	slobodno
08.05.50	3	0	- - - Limeta		0,40 H	slobodno	slobodno
			- Ostalo:				
08.05.90	9	0	- - Ostalo		0,40 H	slobodno	slobodno
08.06			Grožde, svježe ili suvo.				
			- Svježe:				
			- - od 1. avgusta do 28/29 februara:				
08.06.10	1	1	- - - Stono grožđe		0,40 H	slobodno	slobodno

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
08.06.10	1	9	- - - Ostalo		0,40 H	slobodno	slobodno
			- - Od 1. marta do 31. jula:				
08.06.10	9	1	- - - Stono grožđe		0,20 H	slobodno	slobodno
08.06.10	9	9	- - - Ostalo		0,20 H	slobodno	slobodno
08.06.20	0	0	- Suvo	slobodno		slobodno	slobodno
08.07			Dinje, lubenice i papaje, svježe				
			- Dinje i lubenice:				
08.07.11	0	0	- - lubenice	slobodno		slobodno	slobodno
08.09			Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe:				
			- Breskve (uključujući nektarine):				
			- - Kajsije:				
08.09.30	1	0	- - - od 16. maja do 15. avgusta		0.12	0.12	slobodno
08.09.30	2	0	- - - od 16. avgusta do 15. maja		0.24	0.24	slobodno
			- - Nektarine :				
08.09.30	3	0	- - - od 16. maja do 15. avgusta		0.12	0.12	slobodno
08.09.30	9	0	- - - od 16. avgusta do 15. maja		0.24	0.24	slobodno
08.10			Ostalo voće, svježe				
			- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:				
08.10.20	1	0	- - Maline	100.0%	13.29	13.29	5%
			- - Ostalo:				
08.10.20	9	1	- - - Kupine		0.09	slobodno	slobodno
08.10.20	9	9	- - - Ostalo		0.09	slobodno	slobodno
			- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:				
08.10.40	1	0	- - Brusnice	slobodno		slobodno	slobodno
08.10.40	9	0	- - Ostalo		0.09	slobodno	slobodno
08.10.50	0	0	- Kivi		0.06	slobodno	slobodno

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
15.09			Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:				
			- Iz prvog presovanja:				
15.09.10	9	0	- - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
			- Ostalo:				
15.09.90	9	0	- - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
22.01			Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg				
22.01.10	0	0	- Mineralna voda i gazirana voda		0.06L	slobodno	slobodno
			- Ostala				
22.01.90	0	1	- -Voda za piće , pripremljena za prodaju na malo	slobodno		slobodno	slobodno
22.01.90	0	9	- - Ostala	slobodno		slobodno	slobodno
22.04			Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009.				
			- Vino pjenušavo:				
22.04.10	0	1	- - alkoholne jačine po vol ne preko 2,5%	slobodno		slobodno	slobodno
22.04.10	0	9	- - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
			- Ostala vina; šira od grožđa sa zaustavljenom fermentacijom dodavanjem alkohola				
			- - u sudovima do 2 l:				
22.04.21	0	9	- - - Ostalo	slobodno		slobodno	Slobodno
			- - Ostalo:				
22.04.29	0	1	- - - alkoholne jačine	slobodno		slobodno	slobodno

Tarifna oznaka Norveška			Naimenovanje	Konsolidovana stopa, u procentima	Konsolidovana stopa, specifična	MFN- carinska stopa	Carinska koncesija
1			2	3	4	5	6
			po vol ne preko 2,5%				
22.04.29	0	9	- - - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
			- Ostala vina:				
			- - - - alkoholne jačine po vol ne preko 2,5%				
22.04.30	0	2	- - - Djelimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom na drugi način osim dodavanjem alkohola	slobodno		slobodno	slobodno
22.04.30	0	3	- - - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
			- - Ostalo:				
22.04.30	0	4	- - - Djelimično fermentisana ili sa zaustavljenom fermentacijom na drugi način osim dodavanjem alkohola	slobodno		slobodno	Slobodno
22.04.30	0	9	- - - Ostalo	slobodno		slobodno	slobodno
23.09			Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:				
			- Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:				
			- - Koja sadrži meso i otpatke od mesa životinja koje žive na tlu, u hermetički zatvorenim pakovanjima				
23.09.10	1	1	- - - hrana za pse		0.42	0.42	slobodno
23.09.10	1	2	- - - hrana za mačke		0.42	0.42	slobodno
			- - Ostalo :				
23.09.10	9	1	- - - hrana za pse	slobodno		slobodno	slobodno
23.09.10	9	2	- - - hrana za mačke	slobodno		slobodno	slobodno

ANEKS II

U SKLADU SA ČLANOM 2

CARINSKE KONCESIJE CRNE GORE

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Tarifna koncesija
0204	Meso ovčje ili kozje, svježe, rashlađeno ili smrznuto:	30	20
0207	Meso i jestivi otpaci od živine iz tarifnog broja 0105, svježi, rashlađeni ili smrznuti:		
0207 11	-- Nesječeno u komade, svježi ili rashlađeni:	30+0,10€/kg	20
0207 12	-- Nesječeno u komade, smrznuto:	30+0,10€/kg	20
0207 13	-- Isječeni komadi i otpaci, svježi ili rashlađeni:	30+0,10€/kg	20
0207 14	-- Isječeni komadi i otpaci, smrznuti:	30+0,10€/kg	20
	- Od ćurki:		
0207 24	-- Nesječeno u komade, svježe ili rashlađeno:	30	20
0207 25	-- Nesječeno u komade, smrznuto:	30	20
0207 26	-- Isječeni komadi i otpaci, svježi ili rashlađeni:	30	20
0207 27	-- Isječeni komadi i otpaci, smrznuti:	30	20
	-Od pataka,gusaka ili biserki:		
0207 32	-- Nesječeno u komade, svježe ili rashlađeno:	15	12
0207 33	-- Nesječeno u komade, smrznuto:	15	12
0207 34	-- Masne džigerice, svježe ili rashlađene:	15	12
0207 35	-- Ostalo, svježe ili rashlađeno:	15	12
0207 36	-- Ostalo, smrznuto:	15	12
0208	Ostalo meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, svježi, rashlađeni ili smrznuti:	20	15
0406	Sir i urda:		
0406 90	- Sir ostali:		
	---- Ostali:		
0406 90 13	--- Emmentaler	30+0,30€/kg	30
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	30+0,30€/kg	25
0406 90 17	--- Bergkäse, Appenzell	30+0,30€/kg	25
0406 90 18	--- Fromage Friburgois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine	30+0,30€/kg	25
0406 90 19	--- Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mlijeka i pomiješan sa sitno mljevenim začinskim biljem	30+0,30€/kg	25
0406 90 25	--- Tilsit	30+0,30€/kg	25

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Tarifna koncesija
0406 90 39	Jarlsberg	30+0,30€/kg	15+0,15€/kg
	----- Preko 47% do 72%:		
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	30+0,30€/kg	30
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	30+0,30€/kg	30
0406 90 84	----- Brie	30+0,30€/kg	30
0602	Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje), reznice, kalem-grančice i kalemi; micijelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica):		
0602 10	- Neužiljene reznice i kalem-grančice, kalemi: _	0	0
0602 20	- Sadnice jestivog voća, uključujući jezgrasto voće i one u obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili nekalemljene :	10	5
0602 40	- Ruže, kalemljene ili nekalemljene	10	5
0602 90	- Ostalo:	10	5
ex0602 90 10	- - Micijelijum za pečurke	3	0
0604	Lišće, grane i ostali djelovi bilja bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, svježi, sušeni, bojani, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni:		
060410	- Mahovine i lišajevi:	0	0
1507	Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:		
1507 10	- Sirovo ulje, uključujući degumirano (bez smole):		
1507 10 10	- - Za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu	3	0
1507 10 90	- - Ostalo	0	0
1507 90	- - Ostalo		
1507 90 10	- - Za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu	3	0
1507 90 90	- - Ostalo	0	0
2201	Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg:		
2201 10	- Mineralna voda i gazirana voda:	30+0,10€/kg	0
2201 90	- Ostala	30+0,10€/kg	0

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Tarifna koncesija
		kg	
2202	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:		
2202 10	- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju	30+0,10€/kg	0
2202 90	- Ostalo:	30+0,10€/kg	30
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića:		
2208 60	- Vodka	30	0
2208 90	- Ostalo:	30	0
2309	Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:		
2309 10	- Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:	20	0
2309 90	- Ostalo:	5	0

ANEKS III

PRELAZNE ODREDBE

Uzimajući u obzir da se član 6 ovog Sporazuma odnosi na ali ne ugrađuje STO Sporazum o poljoprivredi, Strane su saglasne da će se STO Sporazum o poljoprivredi smatrati dijelom ovog Sporazuma i da će se shodno primjenjivati između njegovih strana do punopravnog članstva Crne Gore u STO.

Sporazum o poljoprivredi između Crne Gore i Islanda

ČLAN 1

Obuhvat

1. Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Crne Gore i Islanda se zaključuje shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja (u daljem tekstu: "Sporazum o slobodnoj trgovini"), koji je potpisan 14. novembra 2011. godine, a posebno u skladu sa stavom 2 člana 7 Sporazuma o slobodnoj trgovini.
2. Ovaj Sporazum se odnosi na trgovinu poljoprivrednih proizvoda između Strana:
 - (a) klasifikovanih u glavama 1 do 24 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe (u daljem tekstu „HS“), i koji nisu uključeni u Aneksu II ili Aneksu III Sporazuma o slobodnoj trgovini; i
 - (b) obuhvaćenih Aneksom I Sporazuma o slobodnoj trgovini.

ČLAN 2

Carinske koncesije

Island će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Crne Gore kao što je navedeno u Aneksu I. Crna Gora će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Islanda kao što je navedeno u Aneksu II.

ČLAN 3

Pravila o porijeklu i administrativna saradnja

1. Član 8 Sporazuma o slobodnoj trgovini primjenjuje se na ovaj Sporazum, *mutatis mutandis*, izuzev u slučaju iz stava 2.
2. Za potrebe ovog Sporazuma, član 3 Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu će se primjenjivati *mutatis mutandis*, dozvoljavajući samo bilateralnu kumulaciju među Stranama.

ČLAN 4

Dijalog

Strane će razmotriti sve poteškoće koje se mogu pojaviti u međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastojati da pronađu odgovarajuća rješenja.

ČLAN 5

Dalja liberalizacija

Strane se obavezuju da nastave sa svojim naporima u cilju dalje liberalizacije međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, uzimajući u obzir uobičajene robne tokove takve trgovine između njih, posebnu osjetljivost ove vrste proizvoda i razvoj poljoprivredne politike obje Strane. Na zahtjev bilo koje Strane, Strane će se konsultovati kako bi ostvarile ovaj cilj, i to poboljšanjem pristupa tržištu kroz smanjenje ili ukidanje carina na poljoprivredne proizvode i kroz proširenje obuhvata poljoprivrednih proizvoda na osnovu ovog Sporazuma.

ČLAN 6

STO Sporazum o poljoprivredi

Strane potvrđuju svoja prava i obaveze koje proističu iz STO Sporazuma o poljoprivredi.

ČLAN 7

Odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini

Odredbe koje se odnose na teritorijalnu primjenu (član 4), centralnu, regionalnu i lokalnu upravu (član 5), sanitarne i fitosanitarne mjere (član 12), tehničke propise (član 13), antidamping (član 19) i bilateralne mjere zaštite (član 21), kao i Glava 8 - Rješavanje sporova u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, primjenjivaće se s između strana ovog Sporazuma, *mutatis mutandis*..

ČLAN 8

Stupanje na snagu i raskidanje Sporazuma

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu, ili će se primjenjivati privremeno, od istog dana kad Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Islanda stupa na snagu. . Sporazum ostaje na snazi sve dok Sporazum o slobodnoj trgovini ostaje na snazi između njih.

2. Sporazum će biti raskinut ukoliko Strana odustane od Sporazuma o slobodnoj trgovini, u kojem slučaju će se ovaj Sporazum smatrati raskinutim istog dana kada je odustajanje od Sporazuma o slobodnoj trgovini stupilo na snagu.

U POTVRDU čega, doljepotpisani ovlašćeni predstavnici potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 14. novembra 2011. godine, u dva originalna primjerka.

Za Crnu Goru

Za Island

.....

.....

ANEKS I

U SKLADU SA ČLANOM 2

CARINSKE KONCESIJE ISLANDA

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
ex Glava 4	Mliječne preradevine; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu				
0409	Med prirodni	0		22	slobodno
Glava 5	Proizvodi životinjskog porijekla, na sdrugom mjestu nepomenuti niti	0		0 do 175	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
	obuhvaćeni				
ex Glava 7	Povrće, korijenje i krtole za jelo				
ex 0703	Crni luk, vlašac, bijeli luk, praziluk i ostali lukovi, svježi ili rashlađeni:				
0703.10	- Crni luk i vlašac, svjež ili rashlađen	30		34	slobodno
07.03.20	- Bijeli luk, svjež ili rashlađen	30		34	slobodno
0708	Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno	25		26	slobodno
ex 0709	Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno				
0709.20	- Špargle, svježe ili rashlađene	30		30	slobodno
07.09.5901	- - -Trifle, svježe ili rashlađene	30		283/5.45	slobodno
0709.70	- Spanać, novozelandski spanać i loboda, svježe ili rashlađeno	20		189/3.9	slobodno
0709.9003	- - Masline	30		34	slobodno
0709.9005	- -Artičoke, svježe ili rashlađene	30		34	slobodno
ex 0710	Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto				
0710.21	- - Grašak, smrznuti	30		34	slobodno
0710.22	- - Pasulj, smrznuti	30		34	slobodno
07.10.29	- -Ostalo	30		34	slobodno
07.10.40	-kukuruz šećerac, smrznuti	30		51 do 175	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
ex 0711	Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu				
0711.20	-Masline	30		34 do 59	slobodno
0711.9003	-- Crni luk, privremeno sačuvan, nepodesan za neposrednu potrošnju	30		34 do 59	slobodno
0713	Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno	0		0	slobodno
Glava 8	Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja i lubenica	0		0 do 40	slobodno
Glava 9	Kafa, čaj, mate čaj i začini	0		0 do 40	slobodno
ex Glava 10	Žitarice				
	- Osim za ishranu životinja	0		0	slobodno
ex Glava 11	Proizvodi mlinarske industrije; slad; skrob; inulin; gluten od pšenice				
ex 1101	Brašno od pšenice ili napolice				
	- Osim za ishranu životinja	0		0	slobodno
ex 1102	Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice				
	- Osim za ishranu životinja	0		0	slobodno
ex 1103	Prekrupa od žitarica, griz i pelete				
	- Osim za ishranu životinja	0		0	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
ex 1104	Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr. oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tarifnog broja 1006; klice od žitarica, cijele, valjane, u ljuspicama ili mljevene:				
	- Osim za ishranu životinja	0		0	slobodno
1105	Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira	0-12		12 do 175	slobodno
ex 1106	Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tarifni broj 0713, od sagoa korijenja ili krtola iz tarifnog broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8.				
	- Osim za ishranu životinja	0		21	slobodno
1107	Slad, pržen ili nepržen	0		21	slobodno
1108	Skrob; inulin:	0-5		12 do 175	slobodno
1109	Gluten od pšenice, osušen ili neosušen	0		12 do 175	slobodno
ex Glava 12	Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnavlje, sjeme i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana				
1201	Soja u zrnu, lomljena ili nelomljena	0		0 do 175	slobodno
1202	Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten lomljen ili drobljen	0		0 do 175	slobodno
1203	Kopra	0		0 do 175	slobodno
1204	Sjeme lana, uključujući lomljeno ili nelomljeno	0		0 do 175	slobodno
1205	Sjeme uljane repice,	0		0 do 175	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
	uključujući lomljeno ili nelomljeno				
1206	Sjeme suncokreta, uključujući lomljeno ili nelomljeno	0		0 do 175	slobodno
1207	Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući lomljeno ili nelomljeno	0		0 do 175	slobodno
1208	Brašno i griz od uljanog sjemenja i plodova, osim od slačice	0		0 do 175	slobodno
1209	Sjeme, plodovi i spore za sjetvu	0		0 do 175	slobodno
1210	Hmelj, svjež ili sušen, uključujući drobljen ili mljeven ili u obliku peleta; lupulin.	0		0	slobodno
1211	Bilje i djelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove) svježe ili sušeno, sječeno ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe	0		0	slobodno
1212	Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili sušeni itd.	0		0 do 175	slobodno
1214	Broskva, stočna repa, korijenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta	0		175	slobodno
Glava 13	Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti	0		0 do 25	slobodno
Glava 14	Biljni materijali za	0		0 do 9	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
	pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni				
ex Glava 15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porijekla				
1502	Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503.	0		119	slobodno
1503	Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemiješani ili na drugi način pripremljeni	0		119	slobodno
1505	Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin)	0		5	slobodno
1506	Ostale masti i ulja životinjskog porijekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani	0		119	slobodno
1508	Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani	0		107	slobodno
1509	Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani	0		107	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
1512	Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i pamukovog sjemena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski nemodifikovani:	0		107	slobodno
1515	Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani	0		107	slobodno
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni	0		107	slobodno
1518	Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, itd.	0		107	slobodno
1520	Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine	0		107	slobodno
ex Glava 18	Kakao i proizvodi od kakaoa				
1801	Kakao u zrnu, cijeli, lomljen, sirov ili pržen	0		0	slobodno
1802	Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaoa	0		0	slobodno
1803	Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena	0		0	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
1804	Maslac, masnoće i ulje od kakaoa	0		0	slobodno
1805	Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0		0 do 13	slobodno
ex Glava 20	Proizvodi od povrća, voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih dijelova bilja				
ex 2001	Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali dijelovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini				
2001.10	- Krastavci i kornišoni	0		45/1.4	slobodno
ex 2004	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.				
2004.90	- Ostalo povrće i mješavine povrća	0		237/1,59	slobodno
ex 2005	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006.				
2005.10	- Homogenizovano povrće	0		185/1,59	slobodno
2005.40	- Grašak (<i>Pisum sativum</i>)	0		32	slobodno
2005.51	- - Gasulj u zrnu	0		45	slobodno
2005.59	- - Ostali	0		45	slobodno
2005.60	- Špargle	0		38	slobodno
2005.70	- Masline	0		45	slobodno
2005.80	- Kukuruz šećerac (<i>Zea mays var. Saccharata</i>)	0		38 do 175	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali djelovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani)	0		26	slobodno
2007	Džemovi, voćni želei, marmelade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0		26	slobodno
2008	Voće, jezgrasto voće i ostali djelovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni	0		32 do 58	slobodno
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje	20		10 do 22	slobodno
ex 2103	Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf):				
2103.10	Sos od soje	0		29	slobodno
2103.30	Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf)	0		29	slobodno

Tarifna oznaka Island	Naimenovanje	MFN – carinska stopa, <i>ad valorem</i>	MFN – carinska stopa, specifična	GATT konsolidovana carina <i>ad valorem</i> /specifična	Preferencijalna carinska stopa
1	2	3a	3b	4	4
ex Glava 22	Pića, alkoholi i sirće				
2201	Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg	20		23	slobodno
2204	Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tar. broja 2009:				
2204.10	- Vino pjenušavo:				slobodno
2204.21	- - U sudovima do 2 l	0-10		0 do 10	slobodno
2209	Sirće i zamjene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline	0		0 do 175	slobodno
ex Glava 23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje	0		0 do 175	slobodno
	Osim za ishranu životinja				
Glava 24	Duvan i proizvodi zamjene duvana	0		15 do 25	slobodno

ANEKS II

U SKLADU SA ČLANOM 2

TARIFNE KONCESIJE CRNE GORE

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN Carinska stopa	Tarifna koncesija
0101	Konji, magarci, mule i mazge, živi		
010110	- Čiste rase za priplod:	0	0
010190	- Ostalo:	0	0
0204	Meso ovčje ili kozje, svježe, rashlađeno ili smrznuto:	30	20
0210	Meso i jestivi mesni i drsugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:		
0210 99	- - Ostalo:	5	0
	----- Od ovaca i koza:		
0210.99 21	----- Sa kostima	5	0
0210 99 29	----- Bez kostiju	5	0
0210 99 39	----- Ostalo	5	0
0406	Sir i urda:		
0406 10	- Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujući sir od surutke i urda:	30+0,30€/kg	15+0,15€/kg
0406 20	- Sir rendani ili u prahu, svih vrsta:	30+0,30€/kg	15+0,15€/kg
0406 20 10	-- Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mlijeka i pomiješan sa sitno mljevenim začinskim biljem	30+0,30€/kg	25
0406 30	- Sir topljen, osim rendanog ili u prahu:	30+0,30€/kg	30+0,15€/kg
0406 40	- Sir prošaran plavim plijesnima i drugi sir što sadrži plijesni dobijene pomoću <i>Penicillium roqueforti</i> :	30+0,30€/kg	30+0,15€/kg
0406 90	- - Ostali:	30+0,30€/kg	30+0,15€/kg
	----- Ostali:		
0406 90 13	--- Emmentaler	30+0,30€/kg	30
0406 90 15	--- Gruyère, Sbrinz	30+0,30€/kg	25
0406 90 17	--- Bergkäse i Appenzell	30+0,30€/kg	25
0406 90 18	--- Fromage Fiburgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine	30+0,30€/kg	25
0406 90 19	--- Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mlijeka i pomiješan sa sitno mljevenim začinskim biljem	30+0,30€/kg	25
0406 90 25	--- Tilsit	30+0,30€/kg	25

0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, samso	30+0,30€/kg	30
0406 90 79	----- Esrom, Italice, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	30+0,30€/kg	30
0406 90 84	----- Brie	30+0,30€/kg	30
2201	Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg:	30+0,10€/kg	0

ANEKS III

PRELAZNE ODREDBE

Uzimajući u obzir da se član 6 ovog Sporazuma odnosi na ali ne ugrađuje STO Sporazum o poljoprivredi, Strane su saglasne da će se STO Sporazum o poljoprivredi smatrati dijelom ovog Sporazuma i da će se shodno primjenjivati između njegovih strana do punopravnog članstva Crne Gore u STO.

Sporazum o poljoprivredi između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije

ČLAN 1

Obuhvat

1. Sporazum o poljoprivrednim proizvodima između Crne Gore i Švajcarske Konfederacije (u daljem tekstu "Švajcarska") se zaključuje shodno Sporazumu o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja (u daljem tekstu: "Sporazum o slobodnoj trgovini"), koji je potpisan 14. novembra 2011. godine, a posebno u skladu sa stavom 2 člana 7 Sporazuma o slobodnoj trgovini.
2. Ovaj Sporazum se odnosi na trgovinu poljoprivrednih proizvoda između Strana:
 - (a) klasifikovanih u glavama 1 do 24 Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe (u daljem tekstu „HS“), i koji nisu uključeni u Aneksu II ili Aneksu III Sporazuma o slobodnoj trgovini; i
 - (b) obuhvaćenih Aneksom I Sporazuma o slobodnoj trgovini.
3. Ovaj Sporazum se takođe primjenjuje na Knjaževinu Lihtenštajn sve dok je na snazi Sporazum o carinskoj uniji od 29. marta 1923. godine između Švajcarske i Knjaževine Lihtenštajn.

ČLAN 2

Carinske koncesije

Švajcarska će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Crne Gore kao što je navedeno u Aneksu I. Crna Gora će odobriti carinske koncesije na poljoprivredne proizvode porijeklom iz Švajcarske kao što je navedeno u Aneksu II.

ČLAN 3

Pravila o porijeklu i administrativna saradnja

1. Član 8 Sporazuma o slobodnoj trgovini primjenjuje se na ovaj Sporazum, *mutatis mutandis*, izuzev u slučaju iz stava 2.
2. Za potrebe ovog Sporazuma, član 3 Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu će se primjenjivati *mutatis mutandis*, dozvoljavajući samo bilateralnu kumulaciju među Stranama.

ČLAN 4

Dijalog

Strane će razmotriti sve poteškoće koje se mogu pojaviti u međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastojati da pronađu odgovarajuća rješenja.

ČLAN 5

Dalja liberalizacija

Strane se obavezuju da nastave sa svojim naporima u cilju dalje liberalizacije međusobne trgovine poljoprivrednim proizvodima, uzimajući u obzir uobičajene robne tokove takve trgovine između njih, posebnu osjetljivost ove vrste proizvoda i razvoj poljoprivredne politike obje Strane. Na zahtjev bilo koje Strane, Strane će se konsultovati kako bi ostvarile ovaj cilj, i to poboljšanjem pristupa tržištu kroz smanjenje ili ukidanje carina na poljoprivredne proizvode i kroz proširenje obuhvata poljoprivrednih proizvoda na osnovu ovog Sporazuma.

ČLAN 6

STO Sporazum o poljoprivredi

Strane potvrđuju svoja prava i obaveze koje proističu iz STO Sporazuma o poljoprivredi.

ČLAN 7

Odredbe Sporazuma o slobodnoj trgovini

Odredbe koje se odnose na teritorijalnu primjenu (član 4), centralnu, regionalnu i lokalnu upravu (član 5), sanitarne i fitosanitarne mjere (član 12.), tehničke propise (član 13), antidamping (član 19) i bilateralne mjere zaštite (član 21), kao i Glava 8 - Rješavanje sporova u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini, primjenjivaé se između strana ovog Sporazuma, *mutatis mutandis*.

ČLAN 8

Stupanje na snagu i raskidanje Sporazuma

1. Ovaj Sporazum stupa na snagu, ili ée se primjenjivati privremeno, od istog dana kad Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Švajcarske stupa na snagu. Sporazum ostaje na snazi sve dok Sporazum o slobodnoj trgovini ostaje na snazi između njih.
2. Sporazum ée biti raskinut ukoliko Strana odustane od Sporazuma o slobodnoj trgovini, u kojem slučaju ée se ovaj Sporazum smatrati raskinutim istog dana kada je odustajanje od Sporazuma o slobodnoj trgovini stupilo na snagu.

U POTVRDU éega, doljepotpisani ovlašćeni predstavnici potpisali su ovaj Sporazum.

Sačinjeno u Ženevi, 14. novembra 2011. godine, u dva originala.

Za Crnu Goru

Za Švajcarsku Konfederaciju

.....

.....

ANEKS I

U SKLADU SA ČLANOM 2

CARINSKE KONCESIJE ŠVAJCARSKE

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
I	ŽIVE ŽIVOTINJE; PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA			
01	Žive životinje			
0105	Živina domaća, živa (kokoške vrste <i>Gallus domesticus</i>, patke, guske, ćurke i biserke):	za 100 kg bruto	za 100 kg bruto	
	- Mase do 185 g:			
0105.1100	- - Pilići vrste <i>Gallus domesticus</i> :	0.00		
0105.1200	- - Ćurići	0.00		
0105.1900	- - Ostalo:	0.00		
0106	Ostale životinje, žive:			
	- Sisari:			
0106.1100	- - Primati	0.00		
0106.1200	- - Kitovi, delfini i morski prasići (sisari reda <i>Cetacea</i>); morske krave i dugong (sisari reda <i>Sirenia</i>)	0.00		
0106.1900	- - Ostalo:	0.00		
0106.2000	- Reptili (uključujući zmije i kornjače)	0.00		
	- Ptice:			
0106.3100	- - Ptice grabljivice	0.00		
0106.3200	- - Papagaji (uključujući obične papagaje, male dugorepe papagaje, makoe i kakadue)	0.00		
	- - Ostale:			
0106.3990	- - - Ostale:	0.00		
0106.9000	- Ostalo	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
04	Mliječne preradevine; ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu			
0409	Med prirodni			
ex0409.0000	Med prirodni	8.00		od bagrema
ex0409.0000	Med prirodni	19.00		ostali osim bagrema
0410	Jestivi proizvodi životinjskog porijekla na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni			
0410.0000	Jestivi proizvodi životinjskog porijekla na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni	0.00		
05	Proizvodi životinjskog sporiijekla, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni			
0504	Crijeva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni			
0504.0010	- Kесе za sirište	0.00		
	- Želuci drugih životinja iz tarifnog broja 0101 do 0104; škembići			
0504.0039	- - Ostali	0.00		
0504.0090	- Ostali	0.00		
0506	Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali ne i sječeni u oblike) postupani sa kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda			
0506.1000	- Koštana tkiva i kosti postupane kiselinom	0.00		
0506.9000	- Ostalo	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0511	Proizvodi životinjskog porijekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Glava 1. i 3., neupotrebljive za ljudsku ishranu	<u>po jedinici mjere</u>	<u>po jedinici mjere</u>	
	- Sperma bikova:			
0511.1010	-- U granicama carinske kvote (kvota broj 12)	0.00		
	- Ostali			
	-- Ostalo:	<u>za 100 kg bruto</u>	<u>za 100 kg bruto</u>	
0511.9980	--- Ostalo	0.00		
II	BILJNI PROIZVODI			
06	Živo drveće i druge biljke, lukovice, korijenje i slično; sječeno cvijeće i ukrasno lišće			
0601	Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, korijeni, izdanci, reznice i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvijetu; biljke i korijen cikoriје, osim korijenja iz tarifnog broja 1212.			
	- Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i rizomi, za sadnju:			
0601.1090	-- Ostalo	0.00		
	- Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijena, reznice i rizomi u vegetaciji ili u cvijetu; biljke i korijen cikoriје:			
0601.2010	-- Biljka i korijen cikoriје		1.40	
0601.2020	-- Sadnice u saksijama i posudama, osim biljaka lala i cikoriја	0.00		
	-- Ostalo:			
0601.2091	--- Cvjetne biljke, sa pupoljcima ili cvjetovima	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0601.2099	- - - Ostale	0.00		
0602	Ostale žive biljke (uključujući njihovo korijenje), reznice, kalem-grančice i kalemi; micelijum (kljale spore pečurke na zrnima žitarica):			
0602.1000	- - Neužiljene reznice i kalem-grančice, kalemi:	0.00		
0602.3000	- Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljeni ili nekalemljeni	0.00		
	- Ruže, kalemljene ili nekalemljene:			
0602.4010	- - Divlje ruže		5.20	
	- Ostalo:			
	- - Sadnice i spore za sjetvu			
0602.9012	- - - Micelijum za pečurke		0.20	
	- - Ostalo:			
0602.9099	- - - ostalo	4.60		
0603	Sječeno cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, svježi, sušeni, bojeni, bijeljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:			
	- Svježe:			
	- - Ruže:			
	- - - od 1. maja do 25. oktobra:			
0603.1110	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 13)	0.00		
0603.1130	- - - Od 26. oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Karanfili:			
	- - - Od 1. maja do 25. oktobra:			
0603.1210	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 13)	0.00		
0603.1230	- - - Od 26. oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Orhideje:			
	- - - Od 1. maja do 25. oktobra:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0603.1310	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 13)	20.00		
0603.1330	- - - Od 26. oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Hrizanteme:			
	- - - Od 1. maja do 25. oktobra:			
0603.1410	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 13)	20.00		
0603.1430	- - - Od 26. oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Od 1. maja do 25. oktobra:			
	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 13)			
0603.1911	- - - - - Od drvenastih biljaka	20.00		
0603.1919	- - - - - Ostalo	20.00		
	- - - Od 26. oktobra do 30. aprila:			
0603.1930	- - - - Lale	0.00		
	- - - - Ostalo:			
0603.1931	- - - - - Od drvenastih biljaka	0.00		
0603.1939	- - - - - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
0603.9010	- - Prirodno sušeno	0.00		
0603.9090	- - ostalo (bijeljeno, bojano, impregnirano, itd)	0.00		
0604	Lišće, grane i ostali djelovi bilja bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, svježi, sušeni, bojani, bijeljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:			
	- Mahovine i lišajevi:			
0604.1010	- - Svježe, dalje nepripremljeno, osim sušenog	0.00		
0604.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
	- - Svježe:			
	- - - Od drvenastih biljaka:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0604.9111	- - - - Božićna drva i grane četinarara	0.00		
0604.9119	- - - - Ostalo		5.00	
0604.9190	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
0604.9910	- - - Dalje nepripremljeno, osim sušenog	0.00		
0604.9990	- - - Ostalo (bijeljeno, bojano, impregnirano, itd)	0.00		
07	Povrće, korijenje i krtole za jelo			
0701	Krompir, svjež ili rashladen:			
	- Sjemenski krompir			
0701.1010	- - U granicama carinske kvote (kvota broj 14)	0.00		
	- Ostalo:			
0701.9010	- - U granicama carinske kvote (kvota broj 14)		3.00	
0702	Paradajz, svježi ili rashladeni			
	- Cherry paradajz:			
0702.0010	- - Od 21. oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Od 1. maja do 20. oktobra			
0702.0011	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Peretti paradajz (šljiva paradajz):			
0702.0020	- - Od 21.oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Od 1.maja do 20.oktobra:			
0702.0021	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Drugi paradajz prečnika 80 mm ili više (beef tomatoes)			
0702.0030	- - Od 21.oktobra do 30. aprila	0.00		
	- - Od 1.maja do 20.oktobra:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0702.0031	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Ostali			
0702.0090	- - Od 21. oktobra do 30. aprila	0.00		
0703	Crni luk, vlašac, bijeli luk, praziluk i ostali lukovi, svježi ili rashladeni:			
	- Crni luk i vlašac			
	- - Luk za sadnju			
0703.1011	- - - Od 1. maja do 30. juna	0.00		
	- - - Od 1. jula do 30. aprila			
0703.1013	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Ostali luk i vlašac:			
	- - - Mladi luk:			
0703.1020	- - - - Od 31. oktobra od 31. marta	0.00		
	- - - - Od 1. aprila do 30. oktobra:			
0703.1021	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - - Bijeli luk ravne površine prečnika do 35 mm:			
0703.1030	- - - - Od 31. oktobra od 31. marta	0.00		
	- - - - Od 1. aprila do 30. oktobra:			
0703.1031	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - - Divlji luk:			
0703.1040	- - - - Od 16.maja do 29.maja	0.00		
	- - - - Od 30.maja do 15.maja			
0703.1041	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - - Drugi luk prečnika 70 mm ili više			
0703.1050	- - - - Od 16.maja do 26.maja	0.00		
	- - - - Od 30.maja do 15.maja:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0703.1051	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	--- Luk prečnika manjeg od 70 mm, crveni ili bijeli, osim onih iz: 0703.1030/1039:			
0703.1060	---- Od 16. maja do 29. maja	0.00		
	---- Od 30. maja do 15. maja:			
0703.1061	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	--- Ostali luk:			
0703.1070	---- Od 16. maja do 29. maja	0.00		
	---- Od 30. maja do 15. maja:			
0703.1071	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
0703.1080	--- Vlašac	0.00		
0703.2000	- Bijeli luk	0.00		
	- Praziluk i ostalo srodno povrće			
	- Praziluk (sa najviše 1/6 zelenog repa; ako rezan, samo bijelo), za pakovanje u posude malog kapaciteta			
0703.9010	--- Od 16. februara do kraja februara	5.00		
	--- Od 1. marta do 15. februara:			
0703.9011	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	-- Ostali praziluk			
0703.9020	--- Od 16. februara do kraja februara	5.00		
	--- Od 1. marta do 15. februara:			
0703.9021	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0703.9090	-- Ostalo	3.50		
0704	Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježi ili rashladeni:			

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
	- Karfiol i brokoli			
	- - Cimone:			
0704.1010	- - - Od 1. decembra do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 30. novembra:			
0704.1011	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Romanesco brokoli:			
0704.1020	- - - Od 1. decembra do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 30. novembra:			
0704.1021	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Ostalo:			
0704.1090	- - - Od 1. decembra do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 30. novembra:			
0704.1091	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Kelj pupčar:			
0704.2010	- - Od 1. februara do 31. avgusta	5.00		
	- - Od 1. septembra do 31. januara:			
0704.2011	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- Ostalo:			
	- - Kupus, crveni:			
0704.9011	- - - Od 16. maja do 29. maja	0.00		
	- - - Od 30. maja do 15. maja:			
0704.9018	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Kupus, bijeli:			
0704.9020	- - - Od 2. maja do 14. maja	0.00		
	- - - Od 15. maja do 1. maja:			
0704.9021	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Zimski kelj kupus:			
0704.9030	- - - Od 16. marta do 31. marta	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Od 1. aprila do 15. marta:			
0704.9031	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Kelj glavičar:			
0704.9040	- - - Od 11. maja do 24. maja:	0.00		
	- - - Od 25. maja do 10. maja:			
0704.9041	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Prokelj:			
0704.9050	- - - Od 1. decembra do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 30. novembra :			
0704.9051	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Kineski kupus:			
0704.9060	- - - Od 2. marta do 9. aprila	5.00		
	- - - Od 10. aprila do 1. marta:			
0704.9061	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Pak-choi:			
0704.9063	- - - Od 2. marta do 9. aprila	5.00		
	- - - Od 10. aprila do 1. marta:			
0704.9064	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Keleraba:			
0704.9070	- - - Od 16. decembra do 14. marta	5.00		
	- - - Od 15. marta do 15. decembra:			
0704.9071	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Kelj:			
0704.9080	- - - Od 11. maja do 24. maja	5.00		
	- - - Od 25. maja do 10. maja:			
0704.9081	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
0704.9090	- - Ostalo	5.00		
0705	Salata (<i>Lactuca sativa</i>) i cikorija (<i>Cichorium spp</i>), svježi ili rashlađeni:			
	- Salata:			
	- - Salata glavičasta:			
	- - - Iceberg salata bez spoljnih listova:			
0705.1111	- - - - Od 1. januara do kraja februara	3.50		
	- - - - Od 1. marta do 31. decembra			
0705.1118	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	3.50		
	- - - Blitva i druge iceberg salate:			
0705.1120	- - - - Od 1 januara do kraja februara	3.50		
	- - - - Od 1. marta do 31. decembra:			
0705.1121	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	3.50		
	- - - Ostalo:			
0705.1191	- - - - Od 11. decembra do kraja februara	5.00		
	- - - - Od 1. marta do 10. decembra:			
0705.1198	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Ostale:			
	- - - Salata marula:			
0705.1910	- - - - Od 21. decembra do kraja februara	5.00		
	- - - - Od 1. marta do 20. decembra:			
0705.1911	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - - Salata koja se reže i ponovo lista:			
	- - - -Sa uvijenim listovima:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0705.1920	----- Od 21. decembra do kraja februara	5.00		
	----- Od 1. marta do 20. decembra:			
0705.1921	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	----- Crvena lollo:			
0705.1930	----- Od 21. decembra do kraja februara	5.00		
	----- Od 1. marta do 20. decembra:			
0705.1931	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	----- Ostale lollo:			
0705.1940	----- Od 21. decembra do kraja februara	5.00		
	----- Od 1. marta do 20. decembra:			
0705.1941	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	----- Ostali:			
0705.1950	----- Od 21. decembra do kraja februara	5.00		
	----- Od 1. marta do 20. decembra:			
0705.1951	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	----- Ostalo:			
0705.1990	----- Od 21. decembra do 14. februara	5.00		
	----- Od 15. februara do 20. decembra:			
0705.1991	----- - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- Cikorija:			
	-- Širokolisna cikorija (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>):			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0705.2110	- - - Od 21. maja do 30. septembra	3.50		
	- - - Od 1. oktobra do 20. maja:			
0705.2111	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	3.50		
0706	Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bijela repa), cvekla, cijeler korijenjaš, rotkvice i slično jestivo korijenasto povrće, svježe ili rashlađeno:			
	- Šargarepa i repa			
	- - Šargarepe:			
	- - - U vezicama:			
0706.1010	- - - - Od 11. maja do 24. maja	2.00		
	- - - - Od 25. maja do 10. maja:			
0706.1011	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	2.00		
	- - - Ostale:			
0706.1020	- - - - Od 11. maja do 24. maja	2.00		
	- - - - Od 25. maja do 10. maja:			
0706.1021	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	2.00		
	- - Repa:			
0706.1030	- - - Od 16. januara do 31. januara	2.00		
	- - - Od 1. februara do 15. januara:			
0706.1031	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	2.00		
	- Ostalo:			
	- - Cvekla za salatu:			
0706.9011	- - - Od 16. juna do 29. juna	2.00		
	- - - Od 30. juna do 15. juna:			
0706.9018	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	2.00		
	- Korijen:			
0706.9021	- - - Od 16. maja do 14. septembra	3.50		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Od 15. septembra do 15. maja:			
	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	3.50		
	- - Celer-korijen:			
	- - - Korijen celera za supu (sa listovima, korijena prečnika manje od 7cm):			
0706.9030	- - - - Od 1. januara do 14. januara	5.00		
	- - - - Od 15. januara do 31. decembra:			
0706.9031	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - - Ostalo:			
0706.9040	- - - - Od 16. do 29. juna	5.00		
	- - - - Od 30. juna do 15. juna:			
0706.9041	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Rotkvice (osim rena):			
0706.9050	- - - Od 16. januara do kraja februara	5.00		
	- - - Od 1. marta do 15. januara:			
0706.9051	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Male rotkvice:			
0706.9060	- - - Od 11. januara do 9. februara	5.00		
	- - - Od 10. februara do 10. januara			
0706.9061	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0706.9090	- - Ostalo	5.00		
0707	Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni:			
	- Krastavci			
	- - Krastavci za salatu:			
0707.0010	- - - Od 21. oktobra do 14. aprila	5.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Od 15. aprila do 20. oktobra:			
0707.0011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Krastavci vrste Nostrani ili Slicer :			
0707.0020	- - - Od 21. oktobra do 14. aprila	5.00		
	- - - Od 15. aprila do 20. oktobra:			
0707.0021	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Krastavac, dužine preko 6 cm, ali ne veće od 12 cm:			
0707.0030	- - - Od 21. oktobra do 14. aprila	5.00		
	- - - Od 15. aprila do 20. oktobra:			
0707.0031	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Ostali krastavci:			
0707.0040	- - - Od 21. oktobra do 14. aprila	5.00		
	- - - Od 15. aprila do 20. oktobra:			
0707.0041	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0707.0050	- Krastavačići (kornišoni)	3.50		
0708	Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno:			
	- Grašak (<i>Pisum sativum</i>):			
	- - Slatki grašak (mange-tout):			
0708.1010	- - - Od 16. avgusta do 19. maja	0.00		
	- - - Od 20. maja do 15. avgusta:			
0708.1011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Ostalo:			
0708.1020	- - - Od 16. avgusta do 19. maja	0.00		
	- - - Od 20. maja do 15. avgusta:			
0708.1021	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Pasulj i boranija (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):			
0708.2010	- - Pasulj koji je oljušten	0.00		
	- - "Piatoni" ili "Coco" pasulj:			
0708.2021	- - - Od 16. novembra do 14. juna	0.00		
	- - - Od 15. juna do 15. novembra:			
0708.2028	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Špargle boranija ili dugi pasulj:			
0708.2031	- - - Od 16. novembra do 14. juna	0.00		
	- - - Od 15. juna do 15. novembra:			
0708.2038	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Boranija (ekstra fina, najmanje 500/kg):			
0708.2041	- - - Od 16. novembra do 14. juna	0.00		
	- - - Od 15. juna do 15. novembra:			
0708.2048	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Ostalo:			
0708.2091	- - - Od 16. novembra do 14. juna	0.00		
	- - - Od 15. juna do 15. novembra:			
0708.2098	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Ostalo mahunasto povrće :			
	- - Ostalo:			
	- - - Za ljudsku upotrebu:			
0708.9080	- - - - Od 1. novembra do 31. maja	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - - Od 1. juna do 31. oktobra:			
0708.9081	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0708.9090	- - - Ostalo	0.00		
0709	Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno:			
	- Špangle			
	- - Zelena špargla:			
0709.2010	- - - Od 16. juna do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 15. juna:			
0709.2011	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
0709.2090	- - Ostalo	2.50		
	- Plavi patlidžan :			
0709.3010	- - Od 16. oktobra do 31. maja	0.00		
	- - Od 1. juna do 15. oktobra:			
0709.3011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- Celer, osim celera korijenjaša:			
	- - Zeleni celer :			
0709.4010	- - - Od 1. januara do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 31. decembra:			
0709.4011	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Celer rebraš:			
0709.4020	- - - Od 1. januara do 30. aprila	0.00		
	- - - Od 1. maja do 31. decembra:			
0709.4021	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- - Ostalo:			
0709.4090	- - - Od 1. januara do 14. januara	0.00		
	- - - Od 15. januara do 31. decembra:			
0709.4091	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	0.00		
	- Jestive pečurke i trifle::			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0709.5100	- - Pečurke roda <i>Agaricus</i>	0.00		
0709.5900	- - Ostale	0.00		
	- Paprike iz roda <i>Capsicum</i> ili iz roda <i>Pimenta</i> :			
	- - Slatka paprika:			
0709.6011	- - - - Od 1. novembra do 31. marta	0.00		
0709.6012	- - - - Od 1. aprila do 31. oktobra:	5.00		
0709.6090	- - Ostalo	0.00		
	Spanać, novozelandski spanać i loboda:			
	- - Spanać, novozelandski spanać:			
0709.7010	- - - Od 16. decembra do 14. februara	5.00		
	- - - Od 15. februara do 15. decembra:			
0709.7011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0709.7090	- - Ostali	3.50		
	- Ostalo:			
	- - Peršun:			
0709.9040	- - - Od 1. januara do 14. marta	5.00		
	- - - Od 15. marta do 31. decembra:			
0709.9041	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Tikvice (uključujući cvjetne tikvice):			
0709.9050	- - - Od 31. oktobra do 19. aprila	5.00		
	- - - Od 20. aprila do 30. oktobra:			
0709.9051	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
0709.9080	- - Salata potočnica i maslačak	3.50		
	- - Artičoke:			
0709.9083	- - - Od 1. novembra do 31. maja	0.00		
	- - - Od 1. juna do 31. oktobra:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0709.9084	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 15)	5.00		
	- - Ostalo:			
0709.9099	- - - Ostalo	3.50		
0710	Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto			
	- Ostalo povrće:			
ex0710.8090	- - Ostalo	0.00		pečurke i masline
0711	Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:			
0711.2000	- Masline	0.00		
0711.4000	- Krastavci i kornišoni	0.00		
	- Jestive pečurke i trifle:			
0711.5100	- - Pečurke roda <i>Agaricus</i>	0.00		
0711.5900	- - Ostalo	0.00		
	- Ostalo povrće; mješavine povrća:			
0711.9020	- - Kapar	0.00		
0712	Sušeno povrće, cijelo, sječeno u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno			
	- Jestive pečurke, judino uvo (<i>Auricularia</i> spp), drhtalica (<i>Tremella</i> spp) i trifle:			
0712.3100	- - Pečurke roda <i>Agaricus</i>	0.00		
0712.3200	- - Judino uvo (<i>Auricularia</i> spp)	0.00		
0712.3300	- - Drhtalica (<i>Tremella</i> spp)	0.00		
0712.3900	- - Ostale	0.00		
0713	Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno:			
	- Grašak (<i>Pisum sativum</i>):			
	- - Cijeli, neprerađeni:			

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
0713.1019	- - - Ostali	0.00		
	- - Ostalo:			
0713.1099	- - - Ostalo	0.00		
	- Slanutak, (naut) (garbanzos):			
	- - Cijeli, neprerađeni:			
0713.2019	- - - Ostali	0.00		
	- - Ostalo:			
0713.2099	- - - Ostalo	0.00		
	- Pasulj (<i>Vigna spp</i> , <i>Phaseolus spp</i>):			
	- - Pasulj vrsta <i>Vigna mungo</i> Hepper ili <i>Vigna radiata</i> , Wilczek			
	- - - Cijeli, neprerađeni:			
0713.3119	- - - - Ostali	0.00		
	- - - Ostalo:			
0713.3199	- - - - Ostalo	0.00		
	- - Pasulj sitni crveni (Adzuki) Pasulj (<i>Phaseolus</i> ili <i>Vigna angularis</i>):			
	- - - Cijeli, neprerađeni:			
0713.3219	- - - - Ostalo	0.00		
	- - - Ostalo:			
0713.3299	- - - - Ostalo	0.00		
	- - Pasulj običan i boranija (<i>Phaseolus vulgaris</i>):			
	- - - Cijeli, neprerađeni:			
0713.3319	- - - - Ostali	0.00		
	- - - Ostalo:			
0713.3399	- - - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Cijeli, neprerađeni:			
0713.3919	- - - - Ostali	0.00		
	- - - Ostalo:			

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
0713.3999	- - - - Ostalo	0.00		
	- Sočivo:			
	- - Cijelo, neprerađeno:			
0713.4019	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
0713.4099	- - - Ostalo	0.00		
	- Bob (<i>Vicia faba var major</i>) i konjski bob (<i>Vicia faba var equina, Vicia faba var minor</i>)			
	- - Cijeli, neprerađeni:			
	- - - Za sjeme:			
0713.5015	- - - - Konjski bob (<i>Vicia faba var minor</i>)	0.00		
0713.5018	- - - - Ostali	0.00		
0713.5019	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
0713.5099	- - - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
	- - Cijeli, neprerađeni:			
0713.9019	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
0713.9099	- - - Ostalo	0.00		
0714	Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korijenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, cijeli, sječeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta:			
	- Manioka (Cassava):			
0714.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Slatki krompir:			
0714.2090	- - Ostali	0.00		
	- Ostalo:			
0714.9090	- - Ostalo	0.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
08	Voće za jelo, uključujući jezgrasto voće; kore agruma ili dinja I lubenica			
0801	Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, svježi ili suvi, oljušteni ili neoljušteni:			
	- Kokosov orah:			
0801.1100	- - Osušen	0.00		
0801.1900	- - Ostalo	0.00		
	- Brazilski orah:			
0801.2100	- - U ljusci	0.00		
0801.2200	- - Bez ljuske	0.00		
	- Akažu orah:			
0801.3100	- - U ljusci	0.00		
0801.3200	- - Bez ljuske	0.00		
0802	Ostalo jezgrasto voće u ljusci, svježe ili suvo, oljušteno ili neoljušteno:			
	- Bademi:			
0802.1100	- - U ljusci	0.00		
0802.1200	- - Bez ljuske	0.00		
	- Obični orasi:			
	- - U ljusci:			
0802.3190	- - - Ostali	0.00		
	- - Bez ljuske:			
0802.3290	- - - Ostalo	0.00		
0802.4000	- Kestenje (<i>Castanea spp</i>)	0.00		
0802.5000	- Pistaći	0.00		
0802.6000	- Makadamski oraščić	0.00		
	- Ostalo:			
0802.9020	- - Tropsko voće i tropsko jezgrasto voće	0.00		
0802.9090	- - Ostalo	0.00		
0804	Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suvi:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0804.1000	- Urme	0.00		
	- Smokve:			
0804.2010	- - Svježe	0.00		
0804.2020	- - Suve	0.00		
0804.3000	- Ananas	0.00		
0804.4000	- Avocado	0.00		
0804.5000	- - Guava, mango i mangusta	0.00		
0805	Agrumi, svježi ili suvi:			
0805.1000	- Pomorandže:	0.00		
0805.2000	- Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični agrumi:	0.00		
0805.4000	- Grejpfrut, uključujući pomelo	0.00		
0805.5000	- Limun (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) i limeta (<i>Citrus aurantiifolia</i> , <i>Citrus Latifolia</i>):	0.00		
0805.9000	- Ostali	0.00		
0806	Grožđe, svježe ili suvo:			
	- Svježe:			
	- - Stono grožđe			
ex0806.1011	- - - Od 15. jula do 15. septembra	0.00		od 15. jula do 31. avgusta: u okviru carinske kvote od 100 t za godinu
ex0806.1012	- - - Od 16. septembra do 14. jula	0.00		od 1. juna do 14. jula: u okviru carinske kvote od 100 t za godinu
0806.2000	- - Suvo	0.00		
0807	Dinje, lubenice i papaje, svježe:			
	- - Dinje i lubenice:			
0807.1100	- - Lubenice	0.00		
0807.1900	- - Ostalo	0.00		
0807.2000	- Papaje	0.00		
0808	Jabuke, kruške i dunje, svježe:			
	- Jabuke:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	-- Za jabukovaču ili destilaciju:			
0808.1011	---- U granicama carinske kvote (kvota broj 20)	0.00		
	-- Ostale jabuke:			
	--- U otvorenim pakovanjima			
0808.1021	---- Od 15. juna do 14. jula	0.00		
	---- Od 15. jula do 14. juna:			
0808.1022	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 17)	0.00		
	-- -U ostalim pakovanjima:			
0808.1031	---- Od 15. juna do 14. jula		2.50	
	---- Od 15. jula do 14. juna:			
0808.1032	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 17)		2.50	
	- Kruške i dunje:			
	-- Kruške za kruškovaču ili destilaciju			
0808.2011	--- U granicama carinske kvote (kvota broj 20)	0.00		
	-- Ostale kruške i dunje:			
	--- U otvorenim pakovanjima			
0808.2021	---- Od 1. aprila do 30. juna	0.00		
	---- Od 1. jula do 31. marta:			
0808.2022	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 17)	0.00		
	--- U ostalim pakovanjima:			
0808.2031	---- Od 1. aprila do 30. juna		2.50	
	---- Od 1. jula do 31. marta:			
0808.2032	----- U granicama carinske kvote (kvota broj 17)		2.50	
0809	Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, svježe:			
	- Kajsije:			
	-- U otvorenim pakovanjima			
0809.1011	--- Od 1. septembra do 30. juna	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Od 1. jula do 31. avgusta:			
0809.1018	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 18)	0.00		
	- - U ostalim pakovanjima:			
0809.1091	- - - Od 1. septembra do 30. juna	0.00		
	- - - Od 1. jula do 31. avgusta:			
0809.1098	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 18)	0.00		
	- Trešnje i višnje:			
0809.2010	- - Od 1. septembra do 19. maja	0.00		
	- - Od 20. maja do 31. avgusta:			
0809.2011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 20)	0.00		
	- Breskve, uključujući nektarine:			
ex0809.3010	- - Breskve	0.00		u granicama carinske kvote od 200 t (tarifni brojevi 0809.3010 i 3020)
ex0809.3020	- - Nektarine	0.00		u granicama carinske kvote od 200 t (tarifni brojevi 0809.3010 i 3020)
	- Šljive i trnjine:			
	- - U otvorenim pakovanjima:			
	- - - Šljive:			
0809.4012	- - - - Od 1. oktobra do 30. juna	0.00		
	- - - - Od 1. jula do 30. septembra:			
0809.4013	- - - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 18)	0.00		
0809.4015	- - - Trnjine	0.00		
	- - U ostalim pakovanjima:			
	- - - Šljive:			
0809.4092	- - - - Od 1. oktobra do 30. juna	0.00		
	- - - - Od 1. jula do 30. septembra:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0809.4093	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 18)	0.00		
0809.4095	- - - Trnjine	0.00		
0810	Ostalo voće, svježe:			
	- Jagode:			
0810.1010	- - Od 1. septembra do 14. maja	0.00		
	- - Od 15. maja do 31. avgusta:			
0810.1011	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 19)	0.00		
	- Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice:			
	- - Maline:			
0810.2010	- - - Od 15. septembra do 31. maja	0.00		
	- - - Od 1. juna do 14. septembra:			
0810.2011	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 19)	0.00		
	- - Kupine:			
0810.2020	- - - Od 1. novembra do 30. juna	0.00		
	- - - Od 1. jula do 31. oktobra:			
0810.2021	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 19)	0.00		
0810.2030	- - Dudinje i loganjske bobice:	0.00		
0810.4000	- Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium:	0.00		
0810.5000	- Kivi	0.00		
0810.6000	- "Durians" (plod malajskog drveta Durio zibethinus)	0.00		
	- Ostalo:			
0810.9092	- - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće	0.00		
	- - Crne, bijele ili crvene ribizle:			
0810.9093	- - - Od 16. septembra do 14. juna	0.00		
	- - - Od 15. juna do 15. septembra:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0810.9094	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 19)	0.00		
0810.9096	- - Ogrozdi	0.00		
0810.9099	- - Ostalo	0.00		
0811	Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:			
	- Ostalo:			
0811.9010	- - Borovnice	0.00		
	- - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće:			
0811.9021	- - - Karambola	0.00		
0811.9029	- - - Ostalo	0.00		
0811.9090	- - Ostalo	0.00		
0812	Voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu:			
	- Ostalo:			
0812.9010	- - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće	0.00		
0813	Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tarifni broj 0801 do 0806; mješavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave			
0813.1000	- Kajsije	0.00		
	- Šljive:			
0813.2010	- - Cijele	0.00		
0813.2090	- - Ostalo	0.00		
0813.3000	- Jabuke	29.00		
	- Ostalo voće:			
	- - Kruške:			
0813.4011	- - - Cijele	7.60		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
0813.4019	- - - Ostale	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo koštunjavo voće, cijelo:			
0813.4089	- - - - Ostalo	0.00		
0814	Kore od agruma ili dinja i lubenica, svježe, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanom vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje			
0814.0000	Kore od agruma ili dinja i lubenica, svježe, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanom vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje	0.00		
09	Kafa, čaj, mate čaj i začini			
0904	Biber roda Piper; suva, drobljena ili mljevena paprika roda <i>Capsicum</i> ili roda <i>Pimenta</i>:			
	- Biber:			
0904.1100	- - Nedrobljen niti mljeven	0.00		
0904.1200	- - Drobljen ili mljeven	0.00		
	- Paprika roda <i>Capsicum</i> ili roda <i>Pimenta</i> , suva, drobljena ili mljevena:			
0904.2010	- - Neprerađena	0.00		
0904.2090	- - Ostala	0.00		
0905	Vanila			
0905.0000	Vanilla	0.00		
0906	Cimet i cvijet od cimetrovog drveta			
	- Nedrobljen ili nemljeven:			
0906.1100	- - Cimet (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume)	0.00		
0906.1900	- - Ostalo	0.00		
0906.2000	- Drobljen ili mljeven	0.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
0907	Karanfilić (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)			
0907.0000	Karanfilić (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)	0.00		
0908	Muškatni orah, macis i kardamom			
	- Muškatni orah:			
0908.1010	- - Nedrobljeni	0.00		
0908.1090	- - Ostali	0.00		
	- Macis:			
0908.2010	- - Nedrobljeni	0.00		
0908.2090	- - Ostali	0.00		
	- Kardamom:			
0908.3010	- - Nedrobljeni	0.00		
0908.3090	- - Ostali	0.00		
0909	Sjeme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke			
0909.1000	- Sjeme anisa i badijana	0.00		
0909.2000	- Sjeme korijandera	0.00		
0909.3000	- Sjeme kumina	0.00		
0909.4000	- Sjeme kima	0.00		
0909.5000	- Sjeme komorača; bobice kleke	0.00		
0910	Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini:			
0910.1000	- Đumbir	0.00		
0910.2000	- Šafran:	0.00		
0910.3000	- Kurkuma	0.00		
	- Ostali začini:			
0910.9100	- - Mješavine definisane Napomenom 1(b) uz ovu Glavu	0.00		
0910.9900	- - Ostalo	0.00		
10	Žitarice			
1001	Pšenica i napolica			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Ostala:			
	- - Ostala:			
1001.9080	- - - Ostala	0.00		
1002	Raž			
	- Ostala			
1002.0080	- - Ostala	0.00		
1003	Ječam			
	- Ostali:			
1003.0090	- - Ostali	0.00		
1004	Ovas			
	- Ostali:			
1004.0090	- - Ostali	0.00		
1005	Kukuruz			
	- Ostali:			
	- - Ostali:			
1005.9090	- - - Ostali	0.00		
1006	Pirinač			
	- Pirinač u ljusci (arpa ili sirov):			
1006.1090	- - Ostali	0.00		
	- Oljušteni (brown) pirinač:			
1006.2090	- - Ostalo	0.00		
	- Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran:			
1006.3090	- - Ostalo	0.00		
	- Neobrađen pirinač:			
1006.4090	- - Ostalo	0.00		
1008	Heljda, proso, sjeme za ptice; ostale žitarice:			
	- Heljda:			
	- - Ostalo:			
1008.1090	- - - Ostalo	0.00		
	- Proso:			
	- - Ostalo:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
1008.2090	- - - Ostalo	0.00		
	- Sjeme za ptice:			
	- - Ostalo:			
1008.3090	- - - Ostalo	0.00		
	- Ostale žitarice:			
	- - Tritikale:			
	- - - Ostalo:			
1008.9038	- - - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
1008.9099	- - - - Ostalo	0.00		
11	Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob; inulin; gluten od pšenice			
1101	Brašno od pšenice ili napolice			
1101.0090	- Ostalo	0.00		
1102	Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice:			
	- Brašno ražano:			
1102.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Brašno kukuruzno:			
1102.2090	- - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
	- - Brašno od tritikale			
1102.9018	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
1102.9069	- - - Ostalo	0.00		
1106	Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tarifni broj 0713, od sagoa korijenja ili krtola iz tarifnog broja 0714, ili od proizvoda iz Glave 8:			
	- Od sagoa ili od korijenja ili krtola iz tarifnog broja 0714:			
1106.2090	- - Ostalo	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Od proizvoda iz Glave 8:			
1106.3090	- - Ostalo	0.00		
1108	Skrob; inulin			
	- Skrob:			
	- - Pšenični skrob:			
1108.1190	- - - Ostalo	0.00		
	- - Kukuruzni skrob:			
1108.1290	- - - Ostalo	0.00		
	- - Skrob od krompira:			
1108.1390	- - - Ostalo	0.00		
	- - Manioka (cassava) skrobs:			
1108.1490	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostali skrob:			
	- - - Skrob od pirinča:			
1108.1919	- - - - Ostalo	0.00		
	- - - Ostalo:			
1108.1999	- - - - Ostalo	0.00		
	- Inulin:			
1108.2090	- - Ostalo	0.00		
12	Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnavlje, sjeme i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana			
1202	Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten lomljen ili nelomljen:			
	- U ljusci:			
	- - Ostali:			
1202.1091	- - - Za ljudsku ishranu	0.00		
1202.1099	- - - Ostali	0.00		
	- Oljušten, lomljen ili nelomljen			
	- - Ostalo:			
1202.2091	- - - Za ljudsku ishranu	0.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
1202.2099	- - - Ostalo	0.00		
1204	Sjeme lana, uključujući lomljeno ili nelomljeno:			
	- Ostalo:			
1204.0091	- - Za tehničku upotrebu	0.00		
1208	Brašno i griz od uljanog sjemenja i plodova, osim od slačice:			
	- Od soje:			
1208.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
1208.9090	- - Ostalo	0.00		
1209	Sjeme, plodovi i spore za sjetvu			
	- Sjeme šećerne repe:			
1209.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Sjeme krmnog bilja:			
1209.2100	- - Sjeme lucerke (<i>Alfalfa</i>)	0.00		
1209.2200	- - Sjeme djeteline (<i>Trifolium spp</i>)	0.00		
1209.2300	- - Sjeme vijuka	0.00		
1209.2400	- - Sjeme Kentaki, plave trave (<i>Poa pratensis L.</i>)	0.00		
1209.2500	- - Sjeme ljulja (<i>Lolium multiflorum Lam</i> , <i>Lolium perenne L.</i>)	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Sjeme grahorice ili mahune:			
1209.2919	- - - - Ostalo	0.00		
1209.2960	- - - Sjeme Timotijeve trave	0.00		
1209.2980	- - - Ostalo	0.00		
1209.2990	- - - Ostalo	0.00		
1209.3000	- Sjeme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cvijeta	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Ostalo:			
1209.9100	- - Sjeme povrća	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
1209.9999	- - - - Ostalo	0.00		
1210	Hmelj, svjež ili sušen, uključujući drobljen ili mljeven ili u obliku peleta; lupulin:			
1210.1000	- - Hmelj nedrobljen niti mljeven niti u obliku peleta	0.00		
1210.2000	- Hmelj, drobljen, mljeven ili u obliku peleta; lupulin:	0.00		
1211	Bilje i djelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove) svježe ili sušeno, sječeno ili cijelo, drobljeno ili mljeveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe:			
1211.2000	- Korižen ginsenga	0.00		
1211.3000	- List koke	0.00		
1211.4000	- Slama od maka	0.00		
1211.9000	- Ostalo	0.00		
1212	Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mljeveni ili nemljeveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen korijen cikoriije, vrste <i>Cichorium intybus sativum</i>) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:			
	- Morske alge i ostale alge:			
1212.2090	- - Ostale	0.00		
	- Ostalo:			

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
	- - Šećerna repa:			
1212.9190	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Sušeno sjeme cikorije:			
1212.9919	- - - - Ostalo	0.00		
	- - - Rogač, uključujući sjeme rogača			
1212.9921	- - - - Sjeme rogača	0.00		
	- - - - Ostalo:			
1212.9929	- - - - - Ostalo	0.00		
	- - - Ostalo:			
1212.9999	- - - - Ostalo	0.00		
1213	Slama i pljeva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sječene, mljevene ili presovane ili u obliku peleta			
1213.0010	- Za tehničku upotrebu	0.00		
1214	Broskva, stočna repa, korijenjače za stočnu hranu, sijeno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta:			
	- Brašno i pelete od lucerke (<i>Alfalfa</i>)			
1214.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Ostalo:			
1214.9090	- - Ostalo	0.00		
13	Šelak; gume, smole i ostali biljni sokovi i ekstrakti			
1301	Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr. balzami):			
1301.2000	- Gumiarabika	0.00		
	- Ostalo:			
1301.9010	- - Prirodni melemi	0.00		
1301.9080	- - Ostalo	0.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
III	MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA, PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PORIJEKLA			
15	Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porijekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog ili biljnog porijekla			
1504	Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani			
	- Ulja i njihove frakcije od riblje džigerice:			
	-- Ostalo:			
	--- Ostalo:			
ex1504.1098	---- U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1504.1099	---- Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje džigerice:			
	-- Ostalo:			
ex1504.2091	--- U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1504.2099	--- Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara:			
	-- Ostalo:			
ex1504.3091	--- U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1504.3099	--- Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
1508	Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:			
	- Sirovo ulje:			
ex1508.1090	- - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ostalo:			
	- - Frakcije koje koji imaju tačku topljenja višu od ulja kikirikija:			
	- - - Ostalo:			
ex1508.9018	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1508.9019	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1508.9098	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1508.9099	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1509	Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:			
	- Iz prvog presovanja (djevičansko):			
	- - Ostalo:			
ex1509.1091	- - - U staklenoj ambalaži do 2 litra	0.00		Za ljudsku upotrebu, u granicama carinske kvote od 100 t godišnje
ex1509.1091	- - - U staklenoj ambalaži do 2 litra	0.00		za tehničku upotrebu
ex1509.1099	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ostalo:			
	- - Ostalo:			
ex1509.9091	- - - U staklenoj ambalaži do 2 litra	0.00		za tehničku upotrebu

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
ex1509.9099	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1510	Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tarifnog broja 1509:			
	- Ostalo:			
ex1510.0091	- - Sirovo ulje	0.00		za tehničku upotrebu
ex1510.0099	- - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1511	Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:			
	- Sirovo ulje:			
ex1511.1090	- - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ostalo:			
	- - Frakcije koje imaju tačku topljenja višu od palminog ulja:			
	- - - Ostalo:			
ex1511.9018	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1511.9019	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1511.9098	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		Za tehničku upotrebu
ex1511.9099	- - - - Ostalo	0.00		Za tehničku upotrebu
1512	Ulje od sjemena suncokreta, šafranike i pamukovog sjemena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni ali hemijski nemodifikovani:			
	- Ulje od suncokreta i šafranike i njihove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
ex1512.1190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Frakcije koje imaju tačku topljenja višu od ulja od sjemena suncokreta ili šafranike:			
	- - - - Ostalo:			
ex1512.1918	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1512.1919	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - - Ostalo:			
	- - - - Ostalo:			
ex1512.1998	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1512.1999	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Pamukovo ulje i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje, bez obzira d ali je gosipl uklonjen ili ne			
ex1512.2190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1512.2991	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1512.2999	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1513	Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice), palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani:			
	- Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1513.1190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Frakcije koje imaju tačku topljenja višu od ulja od kokosovog oraha:			
	- - - - Ostalo:			
ex1513.1918	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1513.1919	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - - Ostalo:			
	- - - - Ostalo:			
ex1513.1998	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1513.1999	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminih oraha (babasu ulje) i njihove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1513.2190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Frakcije koje imaju tačku topljenja višu od ulja od palminog jezgra ili palminog oraha:			
	- - - - Ostalo:			
ex1513.2918	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1513.2919	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - - Ostalo:			
	- - - - Ostalo:			
ex1513.2998	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1513.2999	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1514	Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1514.1190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1514.1991	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1514.1999	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ostalo:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1514.9190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1514.9991	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1514.9999	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1515	Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani:			
	- Laneno ulje i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1515.1190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Kukuruzno ulje i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1515.2190	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
ex1515.2991	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.2999	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ricinusovo ulje i njegove frakcije			
	- - Ostalo:			
ex1515.3091	- - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.3099	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Susamovo ulje i njegove frakcije:			
	- - Sirovo ulje:			
ex1515.5019	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1515.5091	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.5099	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Ostalo:			
	- - Ulje od klica žitarica:			
	- - - Ostalo:			
ex1515.9013	- - - - Sirovo ulje	0.00		za tehničku upotrebu
	- - - - Ostalo:			
ex1515.9018	- - - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.9019	- - - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ulje od jojobe i njegove frakcije:			
	- - - Ostalo:			
ex1515.9028	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.9029	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Tung – ulje i njegove frakcije:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - - Ostalo:			
ex1515.9038	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.9039	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - Ostalo:			
	- - - Ostalo:			
ex1515.9098	- - - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1515.9099	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
1516	Masti i ulja životinjskog ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni:			
	- Životinjske masti i ulja i njihove frakcije:			
	- - Ostalo:			
ex1516.1091	- - - U rezervoaru ili u metalnim kantama	0.00		za tehničku upotrebu
ex1516.1099	- - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Biljne masti i ulja i njihove frakcije:			
	- - Ostalo:			
	- - - U rezervoaru ili u metalnim kantama			
ex1516.2093	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- - - Ostalo:			
ex1516.2098	- - - - Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
1518	Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tarifnog broja 1516; mješavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:			
	- Nejestive mješavine biljnih masti:			
ex1518.0019	-- Ostalo	0.00		za tehničku upotrebu
	- Epoksidovano sojino ulje:			
1518.0089	-- Ostalo	0.00		
IV	PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE, DUVAN I PROIZVODI ZAMJENE DUVANA			
16	Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka.			
1601	Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi; složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:			
	- Ostalo:			
	-- Od životinja iz tarifnog pobroja 0101 0104, osim divljih svinja:			
1601.0021	---- U granicama carinske kvote (kvota broj 6)	110.00		
	-- Od živine iz tarifnog broja 0105:			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
1601.0031	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 6)	60.00		
1601.0049	- - Ostalo	110.00		
1602	Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi:			
	- Homogenizovani proizvodi:			
1602.1010	- - - U granicama carinske kvote (kvota broj 5)		42.50	
	- Od džigerice bilo koje životinje:			
1602.2010	- - Od guščije džigerice	0.00		
	- Od živine iz tarifnog broja 0105:			
	- - Od ćurke:			
1602.3110	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 6)		25.00	
	- - Od živine vrste <i>Gallus domesticus</i> (domaća kokoška):			
1602.3210	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 6)		25.00	
	- - Ostalo:			
1602.3910	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 6)		25.00	
	- Od svinja:			
	- - Butovi i odresci od njih:			
	- - - Konzervirana šunka:			
1602.4111	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 6)		52.00	
	- Od goveda:			
	- - Konzervisana govedina, u hermetički zatvorenom pakovanju			
1602.5011	- - - - U granicama carinske kvote (kvota broj 5)		40.00	
	- - Ostalo:			
1602.5091	- - - U okviru tarifne kvote (kvota broj 5)		40.00	

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
17	Šećer i proizvodi od šećera			
1702	Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; vještački med, pomiješan ili nepomiješan sa prirodnim medom; karamel:			
	- Šećer i sirup od javora:			
1702.2020	- - Sirup	0.00		
18	Kakao i proizvodi od kakaa			
1801	Kakao u zrnu, cijeli, lomljen , sirov ili pržen			
1801.0000	Kakao u zrnu, cijeli, lomljen , sirov ili pržen	0.00		
1802	Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa			
1802.0090	- Ostalo	0.00		
20	Proizvodi od povrća i voća, uključujući jezgrasto voće, i ostalih dijelova bilja			
2001	Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali dijelovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:			
	- Ostalo:			
	- - Voće i jezgrasto voće:			
2001.9011	- - - Tropsko voće	0.00		
2002	Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:			
	- Paradajz, cijeli ili u komadima:			
2002.1010	- - U pakovanjima većim od 5 kg	2.50		
2002.1020	- - U pakovanjima manjim od 5 kg	4.50		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
2003	Pečurke i trifle, pripravljene ili konzervisane na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini			
2003.1000	- Jestive pečurke roda Agaricus	0.00		
2003.2000	- Trifle	0.00		
2003.9000	- Ostale	0.00		
2004	Ostalo povrće pripravljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:			
	- Ostalo povrće i mješavine povrća:			
	- - U pakovanjima većim od 5 kg:			
2004.9011	- - - Špangle	20.60		
2004.9012	- - - Masline	0.00		
2004.9018	- - - Ostalo povrće	32.50		
	- - - Mješavine povrća:			
2004.9039	- - - - Ostale mješavine	32.50		
	- - U pakovanjima manjim od 5 kg:			
2004.9041	- - - Špangle	11.00		
2004.9042	- - - Masline	0.00		
2004.9049	- - - Ostalo povrće	45.50		
	- - - Mješavine povrća:			
2004.9069	- - - - Ostale mješavine	45.50		
2005	Ostalo povrće pripravljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006:			
	- Grašak (<i>Pisum sativum</i>):			
2005.4090	- - Ostalo	45.50		
	- Pasulj (<i>Vigna spp</i> , <i>Phaseolus spp</i>):			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- - Pasulj, u zrnu			
2005.5190	- - - Ostali	45.50		
	- Špargle:			
2005.6090	- - Ostale	8.00		
	- Masline:			
2005.7010	- - U pakovanjima većim od 5 kg	0.00		
2005.7090	- - Ostalo	0.00		
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali djelovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani):			
2006.0010	- Tropsko voće i jezgrasto tropsko voće i kora tropskog voća	0.00		
2008	Voće, jezgrasto voće i ostali djelovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:			
	- Jezgrasto voće, kikiriki i ostale sjemenke, uključujući i međusobne mješavine:			
	- - Ostalo, uključujući mješavine:			
2008.1910	- - - Tropsko voće i tropsko jezgrasto voće	0.00		
2008.1990	- - - Ostalo	3.50		
2008.2000	- Ananas	0.00		
	- Agrumi:			
2008.3010	- - Pulpa, bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:	5.50		
	- Ostalo, uključujući mješavine osim onih iz tarifnog podbroja 2008.19:			
	- - Mješavine:			
2008.9211	- - - Od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća	0.00		
2008.9299	- - - Ostalo	8.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	-- Ostalo:			
	--- Pulpa, bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:			
2008.9911	---- Tropskog voća	0.00		
2008.9919	---- Ostalo	13.00		
	--- Ostalo:			
	---- Ostalo voće:			
2008.9996	----- Tropsko voće i tropsko jezgrasto voće	0.00		
2008.9997	----- Ostalo	20.00		
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:			
	- Sok od pomorandže:			
	-- Smrznuti:			
ex2009.1110	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		Concentrated
2009.1120	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	35.00		
	-- Nesmrznut, čija Brix vrijednost ne prelazi 20:			
2009.1210	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.1220	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	35.00		
	-- Ostalo:			
2009.1930	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.1940	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	35.00		
	- Sok od grejpfruta (uključujući od pomelo):			
	-- Čija Brix vrijednost ne prelazi 20:			
2009.2120	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	35.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	-- Ostalo:			
2009.2910	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.2920	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	35.00		
	- Sok od ostalih pojedinačnih agruma			
	-- Čija Brix vrijednost ne prelazi 20			
	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje			
2009.3111	---- Sirovi sok od limuna (stabilizovan ili ne)	0.00		
2009.3119	---- Ostalo	6.00		
	-- Ostalo:			
	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje			
2009.3911	---- "Agro-cotto"	0.00		
2009.3919	---- Ostalo	6.00		
	- Sok od ananasa:			
	-- Čija Brix vrijednost ne prelazi 20:			
2009.4110	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.4120	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
	-- Ostalo:			
2009.4910	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.4920	--- Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje	0.00		
2009.5000	- Sok od paradajza	0.00		
	- Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):			
	-- Ostalo:			
2009.6910	---- U granicama carinske kvote (kvota broj 22)	50.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:			
2009.8010	- - Sokovi od povrća	10.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje			
2009.8081	- - - - Sokovi od tropskog voća	0.00		
2009.8089	- - - - Ostalo	0.00		
	- - - Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:			
2009.8098	- - - - Od tropskog voća	0.00		
2009.8099	- - - - Ostali	45.50		
	- Mješavine sokova:			
	- - Sokovi od povrća			
	- - - Koji sadrži sok od grejpfruta (pomelos)			
2009.9011	- - - - U granicama carinske kvote kKvota broj 21)	16.00		
2009.9029	- - - Ostali	13.00		
	- - Ostali			
	- - - Ostali, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:			
	- - - - Ostali			
2009.9061	- - - - - Na bazi sokova od tropskog voća ili tropskog jezgrastog voća	0.00		
2009.9069	- - - - - Ostali	0.00		
	- - - Ostalo sa sadržajem šećera ili drugih materija za zaslađivanje			
	- - - - Ostali			
2009.9098	- - - - - Sa bazom od sokova tropskog voća ili tropskog jezgrastog voća	0.00		
2009.9099	- - - - - Ostali	0.00		
22	Pića, alkoholi i sirće			

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
2201	Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg:			
2201.1000	- Mineralna voda i gazirana voda	0.00		
2201.9000	- Ostalo	0.00		
2202	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:			
2202.1000	- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju	0.00		
	- Ostalo:			
2202.9090	- - Ostalo	0.00		
2204	Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina; šira od grožđa osim one iz tarifnog broja 2009			
2204.1000	- Vino pjenušavo	65.00		
	- Ostala vina; šira od grožđa sa zaustavljenom fermentacijom dodavanjem alkohola			
	- - U sudovima do 2 l:			
2204.2150	- - - Slatko vino, specijaliteti i mistela	0.00		
	- - Ostalo:			
	- - - Prirodno vino:			
	- - - - Vino za industrijsku upotrebu:			
2204.2941	- - - - - Bijelo	0.00		
2204.2942	- - - - - Crveno	0.00		

Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Koncesije za Crnu Goru		Posebne odredbe
		Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	
2204.2950	- - - Slatko vino, specijaliteti i mistela	0.00		
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol; rakije, likeri i ostala alkoholna pića			
	- Ostalo:			
2208.9010	- - Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol	0.00		
	- - Alkohol u sudovima od:			
2208.9021	- - - U sudovima većim od 2 l	0.00		
2208.9022	- - - U sudovima od 2 l ili manje	0.00		
	- - Ostalo:			
2208.9099	- - - Ostalo	0.00		
23	Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje			
2301	Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci:			
	- Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci:			
2301.1090	- - Ostali	0.00		
	- Brašno, prah i pelete, od ribe ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka:			
2301.2090	- - Ostalo	0.00		
2302	Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani			
	- Od kukuruza			
2302.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Od pšenice			
2302.3090	- - Ostalo	0.00		

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Od ostalih žitarica			
	- - Od pirinča			
2302.4080	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
2302.4099	- - - Ostalo	0.00		
	- Od leguminoznog bilja:			
2302.5090	- - Ostalo	0.00		
2303	Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani:			
	- Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci:			
2303.1090	- - Ostalo	0.00		
	- Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera:			
2303.2090	- - Ostalo	0.00		
	- Otpaci iz pivara ili destilacija:			
2303.3090	- - Ostalo	0.00		
2304	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemljeveni, mljeveni ili peletizovani			
2304.0090	- Ostalo	0.00		
2305	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemljeveni, mljeveni ili peletizovani			
2305.0090	- Ostalo	0.00		
2306	Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tarifnih brojeva 2304 i 2305, nemljeveni, mljeveni ili peletizovani			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Od sjemena pamuka:			
2306.1090	- - Ostali	0.00		
	- Od sjemena lana:			
2306.2090	- - Ostali	0.00		
	- Od sjemena suncokreta:			
2306.3090	- - Ostalo	0.00		
	- Od sjemena uljane repice:			
	- - Od sjemena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline:			
2306.4190	- - - Ostali	0.00		
	- - Ostalo:			
2306.4990	- - - Ostali	0.00		
	- Od kokosovog oraha ili kopre:			
2306.5090	- - Ostali	0.00		
	- Od palminog oraha ili jezgra:			
2306.6090	- - Ostali	0.00		
	- Ostalo:			
	- - Od kukuruznih klica:			
2306.9019	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
2306.9029	- - - Ostalo	0.00		
2307	Talog od vina; vinski kamen (streš)			
2307.0000	Talog od vina; vinski kamne (streš)	0.00		
2308	Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:			
2308.0090	- Ostalo	0.00		
2309	Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja			

		Koncesije za Crnu Goru		
Tarifna oznaka Švajcarska	Naimenovanje	Primjenjena carina Švajcarska CHF	Umanjena primjenjena carina za CHF	Posebne odredbe
	- Ostalo:			
2309.9020	- - Hrana za životinje na bazi lomljenih ljuski; hrane za ptice, minerala	0.00		
	- - Rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara, nemiješanih, bilo koncentrat ili u prahu			
2309.9049	- - - Ostalo	0.00		
	- - Ostalo:			
2309.9090	- - - Ostalo	0.00		
24	Duvan i proizvodi zamjene duvana			
2401	Neprerađeni duvan; otpaci od duvana:			
	- Duvan, neižiljen:			
2401.1010	- - Za industrijsku proizvodnju cigara, cigareta, duvana za pušenje, duvana za žvakanje, i burmut	0.00		
	- Duvan, djelimično ili potpuno ižiljen			
2401.2010	- - Za industrijsku proizvodnju cigara, cigareta, duvana za pušenje, duvana za žvakanje, i burmut	0.00		
	- Duvanska refuza:			
2401.3010	- - Za industrijsku proizvodnju cigara, cigareta, duvana za pušenje, duvana za žvakanje, i burmut	0.00		
2403	Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamjene duvana; "homogenizovani" ili "rekonstituisani" duvan; ekstrakti i esencije od duvana:			
	- Ostali			
	- - Ostali			
2403.9930	- - - Esencije od duvana	0.00		

ANEKS IIU SKLADU SA ČLANOM 2CARINSKE KONCESIJE CRNE GORE

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0101	Konji, magarci, mule i mazge, živi : (osim za klanje)	0	0
0102	Žive životinje, vrste goveda: (osim za klanje)	0	0
0103	Svinje, žive: (osim za klanje)	0	0
0104	Ovce i koze, žive: (osim za klanje):		
0104 10	- Ovce:		
0104 10 10	- Čiste rase za priplod	0	0
0104 10 30	- - - Jagnjad (do jedne godine starosti)	30+0,20 €/1kg	50%MFN
0104 10 80	- - - Ostale	30	50%MFN
0104 20	- Koze:		
0104 20 10	- - Čiste rase za priplod	0	0
0104 20 90	- - Ostale	30	50%MFN
0201	Meso govede, svježe ili rashlađeno:	10+0,25€/kg	50%MFN
0202	Meso, govede, smrznuto:	15+0,25€/kg	50%MFN
0203	Meso svinjsko, svježe, rashlađeno ili smrznuto:		
	- Svježe ili rashlađeno:		
0203 11	- - Trupovi i polutke:	0+0,10€/kg	0
0203 12	- - Butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima:	0+0,10€/kg	0
0203 19	- - Ostalo:	0+0,10€/kg	0
	- Smrznuto:		
0203 21	- - Trupovi i polutke:	5+0,10€/kg	0
0203 22	- - Plećke i komadi od njih, sa kostima:	5+0,10€/kg	0
0203 29	- - Ostalo:	5+0,10€/kg	0
0206	Drugi klanični proizvodi od govedeg, svinjskog, ovčjeg, kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, svježi, rashlađeni ili smrznuti:		
0206 30	- Od svinja, svježi ili rashlađeni	10	0
0210	Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda:		
	-- Meso svinjsko:		

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0210 11	-- Butovi, plečke i isječeni komadi od njih, sa kostima:	30+0,50€/kg	50%MFN
0210 12	-- Potrbušine i isječeni komadi od njih:	30+0,50€/kg	50%MFN
0210 19	--Ostalo:	30+0,50€/kg	50%MFN
0210 20	- Meso, goveđe:	30+0,50€/kg	50%MFN
	- Ostalo, uključujući jestivo brašno, prah od mesa i od drugih klaničnih proizvoda:		
0210 91	-- Od primata	5	0
0210 92	-- Od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda <i>Cetacea</i>); morskih krava i dugonga (sisari reda <i>Sirenia</i>)	5	0
0210 93	-- Od reptila (uključujući zmije i kornjače)	5	0
0210 99	-- Ostalo:	5	0
0401	Mlijeko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:		
0401 10	- Sa sadržajem masnoće do 1% po masi:	20	50%MFN
0401 20	- Sa sadržajem masnoće preko 1% do 6% po masi:	20+0,10€/kg	50%MFN
0401 30	- Sa sadržajem masnoće preko 6% po masi:		
	-- Do 21%:		
0401 30 11	--- U ambalaži neto zapremine do 2 l	20+0,10€/kg	50%MFN
0401 30 19	--- Ostalo	20+0,10€/kg	50%MFN
	-- Preko 21%, do 45%:		
0401 30 31	--- U ambalaži neto zapremine do 2 l	20	50%MFN
0401 30 39	--- Ostalo	20	50%MFN
	-- Preko 45%:		
0401 30 91	--- U ambalaži neto zapremine do 2 l	20	50%MFN
0401 30 99	--- Ostalo	20	50%MFN
0402	Mlijeko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje:		
0402 10	- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće do 1, 5% po masi:	20	50%MFN
	- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1, 5% po masi:		
0402 21	-- Bez dodatog šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:	20	50%MFN
0402 29	-- Ostalo:		
	--- Sa sadržajem masnoće do 27% po masi:		

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0402 29 11	----- Specijalno mlijeko za odojčad, hermetički zatvoreno čija težina ne prelazi 500 g, sa sadržajem masnoće preko 10% po masi	0	0
	----- Ostalo:		
0402 29 15	----- U ambalaži neto mase do 2,5 kg	20	50%MFN
0402 29 19	----- Ostalo	20	50%MFN
	--- Sa sadržajem masnoće preko 27% po masi		
0402 29 91	----- U ambalaži neto mase do 2,5 kg	20	50%MFN
0402 29 99	----- Ostalo		50%MFN
	- Ostalo:		
0402 91	-- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:	20	50%MFN
0402 99	-- Ostalo:	20	50%MFN
0403	Mlaćenica, kiselo mlijeko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko ili pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom:		
	- Jogurt:		
	-- Nearomatizovan, bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće, ili kaka:		
	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 10 11	----- Do 3%	20+0,17€/kg	50%MFN
0403 10 13	----- Preko 3% do 6%	20+0,17€/kg	50%MFN
0403 10 19	----- Preko 6%	20+0,17€/kg	50%MFN
	--- Ostali, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 10 31	----- Do 3%	20+0,17€/kg	50%MFN
0403 10 33	----- Preko 3% do 6%	20+0,17€/kg	50%MFN
0403 10 39	----- Preko 6%	20+0,17€/kg	50%MFN
0403 90	-Ostalo		
	-- Nearomatizovano i bez dodatka voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakao:		
	--- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima:		
	---- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 90 11	----- Do 1,5%	20	50%MFN
0403 90 13	----- Preko 1,5% do 27%	20	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0403 90 19	----- Preko 27%	20	50%MFN
	----- Ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 90 31	----- Do 1,5%	20	50%MFN
0403 90 33	----- Ppreko 1,5% do 27%	20	50%MFN
0403 90 39	----- Preko 27%	20	50%MFN
	----- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 90 51	----- Do 3%	20	50%MFN
0403 90 53	----- Preko 3% do 6%	20	50%MFN
0403 90 59	----- Preko 6%	20	50%MFN
	----- Ostalo, sa sadržajem masnoće po masi:		
0403 90 61	----- Do 3%	20	50%MFN
0403 90 63	----- Preko 3% do 6%	20	50%MFN
0403 90 69	----- Preko 6%	20	50%MFN
0404	Surutka, koncentrovani ili nekoncentrovana, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni:		
0404 10	- Surutka i modifikovana surutka, koncentrovane ili nekoncentrovane, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:		
	-- U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima:		
	-- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem bjelančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:		
	----- Do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 02	----- Do 1,5%	5	0
0404 10 04	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 06	----- Preko 27%	20	0
	----- Preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 12	----- Do 1,5%	20	0
0404 10 14	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 16	----- Preko 27%	20	0
	--- Ostalo, sa sadržajem bjelančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:		
	----- Do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 26	----- Do 1,5%	5	0

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0404 10 28	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 32	----- Preko 27%	20	0
	--- -Preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 34	----- Do 1,5%	5	0
0404 10 36	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 38	----- Preko 27%	20	0
	-- Ostala:		
	--- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem bjelančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:		
	---- Do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 48	-----Do 1,5%	5	0
0404 10 52	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 54	----- Preko 27%	20	0
	---- Preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 56	----- Do 1,5%	5	0
0404 10 58	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 62	----- Preko 27%	20	0
	--- Ostala, sa sadržajem bjelančevina (sadržaj azota x 6,38), po masi:		
	---- Do 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 72	----- Do 1,5%	5	0
0404 10 74	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 76	----- Preko 27%	20	0
	---- Preko 15%, i sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 10 78	----- Do 1,5%	5	0
0404 10 82	----- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 10 84	----- Preko 27%	20	0
0404 90	- Ostalo:		
	-- Bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće po masi:		
0404 90 21	---Do 1,5%	5	0
0404 90 23	--- Preko 1,5% do 27%	20	0
0404 90 29	--- Preko 27%	20	0
	-- Ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi:		
0404 90 81	--- Do 1,5%	5	0
0404 90 83	--- Preko 1,5% do 27%	20	0

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0404 90 89	- - - Preko 27%	20	0
0405	Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mlijeka; mliječni namazi:		
0405 10	- Maslac:	30+1,00€/kg	50%MFN
0405 20	- Mliječni namazi:	30	50%MFN
0406	Sir i urda:		
0406 10	- Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujući sir od surutke i urda:	30+0,30€/kg	10
0406 20	- Sir rendani ili u prahu, svih vrsta:	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 30	- Sir topljen, osim rendanog ili u prahu:	30+0,30€/kg	10
0406 40	- Sir prošaran plavim plijesnima i drugi sir što sadrži plijesni dobijene pomoću Penicillium roqueforti:	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90	- Sir ostali:		
0406 90 01	- - Za preradu	30+0,30€/kg	10
	- - Ostali:		
0406 90 13	- - - Emmentaler	30+0,30€/kg	10
0406 90 15	- - - Gruyère, Sbrinz	30+0,30€/kg	10
0406 90 17	- - - Bergkäse, Appenzell	30+0,30€/kg	10
0406 90 18	- - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de Moine	30+0,30€/kg	10
0406 90 19	- - - Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mlijeka i pomiješan sa sitno mljevenim začinskim biljem	30+0,30€/kg	10
0406 90 21	- - - Cheddar	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 23	- - - Edam	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 25	- - - Tilsit	30+0,30€/kg	10
0406 90 27	- - - Butterkäse	30+0,30€/kg	10
0406 90 29	- - - Kačkavalj (Kashkaval)	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 32	- - - Feta	30+0,30€/kg	10
0406 90 35	- - - Kefalo-Tyri	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 37	- - - Finlandia	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 39	- - - Jarlsberg	30+0,30€/kg	50%MFN
	- - - Ostali:		
0406 90 50	- - - - Sir od ovčjeg mlijeka ili mlijeka od bufala, u posudama sa salamurom, ili u ovčjim ili kozjim mješinama	30+0,30€/kg	50%MFN
	- - - - Ostali:		
	- - - - - Sa sadržajem masnoće do 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi:		

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
	----- Do 47%:		
0406 90 61	----- Grana Padano, Parmigiano Reggiano	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 63	----- Fiore Sardo, Pecorino	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 69	----- Ostali	30+0,30€/kg	50%MFN
	-----Preko 47% do 72%:		
0406 90 73	----- Provolone	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 75	----- Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 76	----- Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsó	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 78	----- Gouda	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 79	----- Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 82	----- Camembert	30+0,30€/kg	10
0406 90 84	----- Brie	30+0,30€/kg	10
0406 90 85	----- Kefalograviera, Kasseri	30+0,30€/kg	50%MFN
	----- Ostali sir, sa sadržajem vode, po masi, u nemasnoj materiji:		
0406 90 86	----- Preko 47% do 52%	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 87	----- Preko 52% do 62%	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 88	----- Preko 62% do 72%	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 93	----- Preko 72%	30+0,30€/kg	50%MFN
0406 90 99	----- Ostalo	30+0,30€/kg	50%MFN
0409	Med prirodni	30+0, 25€/kg	50%MFN
0504	Crijeva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), cijeli ili u komadima, svježi, rashladeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni	0	0
0511	Proizvodi životinjskog porijekla nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Glava 1. I 3. neupotrebljive za ljudsku ishranu:		
0511 10	- Sperma bikova	0	0
0701	Krompir, svjež ili rashladen:		
0701 10	- Sjemenski	30	15
0701 90	- Ostali:	30+0,08€/kg	50%MFN
0704	Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashladeno:		
0704 10	- Karfiol I brokoli	20+0,10€/kg	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0705	Salata i cikorija, svježa ili rashlađena:	10	50%MFN
0706	Šargarepa, broskva ili repa ugaranjača (bijela repa), cvekla, cijeler korijenjaš, rotkvice i slično jestivo korijenasto povrće, svježe ili rashlađeno:	20	50%MFN
0709	Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno:		
0709 20	- Špargle	10	50%MFN
0709 30	- Plavi patlidžan	20	50%MFN
0709 40	- Celer, osim celera korijenjaša	20	50%MFN
	-Jestive pečurke i trifle:		
0709 51	- - Pečurke roda <i>Agaricus</i>	20	50%MFN
0709 52	- - Trifle	10	50%MFN
0709 59	- - Ostale:		
0709 59 10	- - - Lisičarke (paprenjače)	20	50%MFN
0709 59 30	- - - Vrganji	20	50%MFN
0709 59 90	- - - ostale	20	50%MFN
0709 60	- Paprike iz roda <i>Capsicum</i> ili iz roda <i>Pimenta</i> :	20	50%MFN
0709 70	- Spanać, novozelandski spanać i loboda	20	50%MFN
0709 90	- Ostalo:		
0709 90 10	- - Povrće koje služi kao salata, osim salate <i>Lactuca sativa</i> i cikorije (<i>Cichorium</i> spp)	20	50%MFN
0709 90 20	- - Broskva (bijela repa) i španska artičoka	20	50%MFN
	- - Masline:		
0709 90 31	- - - Za upotrebu osim u proizvodnji ulja	20	50%MFN
0709 90 39	- - - Ostale	20	50%MFN
0709 90 40	- - Kapar	20	50%MFN
0709 90 50	- - Komorač	20	50%MFN
0709 90 60	- - Kukuruz šećerac	20	50%MFN
0709 90 70	- - Tikvice	0	0
0709 90 80	- - Artičoke	20	50%MFN
0709 90 90	- - Ostalo	20	50%MFN
0710	Povrće (uključujući I blanširano), smrznuto:(osim povrća iz Aneksa II)	20	50%MFN
0712	Sušeno povrće, cijelo, sječeno u komade ili mljeveno, ali dalje nepripremljeno:		
0712 20	- Crni luk	20	50%MFN
	- Jestive pečurke, judino uvo (<i>Auricularia</i> spp), drhtalica (<i>Tremella</i> spp) i trifle:		
0712 31	- - Pečurke roda <i>Agaricus</i>	20	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0712 32	- - Judino uvo (<i>Auricularia</i> spp)	20	50%MFN
0712 33	- - Drhtalica (<i>Tremella</i> spp)	20	50%MFN
0712 39	- - Ostale	20	50%MFN
0712 90	- Ostalo povrće; mješavine povrća:		
0712 90 05	- - Krompir, uključujući sječen u komade ili na režnjeve, ali dalje nepripremljen	20	50%MFN
	- - Kukuruz šećerac (<i>Zea mays var saccharata</i>):		
0712 90 11	- - - Hibridi za sjetvu	0	0
0712 90 19	- - - Ostali	20	50%MFN
0712 90 30	- - Paradajz	20	50%MFN
0712 90 50	- - Šargarepa	20	50%MFN
0712 90 90	- - Ostalo	20	50%MFN
0802	Ostalo jezgrasto voće u ljusci, svježe ili suvo, oljušteno ili neoljušteno:	10	0
	- Bademi:		
Ex 0802 11	- - U ljusci	5	0
Ex 0802 12	- - Bez ljuske	5	0
	- Lješnici (<i>Corylus</i> spp):		
Ex 0802 22	- - U ljusci		
0808	Jabuke, kruške i dunje, svježe:	15	50%MFN
0808 10	- Jabuke	15	50%MFN
0808 20	- Kruške I dunje:		
	- Kruške:		
0808 20 10	- - Kruške za kruškovaču neupakovane (in bulk) od 01. avgusta do 31. decembra	15	50%MFN
0808 20 50	- - Ostale	15	50%MFN
0808 20 90	- Dunje	10	50%MFN
0811	Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje:		
0811 10	- Jagode:	15	10
0811 20	- Maline, kupine, dudinje (murve), loganjske bobice, crne, bijele ili crvene ribizle i ogrozdi:		
	- -Sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje:		
0811 20 11	- - - Sa sadržajem šećera preko 13% po masi	20	15
0811 20 19	- - - Ostali	20	15
	- - Ostalo:		

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
0811 20 31	- - - Maline	20	15
0811 20 39	- - - Crne ribizle	10	5
0811 20 51	- - - Crvene ribizle	10	5
0811 20 59	- - - Kupine i dudinje (murve)	20	15
0811 20 90	- - - Ostalo	20	15
0811 90	- Ostalo:		
	- - Sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje		
	- - - Sa sadržajem šećera preko 13% po masi:		
0811 90 11	- - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće	5	0
0811 90 19	- - - - Ostalo	5	0
	- - - Ostalo:		
0811 90 31	- - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće	5	0
0811 90 39	- - - - Ostalo	5	0
	- - Ostalo:		
0811 90 50	- - - Voće vrste <i>Vaccinium myrtillus</i>	10	5
0811 90 70	- - - Voće vrste <i>Vaccinium myrtilloides</i> i <i>Vaccinium angustifolium</i>	10	5
	- - - Višnje:		
0811 90 75	- - - - Višnje (<i>Prunus cerasus</i>)	20	10
0811 90 80	- - - - Ostalo	20	10
0811 90 85	- - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće	5	0
0811 90 95	- - - Ostalo	5	0
1108	Skrob; inulin:		
	- Skrob:		
1108 12	- - Kukuruzni skrob	5	0
1301	Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr. balzami):	0	0
1517	Margarin; mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broj 1516:		
1517 90	- Ostalo :(osim onih iz Anekasa II)	0	0
1601	Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda za jelo ili krvi; složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:	30+0,20€/kg	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
1602	Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi:		
1602 10	- Homogenizovani proizvodi	30+0,20€/kg	50%MFN
1602 20	- Od džigerice bilo koje životinje:	30+0,20€/kg	50%MFN
	- Od živine iz tarifnog broja 0105:		
1602 31	- - Od ćurki:	30+0,10€/kg	50%MFN
1602 32	- - Od živine vrste <i>Gallus domesticus</i> (domaća kokoška):	30+0,10€/kg	50%MFN
1602 39	- - Ostali:	30+0,10€/kg	50%MFN
	- Od svinja:		
1602 41	- - Šunke i odresci od njih:	30+0,20€/kg	50%MFN
1602 42	- - Plečke i odresci od njih:	30+0,20€/kg	50%MFN
1602 49	- - Ostalo, uključujući mješavine:	30+0,20€/kg	50%MFN
1602 50	- Od goveda:	30+0,20€/kg	50%MFN
1602 90	- Ostalo, uključujući preradevine od krvi od bilo kojih životinja:	30+0,20€/kg	50%MFN
2001	Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali dijelovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini:		
2001 90	- Ostalo: (osim onih iz Aneksa II)	20	50%MFN
2002	Paradajz, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom:		
2002 10	- Paradajz, cijeli ili u komadima:	20	50%MFN
2003	Pečurke i trifle, pripremljene ili konzervisane na drugi način osim se sirćetom ili sirćetnom kiselinom:	20	30%MFN
2004	Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006: (osim onih iz Aneksa II)	20	30%MFN
2006	Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali dijelovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani): (osim onih iz Aneksa II)	20	30%MFN
2008	Voće, jezgrasto voće i ostali dijelovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, na drugom mjestu nepomenuti niti obuhvaćeni: (osim onih iz Aneksa II)	20	30%MFN
2009	Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodataka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje:		

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
	- Sok od pomorandže :		
2009 12	- - Nesmrznut, čija Brix vrijednost ne prelazi 20	20	50%MFN
	- Sok od grejpfruta (uključujući od pomeloa):		
2009 21	- - Čija Brix vrijednost ne prelazi 20	20	50%MFN
	- Sok od ostalih pojedinačnih agruma:		
2009 31	- - Čija Brix vrijednost ne prelazi 20 :	20	50%MFN
	- Sok od ananasa:		
2009 41	- - - Čija Brix vrijednost ne prelazi 20 :	20	50%MFN
2009 50	- Sok od paradajza:	20	50%MFN
	- Sok od grožđa (uključujući i širu od grožđa):		
2009 61	- - Čija Brix vrijednost ne prelazi 30:	20	50%MFN
	- Sok od jabuka:		
2009 71	- - Čija Brix vrijednost ne prelazi 20:	20	0
2009 80	- Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća:		
	- - Čija Brix vrijednost prelazi 67:		
	- - - Sok od krušaka:		
2009 80 50	- - - - Čija vrijednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom	20	50%MFN
	- - - Ostali:		
2009 80 61	- - - - -Sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi	20	50%MFN
2009 80 63	- - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi	20	50%MFN
2009 80 69	- - - - - Bez dodatog šećera	20	50%MFN
	- - - Ostali:		
	- - - - Čija vrijednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatim šećerom:		
2009 80 71	- - - - - Sok od višanja i trešanja	20	50%MFN
2009 80 73	- - - - - Sokovi od tropskog voća	20	50%MFN
2009 80 79	- - - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - Ostali:		
	- - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi		
2009 80 85	- - - - - -Sokovi od tropskog voća	20	50%MFN
2009 80 86	- - - - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi:		
2009 80 88	- - - - - - Sokovi od tropskog voća	20	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
2009 80 89	----- Ostali	20	50%MFN
	----- Bez dodatog šećera:		
2009 80 95	----- Sok od voća vrste <i>Vaccinium macrocarpon</i>	20	50%MFN
2009 80 96	----- Sok od višanja i trešanja	20	50%MFN
2009 80 97	----- Sokovi od tropskog voća	20	50%MFN
2009 80 99	----- Ostali	20	50%MFN
2009 90	- Mješavine sokova:		
	- - Čija Brix vrijednost prelazi 67:		
	- - - Mješavine soka od jabuka i krušaka:		
2009 90 31	- - - - Čija vrijednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi	20	50%MFN
2009 90 39	- - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - Ostali:		
	- - - - Čija vrijednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase:		
	- - - - - Mješavine sokova od agruma i soka od ananasa:		
2009 90 41	- - - - - Sa dodatim šećerom	20	50%MFN
2009 90 49	- - - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - - Ostali:		
2009 90 51	- - - - - Sa dodatim šećerom	20	50%MFN
2009 90 59	- - - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - Čija vrijednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase:		
	- - - - - Mješavine sokova od agruma i soka od ananasa:		
2009 90 71	- - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi	20	50%MFN
2009 90 73	- - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi	20	50%MFN
2009 90 79	- - - - -Bez dodatog šećera	20	50%MFN
	- - - - - Ostali:		
	- - - - - Čija vrijednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase		
2009 90 92	- - - - - - Mješavine sokova od tropskog voća	20	50%MFN
2009 90 94	- - - - - - Ostali	20	50%MFN
	- - - - - - Sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi		
2009 90 95	- - - - - - Mješavine sokova od tropskog voća	20	50%MFN

Tarifna oznaka	Naimenovanje	MFN carinska stopa	Carinska koncesija
2009 90 96	----- Ostali	20	50%MFN
	----- Bez dodatog šećera:		
2009 90 97	----- Mješavine sokova od tropskog voća	20	50%MFN
2009 90 98	----- Ostali	20	50%MFN
2201	Voda, uključujući prirodnu ili vještačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i snijeg:	30+0,10€/kg	0
2202	Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tarifnog broja 2009:		
2202 10	- Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju	30+0,10€/kg	0
2202 90	- Ostalo:	30+0,10€/kg	50%MFN
2206	Ostala fermentisana pića (npr.: jabukovača, kruškovača i medovina); mješavine fermentisanih pića i mješavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, na drugom mjestu nepomenute niti obuhvaćene:	30	0
2207	Nedenaturisan etilalkohol alkoholne jačine 80% zapr. ili jači; etilalkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine:		
2207 10	- Etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapr. ili jači, nedenaturisani	30	50%MFN
2208	Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr. rakije, likeri i ostala alkoholna pića:		
2208 90	- Ostalo:	30	0
2309	Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja:		
2309 10	- Hrana za pse ili mačke, pripremljena za prodaju na malo:	20	5
2309 90	- Ostalo:	5	0

ANEKS III

PRELAZNE ODREDBE

Uzimajući u obzir da se član 6 ovog Sporazuma odnosi na ali ne ugrađuje STO Sporazum o poljoprivredi, Strane su saglasne da će se STO Sporazum o poljoprivredi smatrati dijelom ovog Sporazuma i da će se shodno primjenjivati između njegovih strana do punopravnog članstva Crne Gore u STO.

